



SLUŽBENE NOVINE

TUZLANSKO-PODRINJSKOG KANTONA

Godina 5 - Broj 6

Utorak, 7. juli/srpanj 1998. g.
TUZLA

Izdanje na
bosanskom i hrvatskom
jeziku

720

Na osnovu poglavlja IV, odjeljak B, člana 33. stav 1. tačka e) Ustava Tuzlansko-podrinjskog kantona, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI

Proglašava se Zakon o lokalnoj samoupravi koji je donijela Skupština Tuzlansko-podrinjskog kantona na sjednici od 30. 6. 1998. godine

Broj: 011/1-1883/98
Tuzla, 07. 07. 1998. godine

Predsjednik
Tuzlansko-podrinjskog kantona,
dr. Sead Jamakosmanović, v.r.

ZAKON

O LOKALNOJ SAMOUPRAVI

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Zakonom uređuju se pitanja samoupravnog djelokruga općine i grada, kao jedinica lokalne samouprave na području Tuzlansko-podrinjskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), najmanji broj stanovnika za konstituisanje općine, neposredno učestvovanje građana u odlučivanju, organi općine i grada, mjesna samouprava, imovina i finansiranje lokalne samouprave, propisi i druga akta grada i općine, nadzor i zaštita lokalne samouprave i druga pitanja od značaja za ostvarivanje lokalne samouprave.

Član 2.

U općini kao jedinici lokalne samouprave, koja se osniva, u pravilu za područje više naseljenih mjesta koja predstavljaju prirodnu, ekonomsku i društvenu cjelinu i koja su povezana zajedničkim interesima stanovništva, građani ostvaruju lokalnu samoupravu u poslovima utvrđenim ustavom, zakonom i statutom općine.

U gradu kao jedinici lokalne samouprave, koji se u skladu sa federalnim zakonom osniva za područje dvije ili više općina koje su urbano i teritorijalno povezane svakodnevnim potrebama građana, građani ostvaruju lokalnu samoupravu u poslovima utvrđenim ustavom, zakonom i statutom grada.

Član 3.

Područje, naziv i sjedište općine i grada uređuju se posebnim zakonom.

Konstituisanje novih općina ili izmjena granica postojećih općina u Kantonu vrši se u skladu sa propisom Federacije Bosne i Hercegovine.

Najmanji broj stanovnika za konstituisanje nove općine je 4000.

Član 4.

Općina i grad imaju statut.

Statutom općine i grada, u skladu sa ustavom i zakonom bliže se uređuju pitanja samoupravnog djelokruga općine i grada, organizacija, ovlašćenja i način rada organa općine i grada, oblici neposrednog odlučivanja građana o lokalnim poslovima, oblici saradnje s drugim općinama i gradovima i druga pitanja od značaja za ostvarivanje lokalne samouprave.

Član 5.

Općina i grad imaju svojstvo pravnog lica.

Član 6.

Općina i grad mogu imati grb i zastavu čiji se izgled i način korišćenja utvrđuju propisom općine i grada.

Ministarstvo pravde Kantona daje saglasnost na izgled grba i zastave općine i grada.

Općina i grad imaju pravo i obavezu na upotrebu grba i zastave Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacije) i Kantona u skladu sa zakonom.

Član 7.

Poslovi samoupravnog djelokruga općine i grada i poslovi uprave koji se obavljaju u općini i gradu, finansiraju se kroz općinski i gradski budžet i budžet Kantona u skladu sa zakonom.

Član 8.

Općine i gradovi imaju pravo da u vršenju svojih nadležnosti sarađuju i sa drugim općinama i gradovima u svijetu, u skladu sa ustavom, zakonom i Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi.

II. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE I GRADA

Član 9.

Općina i grad su samostalni u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu sa ustavom i ovim zakonom, a podliježu nadzoru, koji obavljaju nadležni organi.

Član 10.

Općina u okviru svog samoupravnog djelokruga:

1. osigurava uslove za poštivanje i zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u skladu sa ustavom, zakonom i statutom općine,
2. osigurava lokalne potrebe stanovništva u oblasti brige o djeci, obrazovanju i odgoju, kulturi, fizičkoj kulturi i sportu, ako zakonom nije drukčije određeno,
3. provodi kantonalne propise u oblasti prostornog planiranja,
4. osigurava provođenje porezne politike i potrebna finansijska sredstva za funkcionisanje općine u skladu sa federalnim i kantonalnim propisima,
5. osigurava uspostavljanje i održavanje premjera i katastra nekretnina, ako zakonom nije drukčije određeno,
6. upravlja općinskom imovinom,
7. obavlja komunalne i druge uslužne djelatnosti i stara se o izgradnji, održavanju i korišćenju lokalnih puteva, ulica, mostova i drugih objekata lokalne infrastrukture od interesa za općinu,
8. osigurava lokalne potrebe stanovništva u oblasti rada i zapošljavanja i socijalne politike, ako zakonom nije drukčije određeno,
9. vodi brigu o turističkim resursima općine i o zaštiti životinja i zaštititi bilja,
10. osigurava korišćenje i upravljanje lokalnim građevinskim zemljištem u skladu sa zakonom i drugim propisima,
11. osigurava zaštitu i uređenje čovjekove okoline u skladu sa zakonom,
12. upravlja dobrima od općeg interesa, ako zakonom nije drukčije određeno,
13. organizuje zaštitu od požara u skladu sa zakonom,
14. osigurava uslove rada lokalnih radio i TV stanica, u skladu sa zakonom,
15. osigurava vođenje evidencije o ličnim stanjima građana (matične evidencije) i biračkih spiskova u skladu sa zakonom,
16. obavlja upravne poslove iz djelokruga općine,
17. osniva javne ustanove i druga pravna lica u skladu sa zakonom radi ostvarivanja određenih privrednih, društvenih, komunalnih i drugih socijalnih interesa i potreba stanovništva,
18. osigurava izvršavanje i drugih poslova u skladu sa zakonom.

Obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga općine može se, u skladu sa zakonom, povjeriti ustanovama, preduzećima i drugim pravnim licima.

Pored poslova iz samoupravnog djelokruga u općini se vrše i zakonom prenesni poslovi iz nadležnosti Kantona i Federacije.

Član 11.

Grad u okviru svog samoupravnog djelokruga osigurava:

1. uslove za poštivanje i zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u skladu sa ustavom, zakonom i statutom grada,
2. zajedničku infrastrukturu,

3. urbanističko planiranje,
4. javni promet,
5. provođenje porezne politike i obezbjeđuje potrebna finansijska sredstva za funkcionisanje grada u skladu sa federalnim i kantonalnim zakonima,
6. vršenje poslova koje gradu povjeri Kanton, odnosno koje mu prenesu općine.

Član 12.

U okviru samoupravnog djelokruga grada, pored poslova iz prethodnog člana, obavljaju se i poslovi:

- uređenja naselja, komunalnih objekata i drugih uslužnih djelatnosti,
- provođenja politike u oblasti zaštite prirode i zaštite i razvoja čovjekove sredine,
- planiranja zadataka i preduzimanja mjera u slučaju elementarnih i drugih nepogoda i stvaranja uslova za otklanjanje njihovih posljedica,
- obezbjeđenje uslova za rad preduzeća, ustanova i drugih pravnih subjekata, u skladu sa zakonom.

III. NEPOSREDNO UČESTVOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Član 13.

Građani imaju pravo da učestvuju u raspravi i vođenju poslova iz djelokruga općine i grada, na zboru građana i putem građanske inicijative i da odlučuju putem referenduma, u skladu sa zakonom i statutom općine i grada.

Član 14.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni statuta općine i grada, o prijedlogu propisa ili drugog pitanja iz djelokruga općinskog i gradskog vijeća i o drugim pitanjima određenim zakonom i statutom.

Referendum, na osnovu zakona i statuta općine odnosno grada, raspisuje općinsko, odnosno gradsko vijeće, na prijedlog jedne trećine članova vijeća, općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika ili mjesnih zajednica na području općine, odnosno grada.

Član 15.

Pravo odlučivanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području općine odnosno grada i upisani su u birački spisak.

Odluka donesena na referendumu obavezna je za općinsko odnosno gradsko vijeće.

Postupak održavanja referenduma propisuje se statutom općine odnosno grada u skladu sa zakonom.

Član 16.

Na zboru građani mogu raspravljati o svim pitanjima iz samoupravnog djelokruga općine i grada, predlagati način rješavanja određenog pitanja odnosno donošenja akata iz djelokruga općinskog i gradskog vijeća.

Statutom općine propisuje se postupak sazivanja, rada i zaključivanja na zboru građana i obaveze i prava općinskog vijeća prema zboru građana.

Član 17.

O svakom pitanju iz djelokruga općinskog i gradskog vijeća može se pokrenuti rasprava putem građanske inicijative.

Član 18.

Minimalni broj potpisa građana kojim se pokreće građanska inicijativa utvrđuje se statutom općine i statutom grada.

Općinsko i gradsko vijeće dužno je da razmotri građansku inicijativu i donese o njoj odluku na prvoj narednoj sjednici, a najkasnije u roku od tri mjeseca od dana dostave općinskom ili gradskom vijeću.

IV. ORGANI OPĆINE I GRADA**A. Organi općine**

Član 19.

Općina ima općinsko vijeće i općinskog načelnika koji svoju funkciju vrše u skladu sa ustavom, zakonom i statutom općine.

Član 20.

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana općine.

Općinsko vijeće ne može imati manje od 15 niti više od 30 vijećnika, što se utvrđuje prema broju stanovnika općine.

Član 21.

Izbor članova općinskog vijeća (u daljnjem tekstu: općinski vijećnici) vrši se u skladu sa ustavom, zakonom i statutom općine, demokratskim putem na neposrednim izborima tajnim glasanjem.

Mandat općinskih vijećnika traje dvije godine.

Prava i dužnosti općinskih vijećnika utvrđuju se statutom.

Član 22.

Općinsko vijeće donosi propise i akte u okviru prava i dužnosti općine i obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom općine.

Član 23.

Unutrašnja organizacija i način rada općinskog vijeća uređuje se poslovníkom u skladu sa ovim zakonom i statutom općine.

Poslovník se donosi većinom glasova svih članova općinskog vijeća.

Član 24.

Općinsko vijeće, iz reda općinskih vijećnika, bira i razrješava predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg na način i po postupku utvrđenom statutom općine.

Predsjedavajući saziva i predsjedava sjednicama općinskog vijeća i potpisuje akte koji se donose na sjednicama općinskog vijeća.

Zamjenik predsjedavajućeg zamjenjuje predsjedavajućeg općinskog vijeća u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti da obavlja svoju dužnost i pomaže predsjedavajućem općinskog vijeća u vršenju njegove dužnosti.

Predsjedavajući i zamjenik predsjedavajućeg općinskog vijeća svoju dužnost mogu obavljati profesionalno, što se bliže uređuje statutom općine.

Član 25.

Općinsko vijeće ima sekretara, koga imenuje na period od dvije godine.

Sekretar općinskog vijeća pomaže predsjedavajućem općinskog vijeća u pripremanju sjednica i osiguravanju uslova za rad općinskog vijeća i obavlja druge poslove i zadatke utvrđene poslovníkom o radu vijeća ili koje mu povjeri predsjedavajući općinskog vijeća. Za vrijeme svog mandata sekretar općinskog vijeća ne može obavljati poslove za općinskog načelnika, niti druge organe izvršne vlasti.

Član 26.

Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova općinskih vijećnika.

Statut općine, budžet i završni račun općine donosi se dvotrećinskom većinom glasova općinskih vijećnika.

Način odlučivanja općinskog vijeća o drugim pitanjima određuje se statutom općine, u skladu sa ovim Zakonom.

Član 27.

Općinsko vijeće može osnivati savjete, komisije, odbore i druga radna tijela u svrhu pripreme odluka iz svog djelokruga.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stava 1. ovog člana utvrđuje se poslovníkom, odnosno posebnom odlukom o osnivanju radnog tijela.

Član 28.

Općinski vijećnici za svoj rad u općinskom vijeću imaju pravo na naknadu troškova, odnosno izgubljene zarade, u skladu sa odlukom općinskog vijeća.

Nespojive su funkcije općinskog načelnika, odnosno općinskih rukovodećih službenika i službenika sa posebnim ovlaštenjima sa funkcijom općinskog vijećnika.

Član 29.

Općinsko vijeće:

1. priprema i donosi statut općine,
2. donosi odluke, druge propise i opće akte iz nadležnosti općine,
3. bira i smjenjuje predsjedavajućeg vijeća i njegovog zamjenika,
4. bira i smjenjuje općinskog načelnika,
5. imenuje i razrješava sekretara vijeća, predsjednika i članove radnih tijela koje osniva vijeće, kao i druga lica kada je to zakonom i statutom utvrđeno,
6. usvaja budžet i izvještaj o izvršenju budžeta općine na prijedlog općinskog načelnika,
7. donosi planove i programe razvoja u pojedinim oblastima iz samoupravnog djelokruga općine,
8. donosi propise o oporezivanju i na drugi način osigurava potrebno finansiranje koje nije obezbijedila kantonalna ili federalna vlast,
9. osniva javna preduzeća, javne ustanove i druga pravna lica za obavljanje privrednih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za općinu,
10. raspisuje referendum,
11. raspisuje javni zajam i samodoprinos i odlučuje o zaduženju općine,
12. osniva službe za upravu i uređuje njihovu organizaciju i rad,
13. donosi poslovník o svom radu,
14. utvrđuje nazive za dijelove naseljenog mjesta,
15. odlučuje o inicijativama za davanje i izmjenu naziva ulica, trgova, mostova i dr.,
16. vrši i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

Član 30.

Općinski načelnik zastupa općinu i nosilac je izvršne vlasti u općini.

Općinskog načelnika bira i smjenjuje općinsko vijeće većinom glasova općinskih vijećnika na način i po postupku utvrđenom poslovnikom vijeća u skladu sa statutom općine.

Mandat općinskog načelnika traje dvije godine i ne može biti biran više od tri puta uzastopno.

Član 31.

Općinski načelnik odgovoran je općinskom vijeću za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti.

Općinsko vijeće može smijeniti općinskog načelnika, ako povjerenu dužnost ne izvršava u skladu sa ustavom, zakonom i statutom općine.

Član 32.

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga općine nadležan je da:

1. provodi općinsku politiku i izvršava općinske propise,
2. izvršava općini prenesene poslove putem općinskih službi za upravu,
3. postavlja i razrješava rukovodeće službenike i službenike sa posebnim ovlaštenjima,
4. odlučuje o prijemu u radni odnos službenika i namještenika općinskih službi za upravu, kao i o drugim statusnim pitanjima tih lica, u skladu sa zakonom,
5. osigurava saradnju općinskih službenika s ombudsmenima,
6. podnosi izvještaj općinskom vijeću o provođenju općinske politike i svojim aktivnostima,
7. stara se o organizaciji općinskih službi i njihovom radu,
8. osigurava pripremu propisa koje donosi općinsko vijeće,
9. obavještava Skupštinu Kantona, odnosno nadležne kantonalne organe o izvršavanju kantonalne politike i kantonalnih zakona i drugih propisa i međunarodnih ugovora, kao i o stanju u odgovarajućoj oblasti, kada je njihovo izvršavanje povjereno općini,
10. vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom općine.

Član 33.

Općinski načelnik u obavljanju poslova, utvrđenih prethodnim članom, dužan je da upozori općinsko vijeće, ako ocijeni da je nekim aktom vijeća povrijeđen ustav, zakon ili drugi propis, te da zatraži od općinskog vijeća da u roku od 15 dana otkloni uočene nedostatke.

Ukoliko općinsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke u utvrđenom roku, općinski načelnik je dužan u roku od 7 dana o tome obavijestiti nadležni organ Kantona koji vrši nadzor nad zakonitošću rada organa općine.

Član 34.

Ukoliko mjesto općinskog načelnika ostane upražnjeno, općinsko vijeće izabrat će novog općinskog načelnika u roku od 30 dana.

U periodu do izbora novog općinskog načelnika, kao i u slučaju kada općinski načelnik privremeno nije u mogućnosti da vrši svoju dužnost, funkciju općinskog načelnika vršit će osoba određena statutom općine.

Član 35.

Za izvršavanje poslova iz svoje nadležnosti, općinski načelnik može formirati savjet.

Savjet pomaže načelniku u donošenju, pripremanju i izvršavanju odluka i drugih akata iz njegove nadležnosti i vrši druge poslove utvrđene statutom i drugim propisima općine.

Odlukom općinskog načelnika o osnivanju savjeta utvrđuje se sastav i broj članova savjeta.

Član 36.

Za vršenje upravnih i stručnih poslova i poslova lokalne samouprave iz okvira nadležnosti općine, kao i poslova prenesenih općini od strane kantonalnih i federalnih vlasti osnivaju se općinske službe za upravu u skladu sa zakonom.

Općinske službe za upravu osniva općinsko vijeće svojom odlukom na prijedlog općinskog načelnika.

Općinskim službama za upravu rukovodi općinski načelnik sa svim ovlaštenjima, obavezama i odgovornostima rukovodioca organa uprave utvrđenim zakonom, kojim se uređuje oblast uprave.

Član 37.

Za obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe općinskih službi za upravu mogu se osnivati određene stručne, tehničke i druge službe, kao zajedničke ili samostalne službe, o čemu odlučuje općinski načelnik.

Član 38.

Unutrašnja organizacija općinskih službi za upravu i zajedničkih ili samostalnih službi za upravu utvrđuje se pravilnikom, koji donosi općinski načelnik uz saglasnost općinskog vijeća.

B. Organi grada

Član 39.

Grad ima gradsko vijeće i gradonačelnika koji svoju funkciju vrše u skladu sa ustavom, zakonom i statutom grada.

Član 40.

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo općina od kojih je grad osnovan.

Gradsko vijeće čini jednak broj vijećnika iz svake općine, a broj vijećnika, postupak izbora i trajanje mandata utvrđuje se statutom grada u skladu sa ustavom i ovim Zakonom, s tim da gradsko vijeće ne može imati manje od 15 niti više od 30 vijećnika.

Član 41.

Gradsko vijeće donosi propise i akte u okviru prava i dužnosti grada i obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom grada.

Član 42.

Unutrašnja organizacija i način rada gradskog vijeća uređuje se poslovnikom u skladu sa ovim Zakonom i statutom grada.

Poslovnik se donosi većinom glasova svih članova gradskog vijeća.

Član 43.

Gradsko vijeće, iz reda gradskih vijećnika, bira i razrješava predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg na način i po postupku utvrđenom statutom grada.

Predsjedavajući saziva i predsjedava sjednicama gradskog vijeća i potpisuje akte koji se donose na sjednicama gradskog vijeća.

Zamjenik predsjedavajućeg zamjenjuje predsjedavajućeg gradskog vijeća u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti da obavlja svoju dužnost i pomaže predsjedavajućem gradskog vijeća u vršenju njegove dužnosti.

Predsjedavajući i zamjenik predsjedavajućeg gradskog vijeća svoju dužnost mogu obavljati profesionalno, što se bliže uređuje statutom grada.

Član 44.

Gradsko vijeće ima sekretara, koga imenuje na period od dvije godine.

Sekretar gradskog vijeća pomaže predsjedavajućem gradskom vijeću u pripremanju sjednica i osiguravanju uslova za rad vijeća i obavlja druge poslove i zadatke utvrđene poslovníkom o radu vijeća ili koje mu povjeri predsjedavajući gradskog vijeća. Za vrijeme svog mandata sekretar gradskog vijeća ne može obavljati poslove za gradonačelnika, niti za druge organe izvršne vlasti.

Član 45.

Gradsko vijeće donosi odluke većinom glasova gradskih vijećnika.

Statut grada, budžet i završni račun grada donosi se dvotrećinskom većinom glasova gradskih vijećnika.

Način odlučivanja gradskog vijeća o drugim pitanjima odredit će se statutom grada, u skladu sa ovim Zakonom.

Član 46.

Gradsko vijeće:

1. priprema i donosi statut grada,
2. donosi propise u izvršavanju svojih i prenesenih nadležnosti,
3. bira i smjenjuje predsjedavajućeg vijeća i njegovog zamjenika,
4. bira i smjenjuje gradonačelnika,
5. imenuje i razrješava sekretara vijeća, predsjednika i članove radnih tijela koje osniva vijeće, kao i druga lica kada je to zakonom i statutom utvrđeno,
6. usvaja budžet grada i izvještaj o izvršenju budžeta na prijedlog gradonačelnika,
7. donosi program razvoja u oblastima iz nadležnosti grada,
8. osigurava finansijska sredstva neophodna za izvršavanje poslova iz nadležnosti grada u skladu sa zakonom i drugim propisima,
9. osniva javna preduzeća, javne ustanove i druga pravna lica za obavljanje privrednih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za grad,
10. osniva službe za upravu i uređuje njihovu organizaciju i rad,
11. donosi poslovnik o svom radu,
12. vrši i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

Član 47.

Gradsko vijeće može osnivati savjete, komisije, odbore i druga radna tijela u svrhu pripreme odluka iz svog djelokruga.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stava 1. ovog člana utvrđuje se poslovníkom, odnosno posebnom odlukom o osnivanju radnog tijela.

Član 48.

Vijećnici za svoj rad u gradskom vijeću imaju pravo na naknadu troškova, odnosno izgubljene zarade, u skladu sa odlukom gradskog vijeća.

Nespojive su funkcije gradonačelnika, odnosno gradskog službenika i namještenika s funkcijom gradskog vijećnika.

Član 49.

Gradonačelnika bira i smjenjuje gradsko vijeće većinom glasova gradskih vijećnika na način i po postupku utvrđenom poslovníkom vijeća u skladu sa statutom grada.

Mandat gradonačelnika traje dvije godine i ne može biti biran više od dva puta uzastopno.

Gradsko vijeće može smijeniti gradonačelnika, ako povjerenu dužnost ne izvršava u skladu sa ustavom, zakonom i statutom grada.

Član 50.

Gradonačelnik je nadležan da:

1. provodi gradsku politiku i izvršava gradske propise,
2. izvršava nadležnosti koje su prenesene gradu,
3. postavlja i razrješava rukovodeće službenike i službenike s posebnim ovlaštenjima,
4. odlučuje o prijemu u radni odnos službenika i namještenika gradskih službi za upravu, kao i o drugim statusnim pitanjima tih lica, u skladu sa zakonom,
5. osigurava saradnju gradskih službenika sa ombudsmenima,
6. podnosi izvještaj gradskom vijeću i javnosti o provođenju gradske politike i svojim aktivnostima,
7. stara se o organizaciji gradskih službi za upravu i o njihovom radu,
8. osigurava pripremu propisa koje donosi gradsko vijeće,
9. obavještava Skupštinu Kantona, odnosno nadležne kantonalne organe o izvršavanju kantonalne politike i kantonalnih zakona i drugih propisa i međunarodnih ugovora, kao i o stanju u odgovarajućoj oblasti, kada je njihovo izvršavanje povjereno gradu,
10. vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom grada.

Član 51.

Gradonačelnik u obavljanju poslova, utvrđenih prethodnim članom ovog Zakona, dužan je da upozori gradsko vijeće, ako ocijeni da je nekim aktom vijeća povrijeđen ustav, zakon ili drugi propis, te da zatraži od gradskog vijeća da otkloni uočene nedostatke u roku od 15 dana. Ukoliko gradsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke u utvrđenom roku, gradonačelnik je dužan u roku od 7 dana o tome obavijestiti nadležni organ Kantona koji vrši nadzor nad zakonitošću rada organa grada.

Član 52.

Ukoliko mjesto gradonačelnika ostane upražnjeno, gradsko vijeće izabrat će novog gradonačelnika u roku od 30 dana.

U periodu do izbora novog gradonačelnika, kao i u slučaju kada gradonačelnik privremeno nije u mogućnosti da vrši svoju dužnost, funkciju gradonačelnika vršit će lice određeno statutom grada.

Član 53.

Za izvršavanje poslova iz svoje nadležnosti, gradonačelnik može formirati savjet.

Savjet pomaže gradonačelniku u donošenju, pripremanju i izvršavanju odluka i drugih akata iz njegove nadležnosti i vrši druge poslove utvrđene statutom i drugim propisima grada.

Odlukom gradonačelnika o osnivanju savjeta utvrđuje se sastav i broj članova savjeta.

Član 54.

Za vršenje upravnih i drugih stručnih poslova i poslova lokalne samouprave iz okvira nadležnosti grada, kao i za vršenje prenesenih poslova osnivaju se gradske službe za upravu u skladu sa zakonom.

Gradske službe za upravu osniva gradsko vijeće svojom odlukom na prijedlog gradonačelnika.

Gradskim službama za upravu rukovodi gradonačelnik sa svim ovlaštenjima, obavezama i odgovornostima rukovodioca organa uprave utvrđenim zakonom, kojim se uređuje oblast uprave.

Član 55.

Za obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe gradskih službi za upravu mogu se osnivati određene stručne, tehničke i druge službe, kao zajedničke ili samostalne službe, o čemu odlučuje gradonačelnik.

Član 56.

Unutrašnja organizacija gradskih službi za upravu i zajedničkih ili samostalnih službi za upravu utvrđuje se pravilnikom, koji donosi gradonačelnik, uz saglasnost gradskog vijeća.

Član 57.

Grad ostvaruje prihode oporezivanjem, zaduživanjem i na drugi način, u skladu sa zakonom.

V. MJESNA SAMOUPRAVA

Član 58.

Mjesna samouprava ostvaruje se u mjesnoj zajednici.

Mjesna zajednica može biti osnovana za jedno naseljeno mjesto, više međusobno povezanih manjih naselja ili za veći dio naselja koji u odnosu na ostale dijelove čini cjelinu.

Član 59.

Statutom općine utvrđuje se postupak i uslovi osnivanja, djelokrug i organi mjesne zajednice, kao i druga pitanja od značaja za rad mjesne zajednice.

Član 60.

Mjesnu zajednicu osnivaju građani referendumom.

Pravo učešća na referendumu imaju svi građani mjesne zajednice iz koje se, odnosno općine u okviru koje se, osniva nova mjesna zajednica.

Član 61.

Zadovoljavanje potreba i interesa građana u mjesnoj zajednici finansira se iz:

1. sredstava građana koja oni udružuju putem samodoprinosu ili na drugi način,
2. naknada za usluge i drugih prihoda koje svojim aktivnostima ostvaruje mjesna zajednica,
3. prihoda koje općina ustupa mjesnoj zajednici u skladu sa planovima razvoja mjesne zajednice, odnosno općine,
4. poklona i drugih sredstava.

Član 62.

Statutom ili odlukom općine, može se mjesnoj zajednici prenijeti vršenje poslova iz samoupravnog djelokruga općine, koji su od neposrednog uticaja na život i rad građana na području mjesne zajednice.

Sredstva potrebna za vršenje poslova iz prethodnog stava obezbjeđuju se u budžetu općine.

Član 63.

Mjesna zajednica ima svojstvo pravnog lica i stiče ga danom upisa u registar mjesnih zajednica, koji vodi nadležna općinska služba za upravu.

Postupak registracije i način vođenja registra utvrđuje općinsko vijeće.

VI. FINANSIRANJE I IMOVINA OPĆINE I GRADA

Član 64.

Općini i gradu pripadaju prihodi utvrđeni zakonom, kao i sredstva za obavljanje prenesenih poslova.

Na osnovu neposrednog izjašnjavanja građana mogu se prikupljati sredstva za zadovoljavanje potreba građana, u skladu sa zakonom i statutom općine ili grada.

Član 65.

Općina i grad imaju budžet u kome se iskazuju prihodi i rashodi.

Budžet se izrađuje na način predviđen zakonom i donosi se za jednu kalendarsku godinu.

Po isteku godine za koju je budžet donesen sastavlja se izvještaj o izvršenju budžeta.

Član 66.

Općina i grad samostalno raspolažu prihodima koji im pripadaju i mogu se zaduživati i zaključivati ugovore o kreditu.

Član 67.

Općina i grad mogu imati u vlasništvu pokretnu i nepokretnu imovinu.

Imovinom u vlasništvu općine i grada mora se upravljati u skladu sa odgovarajućim propisima.

VII. PROPISI I DRUGI AKTI OPĆINE I GRADA

Član 68.

Općinsko i gradsko vijeće donose statut, odluke i druge propise.

Poslovníkom općinskog i gradskog vijeća bliže se uređuju sadržaj i način pripremanja i donošenja općinskih i gradskih propisa i drugih akata iz prethodnog stava, kao i način njihovog objavljivanja.

Član 69.

Općinski načelnik i gradonačelnik donose opće i pojedinačne akte.

Općinske i gradske službe za upravu u izvršavanju propisa i općih akata donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obavezama ili pravnim interesima građana, pravnih lica ili drugih stranaka, postupajući po Zakonu o upravnom postupku.

Član 70.

Propisi i akti općine i grada moraju biti u saglasnosti sa ustavom i zakonom.

VIII. MEĐUSOBNI ODNOSI IZMEĐU ORGANA KANTONA I ORGANA OPĆINE I GRADA

Član 71.

Upravni nadzor nad radom organa općine, odnosno grada i općinskih, odnosno gradskih službi za upravu iz samoupravnog djelokruga općine i grada obavlja se isključivo i po postupku predviđenim ustavom i zakonom.

Član 72.

Ako nadležni organ Kantona, u vršenju nadzora iz prethodnog člana ocijeni da je propis ili drugi opći akt, koji je donijelo općinsko, odnosno gradsko vijeće, u suprotnosti sa ustavom ili zakonom obavijestit će o tome općinsko, odnosno gradsko vijeće, obustavit će od izvršenja taj propis ili opći akt i predložiti nadležnim kantonalnim organima da podnesu zahtjev Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine za ocjenu ustavnosti ili zakonitosti spornog propisa ili općeg akta.

Ako nadležni organ ne podnese zahtjev iz prethodnog stava u roku od 30 dana od dana obustave od izvršenja spornog propisa ili općeg akta, prestaje obustava od izvršenja tog propisa ili općeg akta.

Član 73.

Ako organ općine, odnosno grada ne izvršava ili na vrijeme ne izvrši posao, koji mu je Kanton prenio iz okvira svoje nadležnosti, taj posao će izvršiti nadležni organ Kantona.

Član 74.

Organi Kantona saraduju sa odgovarajućim organima općine, odnosno grada, preduzimaju zajedničke akcije, razmjenjuju iskustva, pružaju stručnu pomoć i koriste druge oblike saradnje.

IX. ZAŠTITA PRAVA GRAĐANA NA LOKALNU SAMOUPRAVU

Član 75.

Radi ostvarivanja ustavom, zakonom i statutom utvrđenih prava obezbjeđuje se zaštita prava građana na lokalnu samoupravu.

Član 76.

Građani i organi općine, odnosno grada, mogu dati inicijativu nadležnim kantonalnim organima da podnesu zahtjev Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine za utvrđivanje ustavnosti i zakonitosti propisa, koji donosi organ kantonalne ili općinske vlasti, ako smatraju da se tim propisom povrijeđuju prava građana na lokalnu samoupravu.

Član 77.

Zaštita prava građana na lokalnu samoupravu obuhvata naročito:

1. obavezu svih pravnih lica da poštuju, sprovode i ne krše odluke donijete referendumom građana i zakonite odluke općinskog i gradskog vijeća;

2. obavezu općinskog vijeća i gradskog vijeća da blagovremeno odgovore na zaključke zbora građana i građansku inicijativu;

3. obavezu poslodavaca da sprovode odluku o samodoprinosu.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 78.

Općine su dužne uskladiti statut i druge opće akte sa odredbama ovog Zakona do 31.12.1998. godine.

Član 79.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

| | |
|--|--|
| Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKO-PODRINJSKI KANTON Skupština | Predsjednik Skupštine Tuzlansko-podrinjskog kantona, Fuad Hadživadić, v.r. |
| Broj: 01-011-131-13/98 Tuzla, 30.6.1998. godine | |

720

Na temelju poglavlja IV, odjeljak B, članak 33. stavak 1. točka e) Ustava Tuzlansko-podrinjske županije donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI

Proglašava se Zakon o lokalnoj samoupravi koji je donio Sabor Tuzlansko-podrinjske županije, na sjednici od 30. 06. 1998. godine.

| | |
|---|--|
| Broj: 01/1/1883/98 Tuzla, 07. 07. 1998. godina | Predsjednik Tuzlansko-podrinjske županije dr. Sead Jamakosmanović, v.r. |
|---|--|

ZAKON

O LOKALNOJ SAMOUPRAVI

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuju se pitanja samoupravnog djelokruga općine i grada, kao jedinica lokalne samouprave na području Tuzlansko-podrinjske županije (u daljem tekstu: Županija), najmanji broj stanovnika za konstituiranje općine, neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju, organi općine i grada, mjesna samouprava, imovina i financiranje lokalne samouprave, propisi i druga akta grada i općine, nadzor i zaštita lokalne samouprave i druga pitanja od značaja za ostvarivanje lokalne samouprave.

Članak 2.

U općini kao jedinici lokalne samouprave, koja se osniva, u pravilu za područje više naseljenih mjesta koja predstavljaju prirodnu, ekonomsku i društvenu cjelinu i koja su povezana

zajedničkim interesima pučanstva, građani ostvaruju lokalnu samoupravu u poslovima utvrđenim ustavom, zakonom i statutom općine.

U gradu kao jedinici lokalne samouprave, koji se sukladno federalnom zakonu osniva za područje dvije ili više općina koje su urbano i teritorijalno povezane svakodnevnim potrebama građana, građani ostvaruju lokalnu samoupravu u poslovima utvrđenim ustavom, zakonom i statutom grada.

Članak 3.

Područje, naziv i sjedište općine i grada uređuju se posebnim zakonom.

Konstituiranje novih općina ili izmjena granica postojećih općina u Županiji vrši se sukladno propisu Federacije Bosne i Hercegovine.

Najmanji broj stanovnika za konstituiranje nove općine je 4000.

Članak 4.

Općina i grad imaju statut.

Statutom općine i grada, sukladno ustavu i zakonu bliže se uređuju pitanja samoupravnog djelokruga općine i grada, organizacija, ovlaštenja i način rada organa općine i grada, oblici neposrednog odlučivanja građana o lokalnim poslovima, oblici suradnje s drugim općinama i gradovima i druga pitanja od značaja za ostvarivanje lokalne samouprave.

Članak 5.

Općina i grad imaju svojstvo pravne osobe.

Članak 6.

Općina i grad mogu imati grb i zastavu čiji se izgled i način korišćenja utvrđuju propisom općine i grada.

Ministarstvo pravde Županije daje suglasnost na izgled grba i zastave općine i grada.

Općina i grad imaju pravo i obvezu na uporabu grba i zastave Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacije) i Županije sukladno zakonu.

Članak 7.

Poslovi samoupravnog djelokruga općine i grada i poslovi uprave koji se obavljaju u općini i gradu, financiraju se kroz općinski i gradski proračun i proračun Županije sukladno zakonu.

Članak 8.

Općine i gradovi imaju pravo da u vršenju svojih nadležnosti surađuju i s drugim općinama i gradovima u svijetu, sukladno ustavu, zakonu i Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi.

II. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE I GRADA

Članak 9.

Općina i grad su samostalni u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga sukladno ustavu i ovom zakonu, a podliježu nadzoru, koji obavljaju nadležni organi.

Članak 10.

Općina u okviru svog samoupravnog djelokruga:

1. osigurava uvjete za poštivanje i zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda sukladno ustavu, zakonu i statutu općine,
 2. osigurava lokalne potrebe pučanstva u oblasti skrbi o djeci, naobrazbi i odgoju, kulturi, fizičkoj kulturi i športu, ako zakonom nije drukčije određeno,
 3. provodi županijske propise u oblasti prostornog planiranja,
 4. osigurava provođenje porezne politike i potrebna financijska sredstva za funkcioniranje općine sukladno federalnim i županijskim propisima,
 5. osigurava uspostavljanje i održavanje premjera i katastra nekretnina, ako zakonom nije drukčije određeno,
 6. upravlja općinskom imovinom,
 7. obavlja komunalne i druge uslužne djelatnosti i skrbi o izgradnji, održavanju i korišćenju lokalnih putova, ulica, mostova i drugih objekata lokalne infrastrukture od interesa za općinu,
 8. osigurava lokalne potrebe pučanstva u oblasti rada i zapošljavanja i socijalne politike, ako zakonom nije drukčije određeno,
 9. skrbi o turističkim resursima općine i o zaštiti životinja i zaštiti bilja,
 10. osigurava korišćenje i upravljanje lokalnim građevinskim zemljištem sukladno zakonu i drugim propisima,
 11. osigurava zaštitu i uređenje čovjekove okoline sukladno zakonu,
 12. upravlja dobrima od općeg interesa, ako zakonom nije drukčije određeno,
 13. organizira zaštitu od požara sukladno zakonu,
 14. osigurava uvjete rada lokalnih radio i TV postaja, sukladno zakonu,
 15. osigurava vođenje evidencije o osobnim stanjima građana (matične evidencije) i biračkih spiskova sukladno zakonu,
 16. obavlja upravne poslove iz djelokruga općine,
 17. osniva javne ustanove i druge pravne osobe sukladno zakonu radi ostvarivanja određenih gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih socijalnih interesa i potreba pučanstva,
 18. osigurava izvršavanje i drugih poslova sukladno zakonu.
- Obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga općine može se, sukladno zakonu, povjeriti ustanovama, poduzećima i drugim pravnim osobama.
- Pored poslova iz samoupravnog djelokruga u općini se vrše i zakonom prenesni poslovi iz nadležnosti Županije i Federacije.

Članak 11.

Grad u okviru svog samoupravnog djelokruga osigurava:

1. uvjete za poštivanje i zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda sukladno ustavu, zakonu i statutu grada,
2. zajedničku infrastrukturu,
3. urbanističko planiranje,
4. javni promet,
5. provođenje porezne politike i osigurava potrebna financijska sredstva za funkcioniranje grada sukladno federalnim i županijskim zakonima,
6. vršenje poslova koje gradu povjeri Županija, odnosno koje mu prenesu općine.

Članak 12.

U okviru samoupravnog djelokruga grada, pored poslova iz prethodnog članka, obavljaju se i poslovi:

- uređenja naselja, komunalnih objekata i drugih uslužnih djelatnosti,
- provođenja politike u oblasti zaštite prirode i zaštite i razvoja čovjekove sredine,

- planiranja zadaća i poduzimanja mjera u slučaju elementarnih i drugih nepogoda i stvaranja uvjeta za otklanjanje njihovih posljedica,

- osiguravanje uvjeta za rad poduzeća, ustanova i drugih pravnih subjekata, sukladno zakonu.

III. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 13.

Građani imaju pravo da sudjeluju u raspravi i vođenju poslova iz djelokruga općine i grada, na zboru građana i putem građanske inicijative i da odlučuju putom referendumu, sukladno zakonu i statutu općine i grada.

Članak 14.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni statuta općine i grada, o prijedlogu propisa ili drugog pitanja iz djelokruga općinskog i gradskog vijeća i o drugim pitanjima određenim zakonom i statutom.

Referendum, na temelju zakona i statuta općine odnosno grada, raspisuje općinsko, odnosno gradsko vijeće, na prijedlog jedne trećine članova vijeća, općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika ili mjesnih zajednica na području općine, odnosno grada.

Članak 15.

Pravo odlučivanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području općine odnosno grada i upisani su u birački spisak.

Odluka donesena na referendumu obvezna je za općinsko odnosno gradsko vijeće.

Postupak održavanja referendumu propisuje se statutom općine odnosno grada sukladno zakonu.

Članak 16.

Na zboru građani mogu raspravljati o svim pitanjima iz samoupravnog djelokruga općine i grada, predlagati način rješavanja određenog pitanja odnosno donošenja akata iz djelokruga općinskog i gradskog vijeća.

Statutom općine propisuje se postupak sazivanja, rada i zaključivanja na zboru građana i obveze i prava općinskog vijeća prema zboru građana.

Članak 17.

O svakom pitanju iz djelokruga općinskog i gradskog vijeća može se pokrenuti rasprava putom građanske inicijative.

Članak 18.

Minimalni broj potpisa građana kojim se pokreće građanska inicijativa utvrđuje se statutom općine i statutom grada.

Općinsko i gradsko vijeće dužno je da razmotri građansku inicijativu i donese o njoj odluku na prvoj narednoj sjednici, a najkasnije u roku od tri mjeseca od dana dostave općinskom ili gradskom vijeću.

IV. ORGANI OPĆINE I GRADA

A. Organi općine

Članak 19.

Općina ima općinsko vijeće i općinskog načelnika koji svoju funkciju vrše sukladno ustavu, zakonu i statutu općine.

Članak 20.

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana općine.

Općinsko vijeće ne može imati manje od 15 niti više od 30 vijećnika, što se utvrđuje prema broju stanovnika općine.

Članak 21.

Izbor članova općinskog vijeća (u daljnjem tekstu: općinski vijećnici) vrši se sukladno ustavu, zakonu i statutu općine, demokratskim putom na neposrednim izborima tajnim glasovanjem.

Mandat općinskih vijećnika traje dvije godine.

Prava i dužnosti općinskih vijećnika utvrđuju se statutom.

Članak 22.

Općinsko vijeće donosi propise i akte u okviru prava i dužnosti općine i obavlja i druge poslove sukladno zakonu i statutu općine.

Članak 23.

Unutarnja organizacija i način rada općinskog vijeća uređuje se poslovnikom sukladno ovom zakonu i statutu općine.

Poslovnik se donosi većinom glasova svih članova općinskog vijeća.

Članak 24.

Općinsko vijeće, iz reda općinskih vijećnika, bira i razrješava predsjedatelja i zamjenika predsjedatelja na način i po postupku utvrđenom statutom općine.

Predsjedatelj saziva i predsjedava sjednicama općinskog vijeća i potpisuje akte koji se donose na sjednicama općinskog vijeća.

Zamjenik predsjedatelja zamjenjuje predsjedatelja općinskog vijeća u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti da obavlja svoju dužnost i pomaže predsjedatelju općinskog vijeća u obnašanju njegove dužnosti.

Predsjedatelj i zamjenik predsjedatelja općinskog vijeća svoju dužnost mogu obavljati profesionalno, što se bliže uređuje statutom općine.

Članak 25.

Općinsko vijeće ima tajnika, koga imenuje na period od dvije godine.

Tajnik općinskog vijeća pomaže predsjedatelju općinskog vijeća u pripremanju sjednica i osiguravanju uvjeta za rad općinskog vijeća i obavlja druge poslove i zadaće utvrđene poslovnikom o radu vijeća ili koje mu povjeri predsjedatelj općinskog vijeća. Za vrijeme svog mandata tajnik općinskog vijeća ne može obavljati poslove za općinskog načelnika, niti druge organe izvršne vlasti.

Članak 26.

Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova općinskih vijećnika.

Statut općine, proračun i završni račun općine donosi se dvotrećinskom većinom glasova općinskih vijećnika.

Način odlučivanja općinskog vijeća o drugim pitanjima odredit će se statutom općine, sukladno ovom zakonu.

Članak 27.

Općinsko vijeće može osnivati savjete, komisije, odbore i druga radna tijela u svrhu pripreme odluka iz svog djelokruga.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se poslovnikom, odnosno posebnom odlukom o osnutku radnog tijela.

Članak 28.

Općinski vijećnici za svoj rad u općinskom vijeću imaju pravo na naknadu troškova, odnosno izgubljene zarade, sukladno odluci općinskog vijeća.

Nespojive su funkcije općinskog načelnika, odnosno općinskih rukovodećih službenika i službenika sa posebnim ovlaštenjima s funkcijom općinskog vijećnika.

Članak 29.

Općinsko vijeće:

1. priprema i donosi statut općine,
2. donosi odluke, druge propise i opće akte iz nadležnosti općine,
3. bira i smjenjuje predsjedatelja vijeća i njegovog zamjenika,
4. bira i smjenjuje općinskog načelnika,
5. imenuje i razrješava tajnika vijeća, predsjednika i članove radnih tijela koje osniva vijeće, kao i druge osobe kada je to zakonom i statutom utvrđeno,
6. usvaja proračun i izvješće o izvršenju proračuna općine na prijedlog općinskog načelnika,
7. donosi planove i programe razvoja u pojedinim oblastima iz samoupravnog djelokruga općine,
8. donosi propise o opozivanju i na drugi način osigurava potrebno financiranje koje nije obezbijedila županijska ili federalna vlast,
9. osniva javna poduzeća, javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za općinu,
10. raspisuje referendum,
11. raspisuje javni zajam i samodoprinos i odlučuje o zaduženju općine,
12. osniva službe za upravu i uređuje njihovu organizaciju i rad,
13. donosi poslovnik o svom radu,
14. utvrđuje nazive za dijelove naseljenog mjesta,
15. odlučuje o inicijativama za davanje i izmjenu naziva ulica, trgova, mostova i dr.,
16. vrši i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

Članak 30.

Općinski načelnik zastupa općinu i nositelj je izvršne vlasti u općini.

Općinskog načelnika bira i smjenjuje općinsko vijeće većinom glasova općinskih vijećnika na način i po postupku utvrđenom poslovnikom vijeća sukladno statutu općine.

Mandat općinskog načelnika traje dvije godine i ne može biti biran više od tri puta uzastopce.

Članak 31.

Općinski načelnik odgovoran je općinskom vijeću za obnašanje poslova iz svoje nadležnosti.

Općinsko vijeće može smijeniti općinskog načelnika, ako povjerenu dužnost ne izvršava sukladno ustavu, zakonu i statutu općine.

Članak 32.

Općinski načelnik u obnašanju poslova iz samoupravnog djelokruga općine nadležan je da:

1. provodi općinsku politiku i izvršava općinske propise,
2. izvršava općini prenesene poslove putom općinskih službi za upravu,
3. postavlja i razrješava rukovodeće službenike i službenike s posebnim ovlaštenjima,
4. odlučuje o prijemu u radni odnos službenika i namještenika općinskih službi za upravu, kao i o drugim statusnim pitanjima tih osoba, sukladno zakonu,
5. osigurava suradnju općinskih službenika s ombudsmanima,
6. podnosi izvješće općinskom vijeću o provođenju općinske politike i svojim aktivnostima,
7. skrbi se o organizaciji općinskih službi i njihovom radu,
8. osigurava pripremu propisa koje donosi općinsko vijeće,
9. izvješćuje Sabor Županije, odnosno nadležne županijske organe o izvršavanju županijske politike i županijskih zakona i drugih propisa i međunarodnih ugovora, kao i o stanju u odgovarajućoj oblasti, kada je njihovo izvršavanje povjereno općini,
10. vrši i druge poslove sukladno zakonu i statutu općine.

Članak 33.

Općinski načelnik u obnašanju poslova, utvrđenih prethodnim člankom, dužan je da upozori općinsko vijeće, ako ocijeni da je nekim aktom vijeća povrijeđen ustav, zakon ili drugi propis, te da zatraži od općinskog vijeća da u roku od 15 dana otkloni uočene nedostatke.

Ukoliko općinsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke u utvrđenom roku, općinski načelnik je dužan u roku od 7 dana o tome izvijestiti nadležni organ Županije koji vrši nadzor nad zakonitošću rada organa općine.

Članak 34.

Ukoliko mjesto općinskog načelnika ostane upražnjeno, općinsko vijeće izabrat će novog općinskog načelnika u roku od 30 dana.

U periodu do izbora novog općinskog načelnika, kao i u slučaju kada općinski načelnik privremeno nije u mogućnosti da obnaša svoju dužnost, funkciju općinskog načelnika obnašat će osoba određena statutom općine.

Članak 35.

Za izvršavanje poslova iz svoje nadležnosti, općinski načelnik može formirati savjet.

Savjet pomaže načelniku u donošenju, pripremanju i izvršavanju odluka i drugih akata iz njegove nadležnosti i vrši druge poslove utvrđene statutom i drugim propisima općine.

Odlukom općinskog načelnika o osnutku savjeta utvrđuje se sastav i broj članova savjeta.

Članak 36.

Za vršenje upravnih i stručnih poslova i poslova lokalne samouprave iz okvira nadležnosti općine, kao i poslova prenesenih općini od strane županijskih i federalnih vlasti osnivaju se općinske službe za upravu sukladno zakonu.

Općinske službe za upravu osniva općinsko vijeće svojom odlukom na prijedlog općinskog načelnika.

Općinskim službama za upravu rukovodi općinski načelnik sa svim ovlaštenjima, obvezama i odgovornostima rukovoditelja organa uprave utvrđenim zakonom, kojim se uređuje oblast uprave.

Članak 37.

Za obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe općinskih službi za upravu mogu se osnivati određene stručne, tehničke i druge službe, kao zajedničke ili samostalne službe, o čemu odlučuje općinski načelnik.

Članak 38.

Unutarnja organizacija općinskih službi za upravu i zajedničkih ili samostalnih službi za upravu utvrđuje se pravilnikom, koji donosi općinski načelnik uz suglasnost općinskog vijeća.

B. Organi grada

Članak 39.

Grad ima gradsko vijeće i gradonačelnika koji svoju funkciju vrše sukladno ustavu, zakonu i statutu grada.

Članak 40.

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo općina od kojih je grad osnovan.

Gradsko vijeće čini jednak broj vijećnika iz svake općine, a broj vijećnika, postupak izbora i trajanje mandata utvrđuje se statutom grada sukladno ustavu i ovom Zakonu, s tim da gradsko vijeće ne može imati manje od 15 niti više od 30 vijećnika.

Članak 41.

Gradsko vijeće donosi propise i akte u okviru prava i dužnosti grada i obavlja i druge poslove sukladno zakonu i statutu grada.

Članak 42.

Unutarnja organizacija i način rada gradskog vijeća uređuje se poslovníkom sukladno ovom Zakonu i statutu grada.

Poslovníkom se donosi većinom glasova svih članova gradskog vijeća.

Članak 43.

Gradsko vijeće, iz reda gradskih vijećnika, bira i razrješava predsjedatelja i zamjenika predsjedatelja na način i po postupku utvrđenom statutom grada.

Predsjedatelj saziva i predsjedava sjednicama gradskog vijeća i potpisuje akte koji se donose na sjednicama gradskog vijeća.

Zamjenik predsjedatelja zamjenjuje predsjedatelja gradskog vijeća u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti da obavlja svoju dužnost i pomaže predsjedatelju gradskog vijeća u obnašanju njegove dužnosti.

Predsjedatelj i zamjenik predsjedatelja gradskog vijeća svoju dužnost mogu obnačati profesionalno, što se bliže uređuje statutom grada.

Članak 44.

Gradsko vijeće ima tajnika, koga imenuje na period od dvije godine.

Tajnik gradskog vijeća pomaže predsjedatelju gradskog vijeća u pripremanju sjednica i osiguravanju uvjeta za rad vijeća i obnaša druge poslove i zadaće utvrđene poslovníkom o radu vijeća ili koje mu povjeri predsjedatelj gradskog vijeća. Za vrijeme svog mandata tajnik gradskog vijeća ne može obnašati poslove za gradonačelnika, niti za druge organe izvršne vlasti.

Članak 45.

Gradsko vijeće donosi odluke većinom glasova gradskih vijećnika.

Statut grada, proračun i završni račun grada donosi se dvotrećinskom većinom glasova gradskih vijećnika.

Način odlučivanja gradskog vijeća o drugim pitanjima odredit će se statutom grada, sukladno ovom zakonu.

Članak 46.

Gradsko vijeće:

1. priprema i donosi statut grada,
2. donosi propise u izvršavanju svojih i prenesenih nadležnosti,
3. bira i smjenjuje predsjedatelja vijeća i njegovog zamjenika,
4. bira i smjenjuje gradonačelnika,
5. imenuje i razrješava tajnika gradskog vijeća, predsjedatelja i članove radnih tijela koje osniva vijeće, kao i druge osobe kada je to zakonom i statutom utvrđeno,
6. usvaja proračun grada i izvješće o izvršenju proračuna na prijedlog gradonačelnika,
7. donosi program razvoja u oblastima iz nadležnosti grada,
8. osigurava financijska sredstva neophodna za izvršavanje poslova iz nadležnosti grada sukladno zakonu i drugim propisima,
9. osniva javna poduzeća, javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za grad,
10. osniva službe za upravu i uređuje njihovu organizaciju i rad,
11. donosi poslovníkom o svom radu,
12. vrši i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

Članak 47.

Gradsko vijeće može osnivati savjete, komisije, odbore i druga radna tijela u svrhu pripreme odluka iz svog djelokruga.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se poslovníkom, odnosno posebnom odlukom o osnutku radnog tijela.

Članak 48.

Vijećnici za svoj rad u gradskom vijeću imaju pravo na naknadu troškova, odnosno izgubljene zarade, sukladno odluci gradskog vijeća.

Nespojive su funkcije gradonačelnika, odnosno gradskog službenika i namještenika s funkcijom gradskog vijećnika.

Članak 49.

Gradonačelnika bira i smjenjuje gradsko vijeće većinom glasova gradskih vijećnika na način i po postupku utvrđenom poslovníkom vijeća sukladno statutu grada.

Mandat gradonačelnika traje dvije godine i ne može biti biran više od dva puta uzastopce.

Gradsko vijeće može smijeniti gradonačelnika, ako povjerenu dužnost ne izvršava sukladno ustavu, zakonu i statutu grada.

Članak 50.

Gradonačelnik je nadležan da:

1. provodi gradsku politiku i izvršava gradske propise,
2. izvršava nadležnosti koje su prenesene gradu,
3. postavlja i razrješava rukovodeće službenike i službenike s posebnim ovlaštenjima,
4. odlučuje o prijemu u radni odnos službenika i namještenika gradskih službi za upravu, kao i o drugim statusnim pitanjima tih osoba, sukladno zakonu,
5. osigurava suradnju gradskih službenika s ombudsmanima,
6. podnosi izvješće gradskom vijeću i javnosti o provođenju gradske politike i svojim aktivnostima,
7. skrbi o organizaciji gradskih službi za upravu i o njihovom radu,
8. osigurava pripremu propisa koje donosi gradsko vijeće,
9. izvješćuje Sabor Županije, odnosno nadležne županijske organe o izvršavanju županijske politike i županijskih zakona i drugih propisa i međunarodnih ugovora, kao i o stanju u odgovarajućoj oblasti, kada je njihovo izvršavanje povjereno gradu,
10. vrši i druge poslove sukladno zakonu i statutu grada.

Članak 51.

Gradonačelnik u obnašanju poslova, utvrđenih prethodnim člankom ovog Zakona, dužan je da upozori gradsko vijeće, ako ocijeni da je nekim aktom vijeća povrijeđen ustav, zakon ili drugi propis, te da zatraži od gradskog vijeća da otkloni uočene nedostatke u roku od 15 dana. Ukoliko gradsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke u utvrđenom roku, gradonačelnik je dužan u roku od 7 dana o tomu obavijestiti nadležni organ Županije koji vrši nadzor nad zakonitošću rada organa grada.

Članak 52.

Ukoliko mjesto gradonačelnika ostane upražnjeno, gradsko vijeće izabrat će novog gradonačelnika u roku od 30 dana.

U periodu do izbora novog gradonačelnika, kao i u slučaju kada gradonačelnik privremeno nije u mogućnosti da obnaša svoju dužnost, funkciju gradonačelnika obnašat će osoba određena statutom grada.

Članak 53.

Za izvršavanje poslova iz svoje nadležnosti, gradonačelnik može formirati savjet.

Savjet pomaže gradonačelniku u donošenju, pripremanju i izvršavanju odluka i drugih akata iz njegove nadležnosti i vrši druge poslove utvrđene statutom i drugim propisima grada.

Odlukom gradonačelnika o osnutku savjeta utvrđuje se sastav i broj članova savjeta.

Članak 54.

Za vršenje upravnih i drugih stručnih poslova i poslova lokalne samouprave iz okvira nadležnosti grada, kao i za vršenje prenesenih poslova osnivaju se gradske službe za upravu sukladno zakonu.

Gradske službe za upravu osniva gradsko vijeće svojom odlukom na prijedlog gradonačelnika.

Gradskim službama za upravu rukovodi gradonačelnik sa svim ovlaštenjima, obvezama i odgovornostima rukovoditelja organa uprave utvrđenim zakonom, kojim se uređuje oblast uprave.

Članak 55.

Za obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe gradskih službi za upravu mogu se osnivati određene stručne, tehničke i druge službe, kao zajedničke ili samostalne službe, o čemu odlučuje gradonačelnik.

Članak 56.

Unutarnja organizacija gradskih službi za upravu i zajedničkih ili samostalnih službi za upravu utvrđuje se pravilnikom, koji donosi gradonačelnik, uz suglasnost gradskog vijeća.

Članak 57.

Grad ostvaruje prihode oporezivanjem, zaduživanjem i na drugi način, sukladno zakonu.

V. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 58.

Mjesna samouprava ostvaruje se u mjesnoj zajednici.

Mjesna zajednica može biti osnovana za jedno naseljeno mjesto, više međusobno povezanih manjih naselja ili za veći dio naselja koji u odnosu na ostale dijelove čini cjelinu.

Članak 59.

Statutom općine utvrđuje se postupak i uvjeti osnutka, djelokrug i organi mjesne zajednice, kao i druga pitanja od značaja za rad mjesne zajednice.

Članak 60.

Mjesnu zajednicu osnivaju građani referendumom.

Pravo sudjelovanja na referendumu imaju svi građani mjesne zajednice iz koje se, odnosno općine u okviru koje se, osniva nova mjesna zajednica.

Članak 61.

Zadovoljavanje potreba i interesa građana u mjesnoj zajednici financira se iz:

1. sredstava građana koja oni udružuju putem samodoprinosu ili na drugi način,
2. naknada za usluge i drugih prihoda koje svojim aktivnostima ostvaruje mjesna zajednica,
3. prihoda koje općina ustupa mjesnoj zajednici sukladno planovima razvoja mjesne zajednice, odnosno općine,
4. darova i drugih sredstava.

Članak 62.

Statutom ili odlukom općine, može se mjesnoj zajednici prenijeti vršenje poslova iz samoupravnog djelokruga općine, koji su od neposrednog utjecaja na život i rad građana na području mjesne zajednice.

Sredstva potrebna za vršenje poslova iz prethodnog stavka osiguravaju se u proračunu općine.

Članak 63.

Mjesna zajednica ima svojstvo pravne osobe i stječe ga danom upisa u registar mjesnih zajednica, koji vodi nadležna općinska služba za upravu.

Postupak registracije i način vođenja registra utvrđuje općinsko vijeće.

VI. FINANCIRANJE I IMOVINA OPĆINE I GRADA

Članak 64.

Općini i gradu pripadaju prihodi utvrđeni zakonom, kao i sredstva za obavljanje prenesenih poslova.

Na temelju neposrednog izjašnjavanja građana mogu se prikupljati sredstva za zadovoljavanje potreba građana, sukladno zakonu i statutu općine ili grada.

Članak 65.

Općina i grad imaju proračun u kome se iskazuju prihodi i rashodi.

Proračun se izrađuje na način predviđen zakonom i donosi se za jednu kalendarsku godinu.

Po isteku godine za koju je proračun donesen sastavlja se izvješće o izvršenju proračuna.

Članak 66.

Općina i grad samostalno raspolazu prihodima koji im pripadaju i mogu se zaduživati i zaključivati ugovore o kreditu.

Članak 67.

Općina i grad mogu imati u vlasništvu pokretnu i nepokretnu imovinu.

Imovinom u vlasništvu općine i grada mora se upravljati sukladno odgovarajućim propisima.

VII. PROPISI I DRUGI AKTI OPĆINE I GRADA

Članak 68.

Općinsko i gradsko vijeće donose statut, odluke i druge propise.

Poslovnikom općinskog i gradskog vijeća bliže se uređuju sadržaj i način pripremanja i donošenja općinskih i gradskih propisa i drugih akata iz prethodnog stavka, kao i način njihovog objavljivanja.

Članak 69.

Općinski načelnik i gradonačelnik donose opće i pojedinačne akte.

Općinske i gradske službe za upravu u izvršavanju propisa i općih akata donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama ili pravnim interesima građana, pravnih osoba ili drugih stranaka, postupajući po Zakonu o upravnom postupku.

Članak 70.

Propisi i akti općine i grada moraju biti u suglasnosti s ustavom i zakonom.

VIII. MEDUSOBNI ODNOSI IZMEĐU ORGANA ŽUPANIJE I ORGANA OPĆINE I GRADA

Članak 71.

Upravni nadzor nad radom organa općine, odnosno grada i općinskih, odnosno gradskih službi za upravu iz samoupravnog djelokruga općine i grada obavlja se isključivo i po postupku predviđenim ustavom i zakonom.

Članak 72.

Ako nadležni organ Županije, u vršenju nadzora iz prethodnog članka ocijeni da je propis ili drugi opći akt, koji je donijelo općinsko, odnosno gradsko vijeće, u suprotnosti s ustavom ili zakonom izvijestit će o tomu općinsko, odnosno gradsko vijeće, obustavit će od izvršenja taj propis ili opći akt i predložiti nadležnim županijskim organima da podnesu zahtjev Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine za ocjenu ustavnosti ili zakonitosti spornog propisa ili općeg akta.

Ako nadležni organ ne podnese zahtjev iz prethodnog stavka u roku od 30 dana od dana obustave od izvršenja spornog propisa ili općeg akta, prestaje obustava od izvršenja tog propisa ili općeg akta.

Članak 73.

Ako organ općine, odnosno grada ne izvršava ili na vrijeme ne izvrši posao, koji mu je Županija prenijela iz okvira svoje nadležnosti, taj posao će izvršiti nadležni organ Županije.

Članak 74.

Organi Županije surađuju s odgovarajućim organima općine, odnosno grada, poduzimaju zajedničke akcije, razmjenjuju iskustva, pružaju stručnu pomoć i koriste druge oblike suradnje.

IX. ZAŠTITA PRAVA GRAĐANA NA LOKALNU SAMOUPRAVU

Članak 75.

Radi ostvarivanja ustavom, zakonom i statutom utvrđenih prava osigurava se zaštita prava građana na lokalnu samoupravu.

Članak 76.

Građani i organi općine, odnosno grada, mogu dati inicijativu nadležnim županijskim organima da podnesu zahtjev Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine za utvrđivanje ustavnosti i zakonitosti propisa, koji donosi organ županijske ili općinske vlasti, ako smatraju da se tim propisom povrijeđuju prava građana na lokalnu samoupravu.

Članak 77.

Zaštita prava građana na lokalnu samoupravu obuhvata osobito:

1. obvezu svih pravnih osoba da poštuju, sprovode i ne krše odluke donijete referendumom građana i zakonite odluke općinskog i gradskog vijeća;
2. obvezu općinskog vijeća i gradskog vijeća da pravodobno odgovore na zaključke zbora građana i građansku inicijativu;
3. obvezu poslodavaca da provode odluku o samodoprinosu.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 78.

Općine su dužne uskladiti statut i druge opće akte s odredbama ovog Zakona do 31.12.1998. godine.

- izvještaji o stanju zaštite okolice i njenom unapređenju,
- drugi akti vezani za zaštitu okolice i njeno unapređenje (pravilnici, uputstva, smjernice, naredbe, zaključci, planovi, programi, mjere i dr.).

Skupština Tuzlansko-podrinjskog kantona, razmatrajući izvještaj o stanju zaštite okolice, utvrđuje najpogodniji i najefikasniji organizacioni oblik vođenja poslova zaštite okolice.

Član 9.

Kantonalni organ koji obavlja poslove zaštite okolice je Ministarstvo urbanizma, prostornog uređenja i zaštite okolice (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Ministarstvo:

- vrši upravne i stručne poslove koji se odnose na provođenje zakona i drugih propisa,
- vrši upravni, odnosno inspekcijski nadzor,
- daje mišljenja o aktima iz oblasti zaštite okolice Kantona,
- vodi katastar zagađenja i praćenje uticaja zagađenja na okolicu,
- daje mišljenje na procjenu uticaja zahvata na okolicu Kantona,
- vrši praćenje mjera za unapređenje okolice,
- obavlja proučavanje, praćenje i evidentiranje dokumentacije iz oblasti zaštite okolice,
- vrši koordinaciju istraživanja u oblasti zaštite okolice i njenog unapređenja ukoliko nisu u nadležnosti drugih tijela kantonalne uprave,
- obavlja i druge poslove koji mu se stavljaju u nadležnost.

Član 10.

Općine i grad kao jedinice lokalne samouprave i uprave uređuju, organizuju, finansiraju i unapređuju poslove zaštite okolice koji su lokalnog značaja.

Zaštita okolice općina i grada obuhvata:

- osiguravanje uslova za provođenje programa zaštite okolice i njenog unapređenja,
- pripremu i provođenje sanacija kada je to njihova obaveza,
- osiguravanje praćenja stanja okolice (monitoring) i mjerenja imisije kada je to njihova obaveza,
- osiguravanje uslova za vođenje katastra zagađenja okolice,
- osiguravanje uslova za vođenje evidencije o stanju okolice,
- osiguravanje uslova za provođenje mjera zaštite okolice,
- način obavještanja javnosti,
- provođenje drugih mjera u skladu sa ovim Zakonom i pojedinim propisima.

Član 11.

Građani kao pojedinci ili organizovani, radi zaštite okolice i društva, strukovna udruženja i druge nevladine organizacije pridonose ostvarivanju ciljeva zaštite okolice.

Član 12.

U cilju postizanja koordiniranog i usaglašenog privrednog razvoja s potrebama zaštite okolice, stručne i naučne osnove za uređenje pojedinih pitanja, Vlada Kantona osniva Savjet za zaštitu okolice koji čine naučni, stručni, javni i drugi radnici.

Savjet daje mišljenja, prijedloge i ocjene o usklađenosti rješavanja pitanja zaštite okolice i privrednog razvoja i o prijedlozima dokumenata koje donosi Vlada i Skupština Kantona.

Član 13.

Pravna lica registrovana za obavljanje stručnih i naučnih poslova zaštite okolice obavljaju poslove u vezi sa praćenjem stanja okolice (monitoring), izrađuju stručne podloge i elaborate zaštite okolice, stručne poslove pripreme i izrade studije uticaja na okolicu, obavljaju poslove stručnog obrazovanja radi sticanja znanja i usavršavanja u provođenju zaštite okolice ukoliko ovim Zakonom to nije drugačije predviđeno.

Pravno lice može započeti obavljanje djelatnosti iz stava 1. ovog člana uz prethodnu saglasnost federalnog ministarstva nadležnog za zaštitu okolice (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo), a za potrebe stručnog obrazovanja o zaštiti okolice potrebna je prethodna saglasnost Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Član 14.

Za obavljanje poslova kojima se ostvaruje upravljanje zaštitom okolice na području Kantona, Vlada Kantona osnovat će Kantonalnu upravu za zaštitu okolice (u daljem tekstu: Uprava).

Član 15.

Zadatak Uprave je trajno i nesmetano obavljanje javnih službi i drugih poslova kojima se ostvaruje upravljanje zaštitom okolice u obimu utvrđenom planovima i u skladu sa sredstvima koja se na temelju zakona i propisa osiguravaju za takve namjene.

Osnovne djelatnosti Uprave su:

- izrada kratkoročnih i dugoročnih planova i programa u oblasti zaštite okolice,
- izrada osnova za praćenje stanja okolice (monitoringa),
- izrada osnova usmjeravanja naučnoistraživačkog rada iz oblasti zaštite okolice,
- izrada osnova osiguranja najpovoljnijih tehničkih, proizvodnih i ekonomskih mjera upravljanja okolicom,
- izrada osnova ravnomjernog privrednog razvoja i djelotvorne zaštite okolice (održivog privrednog razvoja),
- izrada kratkoročnih i dugoročnih mjera za sprječavanje zagađenja okolice i redosljed njihovog ostvarivanja sa rokovima izvršenja,
- organizovanje izrade projektnih zadataka, konceptijskih rješenja, studija i investicionih programa i revizija projektne dokumentacije u oblasti zaštite okolice,
- praćenje stanja i utvrđivanje kvaliteta okolice, organizovanje provođenja strategije zaštite okolice na nivou Kantona i ulaganja u zaštitu okolice i kontrolu njihova ostvarenja,
- vođenje evidencije i dokumentacije informatičkog sistema o okolici za područje Kantona,
- investicioni poslovi radi izvršavanja planova kojima se ostvaruje upravljanje zaštitom okolice,
- drugi poslovi u skladu sa ovim i drugim zakonima.

Član 16.

Upravom rukovodi direktor, koga imenuje i razrješava Vlada Kantona na prijedlog Ministarstva. Ostala pitanja rada i organizacije Uprave regulisat će se aktom o osnivanju iste.

III. OSNOVNA NAČELA ZAŠTITE OKOLICE

Član 17.

Zaštita okolice se zasniva na poštivanju načela međunarodnog prava o zaštiti okolice, općeprihvaćenih načela uvažavanja naučnih saznanja i najbolje svjetske prakse.

Načelo preventivnosti

Član 18.

Radi izbjegavanja rizika ili opasnosti po okolicu pri planiranju ili izvođenju zahvata u okolini, koji trajno ili privremeno mogu narušiti ekološku stabilnost ili biološku raznolikost ili na neki drugi način nepovoljno uticati na okolicu (u daljem tekstu: zahvat) treba primijeniti sve prethodne mjere zaštite okolice.

Zahvat treba biti planiran i izveden tako da se ne ugrožava okolica, istovremeno vodeći računa o racionalnom korišćenju prirodnih resursa i energije.

Pri izvođenju zahvata treba nastojati koristiti isprobana valjana iskustva i upotrebljavati raspoložive proizvode, opremu, uređaje i primjenjivati proizvodne postupke koji su prihvatljivi za okolicu.

U slučaju opasnosti od stvarne i nepopravljive štete po okolicu ne smije se odlagati preduzimanje interventnih zaštitnih mjera, pa ni u slučaju kada ta opasnost nije u potpunosti naučno istražena.

Načelo očuvanja vrijednosti prirodnih resursa i biološke raznolikosti

Član 19.

Ne smije se umanjivati vrijednost prirodnih resursa, vode, zraka, tla, biljnog i životinjskog svijeta ispod nivoa utvrđenog Zakonom.

Prirodne resurse treba nastojati očuvati na nivou kvaliteta koji nije štetan za čovjeka, biljni i životinjski svijet.

Tlo treba koristiti razumno i očuvati njegovu produktivnost, a nepovoljna djelovanja na tla treba izbjegavati u najvećoj mogućoj mjeri.

Treba izbjegavati svaki zahvat koji ima štetan uticaj i negativno dještvo na biološku raznolikost i očuvati prirodni genetski sklad i sklad prirodnih zajednica, živih organizama i nežive materije.

Zaštita prirode i prirodnih rijetkosti od kantonalnog značaja regulisat će se kantonalnim Zakonom o zaštiti prirode.

Načelo zamjene drugim zahvatom

Član 20.

Zahvat koji bi mogao nepovoljno uticati na okolicu treba zamijeniti zahvatom koji predstavlja bitno manji rizik ili opasnost, pa i u slučaju kada su troškovi takvog zahvata veći od vrijednosti koje treba zaštititi.

Pri korišćenju proizvoda, uređaja, opreme i primjeni proizvodnih postupaka, zagađenje okolice treba ograničavati na izvoru nastanka.

Materije koje se mogu ponovo upotrijebiti ili koje su biološki razgradive treba da imaju prednost pri upotrebi, pa i u slučaju većih troškova, ako su ti troškovi srazmjerni vrijednostima koje treba zaštititi.

Hemikalijama i ostalim materijama koje razgradnjom postaju neškodljive treba dati prednost u odnosu na druge materije, ako pri tome nema rizika ili opasnosti po okolicu.

Načelo ukupnosti (cjelovitosti)

Član 21.

Pri donošenju strategije, programa, planova intervencija i propisa iz oblasti zaštite okolice, te izdavanja dozvola, saglasnosti, odobrenja i sprovođenju finansijske politike, kontrole, kao i drugih

mjera zaštite okolice neophodno je zajedničko djelovanje i saradnja nadležnih federalnih, kantonalnih i organa jedinica lokalne samouprave i uprave.

Za cjelovitost i ravnomjerno postizanje ciljeva zaštite okolice, organi iz stava 1. ovog člana osiguravaju način i uslove zajedničkog djelovanja građana i institucija.

Načelo poštovanja prava

Član 22.

Kod donošenja odluke o zahvatu u okolini i za izvođenje zahvata, mora se postupati u skladu sa zakonom i drugim propisima, te poduzimati sve mjere kojima se osiguravaju prava čovjeka na zdravu i čistu okolicu.

Načelo plaćanja troškova zagađenja i štete u okolini

Član 23.

Zagađivač (počinilac štete) snosi troškove nastale zagađivanjem i štetom u okolini.

Troškovi iz stava 1. ovog člana obuhvataju troškove nastale u vezi sa zagađenjem (štetom) u okolini, troškove sanacije i pravične nadoknade štete.

Načelo javnosti i prisutnosti

Član 24.

Građani imaju pravo na pravovremeno obavještanje o zagađenju u okolini, o poduzetim mjerama i, s tim u vezi, na slobodan pristup podacima o stanju okolice u skladu sa ovim Zakonom i drugim propisima.

Pri institucionalnom rješavanju pitanja zaštite okolice, nadležni kantonalni organi uprave i organi jedinica lokalne samouprave i uprave osigurat će saradnju zainteresovanih strana prema odredbama ovog Zakona i drugih propisa.

IV. DOKUMENTI O ZAŠTITI OKOLICE

Strategija zaštite okolice Kantona

Član 25.

Strategija zaštite okolice Kantona dugoročno određuje i usmjerava ciljeve upravljanja okolicom u skladu sa ukupnim privrednim, društvenim i kulturnim razvojem na području Kantona.

Strategija zaštite okolice Kantona sadrži osnove strategije zaštite okolice Kantona i temelji se na dokumentima prostornog uređenja općina vezano za usmjeravanje i usklađivanje privrednih, tehničkih, naučnih, obrazovnih, organizacionih i drugih mjera, te mjera provođenja međunarodnih obaveza sa ciljevima zaštite okolice.

Strategija zaštite okolice Kantona sadrži naročito:

- stanje onečišćenja okolice u pojedinim dijelovima, te ocjenu stanja okolice,

- osnovne ciljeve i mjerila za provođenje zaštite okolice u cjelini po sastavnim dijelovima okolice i prostornim cjelinama, te prioritete mjere zaštite,

- osnovu ravnomjernog privrednog razvitka i djelotvornost zaštite okolice,

- osnovu osiguranja najpovoljnijih tehničkih, proizvodnih i ekonomskih mjera upravljanja okolicom,

- kratkoročne i dugoročne mjere za sprječavanje i ograničavanje onečišćavanja okolice i redosljed njihovog ostvarivanja sa rokom izvršavanja,

- osnovu praćenja stanja okolice (monitoring) kada je to međunarodna obaveza BiH, Federacije i Kantona,
- pregled prostornih cjelina na kojima je potrebno provesti sanaciju ugrožene okolice i osnovne uslove za njenu provedbu,
- izvore i procjenu potrebnih sredstava za provođenje mjera zaštite okolice,
- osnovu usmjeravanja i unapređivanja odgoja i obrazovanja na području zaštite okolice,
- osnovu usmjeravanja naučnoistraživačkog rada na području zaštite okolice.

Član 26.

Strategiju zaštite okolice Kantona donosi Skupština Kantona na prijedlog Vlade Kantona i objavljuje se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Program zaštite okolice

Član 27.

Program zaštite okolice za područje Kantona, odnosno grada, sadrži osnovne ciljeve, uslove i mjerila zaštite okolice, prioritetne mjere zaštite okolice po sastavnim dijelovima i pojedinačnim prostornim cjelinama, te razrađuje načela i smjernice zaštite okolice, sadržane u strategiji zaštite okolice.

Član 28.

Program zaštite okolice za područje Kantona ili grada, donosi Skupština Kantona, odnosno grada, na prijedlog Vlade Kantona.

Član 29.

Program zaštite okolice za pojedina uža područja (općine) donosi općinsko vijeće kada je potrebno posebno zaštititi okolicu užeg područja radi očuvanja kulturno-historijskih, estetskih i prirodnih vrijednosti toga područja.

Član 30.

Prilikom izrade i donošenja programa zaštite okolice Kantona, odnosno grada, obavezno je usaglašavanje sa strategijom zaštite okolice, kao i međusobna saradnja sa nivoa Federacije, Kantona i grada.

Programi zaštite okolice nižeg nivoa trebaju biti usaglašeni sa programima zaštite okolice višeg nivoa.

U slučaju međusobne neusaglašenosti programa zaštite okolice, primjenjuje se program zaštite okolice šireg područja, odnosno višeg nivoa.

Član 31.

Programom zaštite okolice utvrđuju se mjere zaštite okolice u skladu sa regionalnim ili lokalnim posebnostima i obilježjima, a u skladu sa polazištima strategije zaštite okolice.

Programom zaštite okolice utvrđuje se naročito:

- stanje onečišćenja okolice po sastavnim dijelovima i prostornim cjelinama,
- mjere za predviđanje, sprječavanje i ograničavanje onečišćavanja okolice,
- subjekti koji su dužni provoditi mjere i ovlaštenja u vezi sa provođenjem mjera zaštite okolice,
- smjernice i mjere za očuvanje i unapređenje zaštite okolice,
- način provođenja interventnih mjera u vanrednim slučajevima onečišćavanja okolice,

- rokovi za poduzimanje pojedinih mjera,
- izvori finansiranja za provođenje pojedinih mjera i procjena visine potrebnih sredstava.

Izveštaj o stanju okolice

Član 32.

Za potrebe ostvarenja strategije i programa zaštite okolice, te drugih dokumenata važnih za zaštitu okolice izrađuje se godišnji izvještaj o stanju okolice.

Član 33.

Izveštaj o stanju okolice sadrži podatke o stanju okolice u Kantonu, podatke o uticaju pojedinih zahvata na okolicu i o svim drugim nepovoljnim uticajima na okolicu, ocjenu provedenih mjera i njihove djelotvornosti, analizu ostvarivanja strategije i programa zaštite okolice, ocjenu provedenog nadzora, podatke o izrečenim kaznama i o korišćenju finansijskih sredstava za zaštitu okolice, procjenu potrebe izrade novih ili izmjene i dopune postojećih dokumenata, te druge važne podatke za zaštitu okolice.

Član 34.

Izveštaj o stanju okolice Vlada Kantona podnosi Skupštini Kantona na razmatranje i usvajanje i isti se objavljuje u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Član 35.

Izveštaj o stanju okolice koji sadrži podatke navedene u članu 33., a odnose se na grad i općine, donose nadležni organi grada odnosno općina.

V. PROVOĐENJE ZAŠTITE OKOLICE I NJENOG UNAPREĐENJA

Član 36.

Zaštita okolice i njeno unapređenje na kantonalmom nivou sprodi se:

- propisima i standardima kvaliteta okolice,
- procjenama uticaja na okolicu,
- dokumentima prostornog uređenja,
- praćenjem stanja okolice,
- registrovanjem i kontrolom djelatnosti koje ugrožavaju okolicu,
- katastrom zagađenja okolice,
- planovima intervenisanja u zaštiti okolice,
- javnošću podataka o zaštiti okolice,
- ekonomskim mjerama,
- ostalim mjerama o provođenju zaštite okolice u skladu sa kantonalmim propisima.

Standardi kvaliteta okolice

Član 37.

Posebnim propisima odredit će se granične vrijednosti za pojedine dijelove okolice i za posebno vrijedno, osjetljive ili ugrožene područne cjeline.

Propisima iz stava 1. ovog člana mogu se odrediti rokovi i postupak za postizanje kvaliteta okolice, moguća odstupanja od standarda i kaznene odredbe za povredu odredaba propisa.

Ako standardi kvaliteta okolice nisu određeni federalnim zakonom ili posebnim propisom iz stava 1. ovog člana propisuju ih Vlada Kantona.

Član 38.

Za određene proizvode, uređaje, opremu i proizvodne procese koji mogu prouzrokovati rizik ili opasnost po okolicu posebnim propisima određuju se tehnički standardi kvaliteta okolice.

Tehničkim standardima iz stava 1. ovog člana određuju se granične vrijednosti emisija i imisija u vezi sa proizvodnim postupkom i korišćenjem uređaja i opreme, odnosno granične vrijednosti u vezi sa sastavom proizvoda, i sprovođenje kaznenih odredbi za povredu odredaba propisa.

Ne može se na teritoriji Kantona primijenjivati ili ugrađivati domaća ili uvozna tehnologija niti stavljati u promet proizvodi koji su zabranjeni u zemlji izvozniku.

Ministarstvo može u slučaju sumnje naložiti da se tehnologija, odnosno proizvodi iz stava 3. ovog člana, ispita i kad je snabdijevana propisnom ispravom u odnosu na štetan uticaj na okolicu.

Ministarstvo određuje stručnu organizaciju ili grupu eksperata za ispitivanje tehnologije i proizvoda iz stava 4. ovog člana.

Uređaji koji služe za otklanjanje ili prečišćavanje materija, za koje nisu propisani standardi Federacije, mogu se upotrebljavati ako je efikasnost za namijenjene svrhe utvrđena od strane stručne organizacije-ustanove, u skladu sa zakonom.

Tehničkim standardima može se propisati i način izrade, proizvodnje, označavanja, postupanja i korišćenja proizvoda, opreme i proizvodnih postupaka, te postupak sa proizvodima, uređajima i opremom nakon prestanka njenog korišćenja.

Propisima iz stava 1. ovog člana određuju se postupci i rokovi za postizanje tehničkih standarda i njihovu primjenu na postojeće proizvode i uređaje.

Ako tehnički standardi nisu određeni posebnim federalnim propisom iz stava 1. ovog člana, propisuje ih Vlada Kantona.

Procjena uticaja na okolicu

Član 39.

Procjena uticaja djelatnosti na okolicu vrši se za objekte i radove koji mogu u većoj mjeri ugroziti okolicu.

Procjena uticaja na okolicu treba osigurati ostvarenje principa preventivnosti usklađivanjem i prilagođavanjem namjeravanog zahvata građenja, odnosno obnove objekta za obavljanje djelatnosti (u daljem tekstu: zahvat) sa prihvatnim mogućnostima okolice na određenom području.

Procjenom uticaja na okolicu sagledava se mogući nepovoljni uticaj namjeravanog zahvata na tlo, vodu, jezera, zrak, sume, klimu, zdravlje ljudi, biljni i životinjski svijet, prostorne i kulturne vrijednosti, njihove međusobne odnose, uzimajući u obzir i druge planirane zahvate i mogući međuuticaj sa postojećim ili planiranim zahvatima na području na kojem se sagledava uticaj zahvata.

Procjena uticaja na okolicu treba sadržavati i vrednovanje uticaja namjeravanog zahvata na okolicu, odnosno dijelove okolice, i mjera zaštite okolice, kako bi se nepovoljni uticaji sveli na najmanju moguću mjeru i postigla maksimalna očuvanost kvaliteta okolice.

Procjena uticaja na okolicu provodi se u okviru pripreme namjeravanog zahvata, prvenstveno blagovremenim uvidom u odgovarajuću dokumentaciju prije izdavanja urbanističke saglasnosti ili drugog odobrenja za zahvat za koji izdavanje urbanističke saglasnosti nije obavezno.

Mjere i uslovi za sprječavanje ugrožavanja okolice, sadržani u procjeni uticaja na okolicu, obavezno se unose i čine sastavni dio akta (dokumentacije za urbanističku saglasnost) sa zakonskim uslovima za uređenje prostora za izgradnju objekta, kao obavezujući radovi.

Član 40.

Vlada Kantona svojim propisom utvrđuje zahvate za koje je potrebna procjena uticaja na okolicu, sadržaj, rok i način izrade elaborata o uticaju na okolicu, način donošenja ocjene i zaključaka o namjeravanom zahvatu, način obavještanja javnosti i određuje rok i način sudjelovanja javnosti u odlučivanju, prava i obaveze učesnika u postupku, program i način provjere stručne osposobljenosti pravnog lica koje izrađuje studije, te propisuje kaznene odredbe za povredu odredaba propisa.

Član 41.

Uticaj zahvata na okolicu, njegovo vrednovanje i prihvatljivost ocjenjuje Uprava.

Član 42.

Elaborat uticaja na okolicu pribavlja nosilac namjeravanog zahvata koji osigurava njegovu izradu i snosi sve troškove procjene uticaja na okolicu.

Elaborat uticaja na okolicu izrađuje pravno lice registrovano i osposobljeno za obavljanje stručnih poslova zaštite okolice.

Elaborat uticaja na okolicu je stručna podloga za rad Uprave i obuhvaća sve potrebne podatke, dokumentaciju, obrazloženja i opise u tekstualnom i grafičkom obliku, te prijedlog ocjena prihvatljivosti zahvata i mjere zaštite okolice.

Član 43.

Uprava donosi zaključak kojim predlaže da se za namjeravani zahvat izda ili odbije odobrenje.

Zaključak kojim se predlaže odobrenje namjeravanog zahvata, sadrži ocjenu prihvatljivosti zahvata i mjere zaštite okolice, a zaključak kojim se uskraćuje odobrenje sadrži obrazloženje razloga odbijanja.

Član 44.

Rješenje kojim se daje ili uskraćuje (odbija) odobrenje za namjeravani zahvat izdaje Ministarstvo.

Rješenjem iz stava 1. ovog člana utvrđuje se da li je namjeravani zahvat prihvatljiv, uz primjenu mjera zaštite okolice koje proizilaze iz zakona, drugih propisa, standarda i mjera koje doprinose smanjivanju zagađenja okolice.

Rješenje iz stava 1. ovog člana izdaje se u roku od 30 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva.

Član 45.

Protiv rješenja iz člana 44. ovog Zakona kojim se daje ili uskraćuje odobrenje za namjeravani zahvat dopuštena je žalba federalnom organu za zaštitu okolice.

Na postupak izdavanja rješenja iz člana 44. ovog Zakona primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", broj: 2/98.) ukoliko ovim Zakonom nije drugačije određeno.

Član 46.

Ako bi predviđeni zahvat, objekat ili djelatnost mogao znatno uticati na stanje okolice u susjednim državama, Ministarstvo obavještava nadležno federalno ministarstvo o namjeravanom zahvatu.

Dokumenti prostornog uređenja

Član 47.

Uređenje prostora, korišćenje prirodnih bogatstava, biljnog i životinjskog svijeta, definisano dokumentima prostornog uređenja i osnovama korišćenja mineralnih sirovina, poljoprivredne zemlje, šuma, vodoprivrede, lovnoprivrede, ribolova i drugim, zasniva se na načelima da se:

- prirodni resursi očuvaju i unapređuju i u najvećoj mjeri obnavljaju, a ako su neobnovljivi da se racionalno koriste;
- osigura zaštita i nesmetano ostvaruje funkcija zaštićenih prirodnih dobara i njene okolice i u najvećoj mogućoj mjeri očuvaju staništa biljnih i divljih životinjskih vrsta i njihove zajednice, uzimajući u obzir osjetljivost okolice na određenom prostoru, odnos prema skladu i vrijednostima prirode, kulturne baštine i ukupnih međusobnih uticaja postojećih i planiranih zahvata na okolicu;
- osiguraju uslovi za odmor i rekreaciju čovjeka;
- definišu mjere zaštite od udesa i elementarnih nepogoda širih razmjera.

Član 48.

Aktima prostornog uređenja osigurat će se naročito:

- utvrđivanje posebnih režima očuvanja i korišćenja područja zaštićenog prirodnog naslijeđa, izvorišta za vodosnabdijevanje, staništa divljači, termalnih i mineralnih izvorišta, šuma, poljoprivrednog zemljišta, javnih zelenih površina, rekreacionih područja i banja;
- određivanje područja ugroženih dijelova okolice (zagađena područja, područja ugrožena erozijom i bujicama, eksploatacija mineralnih sirovina, plovna područja, pošumljavanje goleti i sl.) i utvrđivanje mjera za sanaciju ovih područja;
- utvrđivanje mjera i uslova zaštite okolice prema kojima će se koristiti prostor namijenjen eksploataciji mineralnih sirovina, odnosno vršiti izgradnja industrijskih i energetskih objekata, objekata za odlaganje otpada, objekata infrastrukture i drugih objekata čijom izgradnjom ili korišćenjem se može ugroziti okolica.

Član 49.

Ministarstvo daje saglasnost na prostorni plan grada i općina u vezi sa mjerama zaštite okolice prije njegovog donošenja.

Praćenje stanja okolice

Član 50.

Praćenje stanja okolice (monitoring) određeno Strategijom zaštite okolice Federacije i Kantona ili međunarodnim ugovorom, finansira se iz sredstava federalnog i kantonalnog budžeta, a praćenje osigurava Vlada Federacije, odnosno Kantona.

Član 51.

Za sve zahvate kantonalnog nivoa za koje je predviđeno provođenje procjene uticaja na okolicu pravna lica obavezna su, putem ovlašćenih pravnih lica:

- mjeriti emisije i o tome voditi evidenciju,
 - mjeriti imisije, odnosno sudjelovati u mjerenju imisije prema svom udjelu - srazmjerno zagađenju okolice,
 - mjeriti kontaminaciju, voditi evidenciju o vrsti, količini i posljedicama,
 - sudjelovati u praćenju prirodnih i drugih pojava koje su posljedica zagađenja okolice,
 - pratiti ostećenja i degradaciju zemljišta.
- Pravno lice iz stava 1. ovog člana dužno je osigurati finansijska sredstva za praćenje stanja okolice.

Vrstu emisija, imisija, prirodnih i drugih pojava koje su predmet praćenja, metodologiju mjerenja, uzimanje uzoraka, rok za dostavljanje podataka tijelima kantonalne uprave i način vođenja popisa podataka, ako nisu određeni posebnim propisom propisuje Vlada Kantona.

Propisom iz stava 3. ovog člana određuju se uslovi tehničke opremljenosti i stručna sprema zaposlenih koje mora zadovoljavati ovlašćeno pravno lice iz stava 1. ovog člana, te kaznene odredbe za povredu odredaba tog propisa.

Član 52.

Pravno lice koje je prema ovom Zakonu obavezno provesti sanacioni program, obavezno je i nakon provođenja sanacionih mjera osigurati praćenje njihovog učinka na stanje okolice i osigurati finansijska sredstva za njihovo praćenje.

Član 53.

Pravna lica iz člana 51. stav 1. i člana 52. ovog Zakona, dužna su podatke mjerenja emisije i imisije kao i podatke o ostećenju zemljišta dostavljati Ministarstvu.

Ministarstvo može po potrebi odrediti mjerenje emisije i imisije kod neovisne ovlašćene institucije na teret pravnog lica iz člana 51. i 52. ovog Zakona.

Registrowanje i kontrola djelatnosti koje ugrožavaju okolicu

Član 54.

Djelatnosti koje ugrožavaju ili mogu ugroziti okolicu podliježu posebnom režimu kontrole.

Kontrola se ostvaruje:

- utvrđivanjem popisa djelatnosti, pogona, postrojenja koji ugrožavaju ili mogu ugroziti okolicu (određeni energetski i rudarski objekti, rafinerije, hemijske industrije, industrije celuloze i papira, industrije građevinskih materijala, crne i obojene metalurgije, transport, promet i uskladištenje štetnih, opasnih, zapaljivih i drugih materija i slično),
 - davanjem posebne saglasnosti za djelatnost iz tačke 1. u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti, odobrenja za građenje i odobrenja za upotrebu,
 - obavezom registrowanja svih djelatnosti i popisa pogona i postrojenja iz tačke 1. svake dvije godine.
- Način utvrđivanja popisa djelatnosti, pogona i postrojenja iz tačke 1., uslove davanja posebne saglasnosti iz tačke 2. i načina vršenja registrowanja iz tačke 3. propisuje federalno ministarstvo.
- Do donošenja federalnih propisa ovaj način i uslove propisuje kantonalno ministarstvo.

Član 55.

U postupku davanja saglasnosti iz člana 54. stav 2. tačka 2. ovog Zakona, pravno lice vrši prethodni pregled tehničke dokumentacije i daje svoje mišljenje da li su ispunjeni propisani uslovi za puštanje u rad pogona, odnosno postrojenja.

Član 56.

Redovno dvogodišnje registrovanje svih pogona i postrojenja iz člana 54. stav 2. tačka 3. ovog Zakona vrši se nakon provjeravanja da li su ispunjeni propisani uslovi.

Troškove registrovanja snose pravna lica čija je djelatnost predmet registracije.

Nadležni organ može izuzetno, za određeno vrijeme i uz određene uslove odobriti djelatnost koja može da ugrožava okolicu, ako je ta djelatnost od posebnog značaja za privredu Kantona ili je njena djelatnost od općeg interesa.

O ovakvim odobrenjima obavezno je informisanje Skupštine Kantona i javnosti u roku od 30 dana.

Katastar zagađenja okolice

Član 57.

Katastar zagađenja okolice vodi Ministarstvo.

Podaci i informacije iz katastra zagađenja okolice su javni, a objavljuje ih Ministarstvo jedanput godišnje.

Planovi intervencija u zaštiti okolice

Član 58.

Za slučajeve moguće ekološke nesreće ili vanredne, posebne ugroženosti okolice, opasnosti po život i zdravlje ljudi za područje Kantona, Vlada Kantona donosi planove intervencija koji su sastavni dio planova intervencija na nivou Federacije.

Planovi intervencija iz stava 1. ovog člana sadrže vrste rizika i opasnosti, postupak i mjere za ublažavanje i otklanjanje neposrednih posljedica štetnih za okolicu, subjekte za provođenje pojedinih mjera, odgovornost i ovlaštenja u vezi sa sprovođenjem, te način usaglašavanja sa interventnim mjerama koje se provode na osnovu drugih zakona.

Planove intervencije moraju imati pravni subjekti i proizvođači opreme i uređaja koji mogu prouzrokovati zagađenje okolice.

Ekonomske mjere

Član 59.

Posebnim zakonom se određuju olakšice i oslobađanje plaćanja poreza, carina i drugih javnih prihoda za korištenje proizvodnih postupaka, proizvodnju i promet proizvoda čiji je uticaj na stanje okolice povoljniji od uticaja drugih srodnih proizvodnih postupaka proizvodnje i proizvoda, i za korištenje obnovljenih vidova energije, opreme i uređaja koji doprinose zaštiti okolice.

Olakšice i oslobađanje plaćanja poreza, carina i drugih javnih prihoda iz stava 1. ovog člana može odrediti Vlada Federacije ako nisu određeni zakonom.

Član 60.

Posebnim propisom mogu se odrediti olakšice i smanjiti porez i drugi javni prihodi za proizvođače koji organizuju ponovno korištenje upotrijebljenih i neupotrebljivih uređaja, opreme ili njihovih dijelova, proizvoda ili njihove ambalaže, ili njihov povrat, ili na neki drugi organizovan način smanje negativan uticaj svog djelovanja na okolicu.

Olakšice i smanjivanje poreza i drugih javnih prihoda iz stava 1. ovog člana može odrediti Vlada Federacije ako nisu određeni posebnim zakonom.

Javnost podataka o zaštiti okolice

Član 61.

Organi uprave nadležni za poslove zaštite okolice, pravna lica koja imaju javna ovlaštenja, pravna lica koja obavljaju poslove u vezi sa zaštitom okolice i pravna lica koje svojom djelatnošću zagađuju okolicu, a raspoložu podacima o stanju okolice, o uticaju predviđenih i stvarnih uticaja na okolicu mjerama zaštite okolice i drugim podacima važnim za zaštitu okolice, dužne su osigurati javnost tih podataka i objaviti ih, osim kada je posebnim zakonom propisano čuvanje državne, vojne ili službene tajne.

Svi subjekti navedeni u stavu 1. ovog člana dužni su odmah obavijestiti javnost o prekoračenju propisanih nivoa zagađenja okolice i periodično obavještavati javnost o zagađenju okolice.

Pravna i fizička lica koja obavljaju djelatnost kojom zagađuju okolicu dužne su voditi evidenciju o podacima važnim za zaštitu okolice i dostavljati je u propisanom roku organima nadležnim za vođenje evidencije i katastra zagađenja okolice.

Subjekti iz stava 1. ovog člana dužni su obavještavati javnost i davati podatke kojima raspoložu zainteresovanim institucijama, organizacijama i pojedincima u roku od mjesec dana od dana prijema zahtjeva.

Kada se radi o vanrednim slučajevima posebne ugroženosti okolice subjekti iz stava 1. ovog člana su dužni putem sredstava javnog informisanja što prije obavijestiti javnost.

Ostale mjere u provođenju zaštite okolice**Znak zaštite okolice**

Član 62.

Proizvođačima proizvoda široke potrošnje, osim namirnica, pića i farmaceutskih proizvoda, koji u proizvodnji, stavljanju u promet ili korišćenju i postupanju sa otpadom u odnosu na druge istovrsne proizvođače bitno manje opterećuju okolicu, radi priznanja, dodjeljuje se znak zaštite okolice.

Postupak i uslove za dobijanje i način dodjele znaka zaštite okolice, opis znaka zaštite okolice, upotrebu dodijeljenog znaka, sastav i način rada komisije, sudjelovanje institucija, društava, organizacija i pojedinaca u postupku dodjele znaka zaštite okolice, te kaznene odredbe za povrede odredaba tog propisa propisuje Ministarstvo do donošenja propisa federalnog ministarstva.

Priznanja i nagrade

Član 63.

Priznanja i nagrade za dostignuća na području zaštite okolice mogu se dodijeliti za:

- ostvarenje preventivne od zagađenja okolice,
- najpovoljnija rješenja u proizvodnim postupcima u odnosu na okolicu,
- razvojne i istraživačke projekte u zaštiti okolice,
- razvoj sistema obrazovanja o zaštiti okolice u odgojno-obrazovnom procesu,
- doprinos pojedinaca za razvoj i unapređenje zaštite okolice ili za doprinos u međunarodnoj saradnji iz tog domena,
- doprinos stručnih i drugih društava, organizacija i nevladinih organizacija za razvoj i unapređenje zaštite okolice.

Priznanja i nagrade dodjeljuje Skupština Kantona, na prijedlog Ministarstva, po postupku, načinu i uslovima za dodjelu priznanja i nagrada koje propisuje Ministarstvo.

Označavanje proizvoda i ambalaže

Član 64.

Prije stavljanja u promet proizvoda, sirovina i njihove ambalaže proizvođači su dužni upozoriti na zagađenje što ga njihovi proizvodi, sirovina ili ambalaža mogu prouzrokovati okolici i o postupanju sa ambalažom nakon upotrebe.

Način i sadržaj upozorenja o zagađenju okolice i u vezi s tim način označavanja proizvoda, sirovina i njihove ambalaže, te kaznene odredbe za povrede tog propisa, propisuje Ministarstvo u saradnji s drugim nadležnim federalnim ministarstvima.

VI. ODGOVORNOST ZA ZAGAĐENJE I ŠTETU U OKOLICI

Član 65.

Pravno ili fizičko lice koje izazove štetu u okolici odgovara za nastalu štetu prema općim pravilima obligacionog prava.

Za zagađivanje okolice odgovorno je i lice koje je nezakonitim ili nepravilnim djelovanjem omogućilo ili dopustilo zagađenje okolice.

Član 66.

Pravno ili fizičko lice koje svojim radom ili propustom pri radu prouzrokuje zagađenje ili štetu u okolici dužno je, bez odlaganja preduzeti mjere utvrđene interventnim planom zaštite okolice, odnosno preduzeti sve druge neophodne mjere radi smanjenja šteta u okolici ili uklanjanja nastanka daljih rizika, opasnosti ili šteta u okolici.

Pravno ili fizičko lice koje prouzrokuje zagađenje okolice ili štetu u okolici podmiruje sve troškove u vezi sa preduzimanjem mjera za uklanjanje opasnosti od zagađenja ili štete u skladu sa ovim Zakonom i drugim propisima.

Pravno ili fizičko lice iz stava 1. ovog člana dužno je bez odgađanja obavijestiti inspektora zaštite okolice ili drugog nadležnog inspektora o riziku ili opasnosti po okolicu.

Pravno ili fizičko lice iz stava 1. ovog člana dužno je obavijestiti javnost o nastalom zagađenju ili šteti u okolici i zaštitnim mjerama koje je potrebno preduzeti.

Član 67.

Posebnim zakonom će se utvrditi obaveze osiguranja pravnih lica od odgovornosti za štetu koju može prouzrokovati ekološka nesreća.

Posebnim zakonom mogu se odrediti i druge vrste osiguranja od odgovornosti za štetu nastalu zagađenjem ili oštećenjem okolice.

Član 68.

Svako odstupanje od upotrebe uređaja i opreme u proizvodnji ili odstupanje od proizvodnih postupaka, odnosno korišćenja u praksi provjerenih postupaka, a čije posljedice nisu predvidive po okolicu, nije dopušteno.

Pravno lice i odgovorno lice odgovorno je za svako odstupanje od upotrebe uređaja i opreme u proizvodnji ili odstupanje od proizvodnih postupaka iz stava 1. ovog člana.

Odgovorno lice u pravnom licu kojem su poznate ili mogu biti poznate okolnosti koje ukazuju na opasnost po život i zdravlje ljudi i opasnost po okolicu dužno je, bez odgađanja, preduzeti odgovarajuće mjere radi otklanjanja opasnosti i o tome obavijestiti inspektora zaštite okolice ili drugog nadležnog inspektora.

Član 69.

Za područja za koja se utvrdi da imaju osobine ugrožene okolice može se posebnim zakonom odrediti postupak sanacije.

Područje ugrožene okolice utvrđuje se Strategijom zaštite okolice.

Izuzetno, do donošenja Strategije iz stava 2. ovog člana područje ugrožene okolice može utvrditi Vlada Kantona na zahtjev Skupštine Kantona.

Član 70.

Zagađivač (počinilac štete) u okolici je dužan da, u rokovima koje odredi Vlada Kantona, izradi i provede program sanacije za uklanjanje zagađenja i štete u okolici.

Program sanacije iz stava 1. ovog člana sadrži:

- analizu vrste i procjenu obima zagađenja i štete u okolici,
- prijedlog proizvodnih i drugih rješenja s ocjenom prikladnosti odabranog rješenja u odnosu na dugoročno djelovanje na okolicu,
- mjere za uspostavljanje stanja prethodnog kvaliteta okolice ili poboljšavanja postojećeg stanja okolice,
- redosljed i rokove provođenja programa sanacije,
- plan osiguranja sredstava, uključujući troškove odštete za umanjenje vrijednosti i oštećenje okolice.

Zagađivač (počinilac štete) u okolici mora pribaviti saglasnost Ministarstva na program sanacije iz stava 2. ovog člana, a prema ocjeni Ministarstva i mišljenje nadležnih federalnih ministarstava.

Vrstu programa sanacije, obim i metodologiju izrade programa, način sudjelovanja javnosti u izradi i provođenju, te kaznene odredbe za povredu propisa donosi Ministarstvo u saglasnosti sa nadležnim federalnim ministarstvima.

Član 71.

Ako nije moguće utvrditi zagađivača (počinilac štete) u okolici, a potrebno je izraditi cjelokupni program sanacije, pripremu i izradu programa sanacije provodi Ministarstvo u saradnji sa nadležnim federalnim i kantonalnim ministarstvima.

Vlada Kantona utvrđuje redosljed i prvenstvo u provedbi programa sanacije iz stava 1. ovog člana, te osigurava finansijska sredstva za njegovu realizaciju.

Član 72.

Radi sprječavanja većih šteta i ograničavanja daljeg štetnog djelovanja na okolicu Vlada Kantona može provesti sve mjere za sprječavanje i ograničavanje nastalih daljih šteta na trošak počinioaca.

Vlada Kantona će na trošak počinioaca izvesti sanaciju ukoliko počinilac to nije sam učinio.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana obuhvata privremeno ograničavanje rada, a kada je nužno i zaustavljanje rada počinioaca štete.

Član 73.

U slučaju zagađenja (štete) u okolici kada se između više počinilaca ne može utvrditi počinilac ili se ne može utvrditi njihov udio u zagađenju (kumulativno ili lančano zagađenje) troškove uklanjanja zagađenja, sprječavanja i ograničavanja daljeg štetnog djelovanja na okolicu svi učesnici solidarno podmiruju.

Ukoliko dogovor zagađivača nije moguć njihovo učešće u sanaciji šteta određuje Ministarstvo svojim rješenjem.

VII. FINANSIRANJE ZAŠTITE I UNAPREĐENJA OKOLICE

Član 74.

Materijalni i drugi uslovi za podsticanje mjera zaštite okolice u Kantonu obezbjeđuju se iz sredstava utvrđenih ovim Zakonom i posebnim propisima.

Sredstva iz stava 1. ovog člana obezbjeđuju se iz slijedećih izvora:

1. Naknade za zagađenje okolice (tla, vode, zraka).
2. Naknade za korišćenje prirodnih bogatstava i dobara u općoj upotrebi od kantonalnog značaja.
3. Sredstva investicija za objekte industrije, rudarstva, energetike i prometa od kantonalnog značaja za koje je propisana obaveza izrade elaborata uticaja na okolicu, u visini od 0,3% od vrijednosti investicije.
4. Sredstva investicija za sve privredne objekte od kantonalnog značaja za koje nije propisana obaveza izrade elaborata uticaja na okolicu, u visini od 0,2% od vrijednosti investicije.
5. Sredstva od registracije vozila i plovni objekata u iznosu od 10% na visinu iznosa osnovnog osiguranja, odnosno 5% za vozila sa ugrađenim katalizatorom.
6. Naplaćene kazne po osnovu ovog Zakona.
7. Ostali izvori (donacije i dr.).

Vlada Kantona donosi odluku o visini naknade i načinu plaćanja sredstava iz stava 1. i 2. ovog člana, ako to nije određeno drugim zakonskim propisima.

Član 75.

Sredstva iz člana 74. ovog Zakona uplaćuju se na poseban račun ekološkog fonda (fond zaštite okolice) Vlade Kantona ili druge račune u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Član 76.

Sredstva obezbijedena za zaštitu okolice (voda, šuma, zraka, tla) po drugim zakonskim propisima mogu se udružiti u skladu sa zajedničkim potrebama zaštite okolice u ekološki fond Kantona.

Naplata sredstava iz člana 74. stav 2. tačka 3. i 4. ovog Zakona vrši se u postupku izdavanja odobrenja za građenje, a iz tačke 5. pri registraciji vozila i plovni objekata.

Vlada Kantona može odrediti oslobođanje od plaćanja sredstava iz člana 74. stav 2. tačka 3. i 4. ovog Zakona ako je to potrebno radi podsticanja pojedinih oblika proizvodnje.

Član 77.

Vlada Kantona formirat će ekološki fond (fond zaštite okolice) na kojem će se prikupljati sredstva u skladu sa ovim Zakonom.

Sredstva iz člana 74. ovog Zakona koriste se za:

1. očuvanje, zaštitu i unapređivanje stanja okolice u skladu sa Strategijom zaštite okolice i Programom zaštite okolice,
2. kreditiranje investicija koje će doprinijeti bitnom smanjenju zagađenja okolice,
3. sufinansiranje, opremanje stručnih i naučnih institucija kojima će se povjeravati vršenje stručnih poslova u oblasti zaštite okolice za potrebe Kantona,
4. sufinansiranje stručnog osposobljavanja kadrova u stručnim, naučnim, privrednim i upravnim organizacijama iz oblasti zaštite okolice, od interesa za Kanton,
5. praćenje stanja kvaliteta okolice,
6. kao podsticaj, za izradu idejnih rješenja naučnoistra-

živačkih projekata aplikativnog karaktera, studija, elaborata i istraživačkih projekata,

7. finansiranje programa zaštite i razvoja različitih prirodnih dobara,
8. finansiranje organizovanih akcija u prevenciji i sanaciji zaštite okolice,
9. izdavanje publikacija, časopisa i sprovođenje propagandnih akcija u oblasti zaštite i unapređivanja okolice.

Član 78.

Raspored sredstava iz člana 74. ovog Zakona vrši Vlada Kantona na prijedlog Savjeta za zaštitu okolice i nadležnog Ministarstva u skladu sa srednjoročnim programom i godišnjim planom, s tim da se raspodjela sredstava vrši u proporciji u kojoj su sredstva uzeta iz određene grane za zaštitu okolice.

Srednjoročni program donosi Vlada, a godišnji plan za realizaciju srednjoročnog programa donosi Ministarstvo.

Godišnji pregled korišćenja sredstava za finansiranje zaštite okolice iz stava 1. ovog člana izrađuje Ministarstvo.

Ministarstvo utvrđuje kriterije i uslove za usmjeravanje i dodjelu sredstava.

VIII. NADZOR

Član 79.

Upravni nadzor nad primjenom ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu njega vrši Ministarstvo, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

Član 80.

Inspeksijski nadzor nad primjenom ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu njega, drugih propisa, općih i pojedinačnih akata, uslova i načina rada pravnih lica i mjera zaštite okolice, na teritoriji Kantona provode inspektori zaštite okolice i drugi inspektori svaki u okviru svoje nadležnosti.

Poslove inspekcije zaštite okolice obavlja i svaki drugi radnik Ministarstva koga ovlasti Ministar.

Poslove inspekcije zaštite okolice u prvom stepenu obavlja Ministarstvo, a u drugom federalno ministarstvo nadležno za zaštitu okolice.

Član 81.

U obavljanju poslova iz svog djelokruga inspektor može od odgovornog lica u pravnom licu zahtjevati da mu:

- omogući obavljanje inspeksijskog nadzora u svim radnim prostorijama, nad svim postrojenjima i uređajima i otvorenim radnim prostorima pravnog lica;
- dostavi na uvid sve podatke i dokumentaciju potrebnu za obavljanje inspeksijskog nadzora;
- pruži informacije o preduzetim mjerama u vezi sa otklanjanjem utvrđenih nedostataka;
- nadzire provedbu ratifikovanih međunarodnih ugovora iz područja zaštite okolice, usklađuje i daje smjernice za rad i provedbu određenih propisa i mjera zaštite okolice.

Član 82.

Inspektor je dužan sačiniti zapisnik o obavljenom pregledu, i utvrđenom stanju, a o naredenim mjerama i radnjama donijeti rješenje.

Ako inspektor utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon ili drugi propis, rješenjem će naložiti mjere i dati rok za njihovo otklanjanje. Ako inspektor utvrdi da su povrijeđeni drugi zakoni i propisi čija povreda može imati uticaja na okolicu dužan je da o tome odmah

obavijestiti nadležne organe, zajedno sa njima izvrši nadzor i preduzme odgovarajuće mjere.

Jedan primjerak zapisnika odnosno rješenja se dostavlja pravnom licu kod koga je obavljen inspeksijski nadzor.

Na zapisnik o utvrđenom stanju može se staviti prigovor organu koji je odobrio inspeksijski nadzor.

Rok za stavljanje prigovora utvrđuje se zapisnikom, ali ne može biti kraći od 3 (tri) dana niti duži od 15 (petnaest) dana od dana prijema zapisnika.

Član 83.

Inspektor u Ministarstvu obavlja sve poslove inspeksijskog nadzora osim poslova koji pripadaju u nadležnost Federalnog inspektora zaštite okoline.

Član 84.

U provedbi inspeksijskog nadzora inspektor nadzire naročito:

- primjenu standarda kvaliteta za sastavne dijelove okoline,
- primjenu tehničkih standarda zaštite okoline,
- praćenje stanja okoline,
- praćenje i mjerenja emisije i imisije i vođenja evidencija o tome,
- provođenje mjera zaštite okoline utvrđenih programom zaštite okoline,
- provođenje mjera zaštite okoline utvrđenih planom intervencija,
- provođenje mjera zaštite okoline utvrđenih u postupku procjene uticaja na okolicu,
- provođenje programa sanacije i praćenje njihovog učinka, način i uslove rada, tehničku opremljenost pravnih osoba registrovanih ili ovlašćenih za obavljanje poslova zaštite okoline,
- način vođenja zapisnika o zaštiti okoline,
- korišćenje sredstava određenih za sprovođenje mjera zaštite okoline.

Član 85.

U obavljanju inspeksijskog nadzora inspektor će rješenjem odrediti:

- otklanjanje u određenom roku nedostataka i nepravilnosti u radu pravnog lica, zbog kojeg je došlo ili može doći do zagađenja (štete) u okolini,
- privremenu zabranu obavljanja rada pravnog lica ili obavljanja radnji u proizvodnom postupku, korišćenja postrojenja, uređaja i opreme zbog kojih je došlo ili može doći do znatnijeg zagađenja (štete) u okolini,
- zabranu obavljanja radnji u proizvodnom postupku, korišćenja postrojenja, uređaja i opreme zbog kojih je došlo ili može doći do zagađenja (štete) u okolini u većim razmjerama, dok se nedostaci ili nepravilnosti u radu ne uklone.

Ukoliko nađe da je povrijeđen zakon ili drugi propis, inspektor ima prava i obaveze:

- podnijeti bez odgađanja prijavu nadležnom organu zbog vođenja postupka, odnosno izricanja zakonom ili drugim propisom utvrđene prekršajne kazne,
- predložiti nadležnom sudu brisanje iz sudskog registra one djelatnosti za koju se utvrdi da pravno lice ne ispunjava uslove propisane ovim Zakonom,
- preduzeti druge mjere i izvršiti druge radnje za koje je ovlašćen.

Na rješenje kojim se nalaže otklanjanje nezakonitosti ili nepravilnosti može se izjaviti žalba Ministarstvu u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema rješenja.

Žalba na rješenje inspektora ne odlaze njegovo izvršenje.

Član 86.

Zapisnici o obavljenim inspeksijskim pregledima, na području Kantona, dostavljaju se Ministarstvu.

Obrazac, sadržaj i način vođenja zapisnika iz člana 82. stava 1. ovog Zakona propisuje Ministarstvo.

Inspektor podnosi izvještaj o svom radu, te ga sa prijedlogom mjera za poboljšanje zaštite okoline jedanput godišnje dostavlja Ministarstvu.

Član 87.

Inspektorska legitimacija (u daljem tekstu: legitimacija) se izdaje na osnovu akta o postavljenju inspektora.

Obrazac legitimacije i način njenog izdavanja propisuje Ministarstvo.

Član 88.

Za kantonalnog inspektora može biti postavljeno lice koje pored općih uslova ispunjava i slijedeće uslove:

- da ima visoku stručnu spremu (VII/I stepena obrazovanja-složenosti tehnološkog smjera,
- položen stručni ispit,
- najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci.

X. KAZNE ODREDBE

Član 89.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 20.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice:

- ako ne poduzme bez odgađanja mjere za uklanjanje opasnosti i nastanak daljnje štete po okolicu i obavijesti inspektora zaštite okoline ili drugog nadležnog inspektora (član 66. stav 1. i 3.),

- ako ne poduzme mjere za sprječavanje odstupanja od upotrebe uređaja i opreme u proizvodnom postupku, ili odstupanja od proizvodnih postupaka (član 68. stav 1.),

- ako u roku koji je odredila Vlada Kantona nije izradilo sanacioni program za uklanjanje oštećenja okoline ili ako ga ne provodi (član 70.).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 do 2.000 KM.

Član 90.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000 do 15.000 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

- ako ne osigura praćenje stanja okoline, mjerenje emisija i imisija (član 51. stav 1.),

- ako ne prati stanje okoline u vezi sa učincima sanacijskih mjera (član 52.),

- ako ne upozori o onečišćenju okoline prije stavljanja u promet proizvoda, poluproizvoda ili sirovina i njihove ambalaže (član 64. stav 1),

Za prekršaj iz stava 1 ovoga člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 300 do 1.500 KM.

Član 91.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 4.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice:

- ako ne dostavi podatke mjerenja emisija i imisija Ministarstvu (član 53.),

- ako ne vodi evidenciju o podacima važnim za zaštitu okolice i ne dostavi je nadležnim upravnim tijelima (član 61. stav 3.),
- ako pravovremeno ne obavijesti javnost o onečišćenju okolice (član 66. stav 4).

Za prekršaj iz stava 1 ovoga člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 100 do 1.000 KM.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 92.

Propisi iz članova 63. i 86., ovog Zakona donijet će se u roku od četiri mjeseca, od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Član 93.

Propisi iz članova 37., 38., 40., 51., 58., 67., 69., 70. i 74. ovog Zakona donijet će se u roku od šest mjeseci, od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Član 94.

Pravna lica uskladit će svoje poslovanje sa odredbama ovog Zakona u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Član 95.

Postojeći objekti i postrojenja koji ugrožavaju okolicu moraju se rekonstruisati da zadovolje propisane uslove zaštite okolice.

Ministarstvo će odrediti objekte u kojima će se izvršiti rekonstrukcija iz stava 1. ovoga člana, kao i rokove u kojima će se rekonstrukcija izvesti.

U slučaju da se obaveze iz stava 1. ovog člana ne izvrše u propisanom roku, Ministarstvo će zabraniti rad određenog objekta ili postrojenja.

Član 96.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKI

KANTON

Skupština

Broj: 01-011-215-5/98

Tuzla, 30.6.1998. godine

Predsjednik
Skupštine Tuzlansko-podrinjskog
kantona,

Fuad Hadžiavić, v.r.

721

Na temelju poglavlja IV, odjeljak B, članka 33. stavak 1. točka e) Ustava Tuzlansko-podrinjske županije, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZAŠTITI OKOLICE

Progllašava se Zakon o zaštiti okolice koji je donio Sabor Tuzlansko-podrinjske županije na sjednici od 30. 6. 1998. godine

Broj: 01/1/1883/98
Tuzla, 07. 07. 1998. godine

Predsjednik
Tuzlansko-podrinjske županije
dr. Sead Jamakosmanović, v.r.

ZAKON O ZAŠTITI OKOLICE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Zakonom se na području Tuzlansko-podrinjske županije (u daljem tekstu: Županije) uređuje:

- zaštita radi očuvanja okolice, smanjivanja rizika za život i zdravlje ljudi, osiguravanje i poboljšavanje kvaliteta življenja za dobrobit sadašnjih i budućih generacija,

- sustav zaštite i unapređenja okolice, mjere zaštite, postupak stavljanja pod zaštitu i upravljanje zaštićenim prirodnim dobrima, mjere i postupci zaštite od štetnih utjecaja djelatnosti za okolicu, financiranje zaštite i njezino unapređenje i organizacija vršenja poslova zaštite i unapređenja okolice.

Mjere i uvjeti zaštite prirodnih dobara i radom stvorenih vrijednosti okolice sprovode se sukladno ovom Zakonu, ako za pojedine oblasti zaštite okolice drugim zakonom nisu propisane posebne mjere zaštite.

Članak 2.

Okolica je dobro od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) i Županija uživa njihovu posebnu zaštitu.

Upravljanje okolicom se provodi pod uvjetima i na način propisan ovim i posebnim zakonima.

Članak 3.

Okolica je prirodno okruženje: zrak, tlo, voda, klima, biljni i životinjski svijet u ukupnosti uzajamnog djelovanja i kulturna baština, kao dio okruženja kojeg je stvorio čovjek.

Članak 4.

Zaštitom okolice osigurava se cjelovito očuvanje kvalitete okolice, očuvanje prirodnih zajednica, racionalno korišćenje prirodnih izvora i energije na najpovoljniji način za okolicu, kao temeljni uvjeti zdravog i održivog razvoja.

Članak 5.

Temeljni ciljevi zaštite okolice, u ostvarivanju uvjeta za održivi razvoj jesu:

- trajno očuvanje izvornosti, biološke raznolikosti prirodnih zajednica i očuvanje ekološke stabilnosti,
- očuvanje kvalitete žive i nežive prirode i racionalno korišćenje prirode i njezinih dobara,
- očuvanje i obnavljanje kulturnih i estetskih vrijednosti krajolika,
- unapređenje stanja okolice i osiguravanje boljih uvjeta života.

Članak 6.

Temeljni ciljevi zaštite okolice iz članka 5. ovog Zakona postižu se:

- predviđanjem, praćenjem, sprječavanjem, ograničavanjem i uklanjanjem nepovoljnih utjecaja na okolicu,
- sprječavanjem rizika i opasnosti po okolicu,
- zaštitom i uređenjem izuzetno vrijednih dijelova okolice,
- poticanjem korišćenja obnovljivih prirodnih izvora i energije,

- poticanjem uporabe proizvoda i korišćenja proizvodnih postupaka najpovoljnijih za okolicu,
- ujednačenim odnosom zaštite okolice i gospodarskog razvoja,
- sprječavanjem zahvata koji ugrožavaju okolicu,
- sanacijom oštećenih dijelova okolice,
- razvijanjem svijesti o potrebi zaštite okolice u odgojnom, naobrazbenom i radnom procesu,
- donošenjem pravnih propisa o zaštiti okolice,
- obavještavanjem javnosti o stanju okolice i njezinim sudjelovanjem u zaštiti okolice,
- povezivanjem sustava i institucija zaštite okolice Županije, Federacije BiH i Bosne i Hercegovine, s međunarodnim institucijama zaštite okolice.

II. ORGANIZACIJA POSLOVA ZAŠTITE OKOLICE

Članak 7.

Zaštitu okolice i njezino unapređenje osiguravaju:

- Sabor Županije,
- Vlada Županije,
- predstavnička i izvršna tijela lokalne samouprave i uprave (općine i grada).

Stručno obavljanje poslova zaštite okolice i provođenja mjera zaštite okolice osiguravaju organi županijske uprave i upravni organi jedinica lokalne samouprave i uprave nadležni za obavljanje poslova zaštite okolice i pravne osobe registrirane za obavljanje stručnih poslova zaštite okolice.

Članak 8.

Sabor i Vlada Županije donose akte o zaštiti okolice i njezinom unapređenju od interesa za Županiju.

Akti od interesa za Županiju su:

- strategija zaštite okolice i njezinog unapređenja,
- programi zaštite okolice i njezinog unapređenja,
- županijski zakoni iz oblasti zaštite okolice,
- izvješća o stanju zaštite okolice i njezinom unapređenju,
- drugi akti vezani za zaštitu okolice i njezino unapređenje (pravilnici, uputstva, smjernice, naredbe, zaključci, planovi, programi, mjere i dr.).

Sabor Tuzlansko-podrinjske županije, razmatrajući izvješće o stanju zaštite okolice, utvrđuje najpogodniji i najdjelotvorniji organizacijski oblik vođenja poslova zaštite okolice.

Članak 9.

Županijski organ koji obavlja poslove zaštite okolice je Ministarstvo urbanizma, prostornog uređenja i zaštite okolice (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Ministarstvo:

- vrši upravne i stručne poslove koji se odnose na provođenje zakona i drugih propisa
- vrši upravni, odnosno inspeksijski nadzor,
- daje mišljenja o aktima iz oblasti zaštite okolice Županije,
- vodi katastar zagađenja i praćenje utjecaja zagađenja na okolicu,
- daje mišljenje na procjenu utjecaja zahvata na okolicu Županije,
- vrši praćenje mjera za unapređenje okolice,
- obavlja proučavanje, praćenje i evidentiranje dokumentacije iz oblasti zaštite okolice,
- vrši koordiniranje istraživanja u oblasti zaštite okolice i njezinog unapređenja ukoliko nisu u nadležnosti drugih tijela županijske uprave,
- obavlja i druge poslove koji mu se stavljaju u nadležnost.

Članak 10.

Općine i grad kao jedinice lokalne samouprave i uprave uređuju, organiziraju, financiraju i unapređuju poslove zaštite okolice koji su lokalnog značaja.

Zaštita okolice općina i grada obuhvata:

- osiguravanje uvjeta za provođenje programa zaštite okolice i njezinog unapređenja,
- pripremu i provođenje sanacija kada je to njihova obveza,
- osiguravanje praćenja stanja okolice (monitoring) i mjerenja imisije kada je to njihova obveza,
- osiguravanje uvjeta za vođenje katastra zagađenja okolice,
- osiguravanje uvjeta za vođenje evidencije o stanju okolice,
- osiguravanje uvjeta za provođenje mjera zaštite okolice,
- način obavještavanja javnosti,
- provođenje drugih mjera sukladno ovom Zakonu i pojedinim propisima.

Članak 11.

Građani kao pojedinci ili organizirani, radi zaštite okolice i društva, strukovne udruge i druge nevladine organizacije pridonose ostvarivanju ciljeva zaštite okolice.

Članak 12.

U cilju postizanja koordiniranog i usuglašenog gospodarskog razvoja s potrebama zaštite okolice, stručne i znanstvene temelje za uređenje pojedinih pitanja, Vlada Županije osniva Savjet za zaštitu okolice koji čine znanstveni, stručni, javni i drugi djelatnici.

Savjet daje mišljenja, prijedloge i ocjene o usklađenosti rješavanja pitanja zaštite okolice i gospodarskog razvoja i o prijedlozima dokumenata koje donosi Vlada i Sabor Županije.

Članak 13.

Pravne osobe registrirane za obavljanje stručnih i znanstvenih poslova zaštite okolice obavljaju poslove u svezi s praćenjem stanja okolice (monitoring), izrađuju stručne podloge i elaborate zaštite okolice, stručne poslove pripreme i izrade studije utjecaja na okolicu, obavljaju poslove stručne naobrazbe radi stjecanja znanja i usav-ršavanja u provođenju zaštite okolice ukoliko ovim Zakonom to nije drukčije predviđeno.

Pravna osoba može započeti obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovog članka uz prethodnu suglasnost federalnog ministarstva nadležnog za zaštitu okolice (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo), a za potrebe stručne naobrazbe o zaštiti okolice potrebna je prethodna suglasnost Federalnog ministarstva naobrazbe, znanosti, kulture i športa.

Članak 14.

Za obavljanje poslova kojima se ostvaruje upravljanje zaštitom okolice na području Županije, Vlada Županije osniva će Županijsku upravu za zaštitu okolice (u daljem tekstu: Uprava).

Članak 15.

Zadatak Uprave je trajno i nesmetano obavljanje javnih službi i drugih poslova kojima se ostvaruje upravljanje zaštitom okolice u obujmu utvrđenom planovima i sukladno sredstvima koja se na temelju zakona i propisa osiguravaju za takve namjene.

Temeljne djelatnosti Uprave su:

- izrada kratkoročnih i dugoročnih planova i programa u oblasti zaštite okolice,
- izrada osnova za praćenje stanja okolice (monitoringa),

- izrada osnova usmjeravanja znanstvenoistraživačkog rada iz oblasti zaštite okolice,
- izrada osnova osiguranja najpovoljnijih tehničkih, proizvodnih i ekonomskih mjera upravljanja okolicom,
- izrada osnova ravnomjernog gospodarskog razvoja i djelotvorne zaštite okolice (održivog gospodarskog razvoja),
- izrada kratkoročnih i dugoročnih mjera za sprječavanje zagađenja okolice i redosljed njihovog ostvarivanja sa rokovima izvršenja,
- organiziranje izrade projektnih zadataka, koncepcijskih rješenja, studija i investicijskih programa i revizija projektne dokumentacije u oblasti zaštite okolice,
- praćenje stanja i utvrđivanje kvalitete okolice, organiziranje provođenja strategije zaštite okolice na razini Županije i ulaganja u zaštitu okolice i nadzor njihova ostvarenja,
- vođenje evidencije i dokumentacije informatičkog sustava o okolici za područje Županije,
- investicioni poslovi radi izvršavanja planova kojima se ostvaruje upravljanje zaštitom okolice,
- drugi poslovi sukladno ovom i drugim zakonima.

Članak 16.

Upravom rukovodi direktor, koga imenuje i razrješava Vlada Županije na prijedlog Ministarstva. Ostala pitanja rada i organizacije Uprave regulisat će se aktom o osnutku iste.

III. TEMELJNA NAČELA ZAŠTITE OKOLICE

Članak 17.

Zaštita okolice se temelji na poštivanju načela međunarodnog prava o zaštiti okolice, općeprihvaćenih načela uvažavanja znanstvenih saznanja i najbolje svjetske prakse.

Načelo preventivnosti

Članak 18.

Radi izbjegavanja rizika ili opasnosti po okolicu pri planiranju ili izvođenju zahvata u okolici, koji trajno ili privremeno mogu narušiti ekološku stabilnost ili biološku raznolikost ili na neki drugi način nepovoljno utjecati na okolicu (u daljem tekstu: zahvat) treba primijeniti sve prethodne mjere zaštite okolice.

Zahvat treba biti planiran i izveden tako da se ne ugrožava okolica, istodobno vodeći računa o racionalnom korišćenju prirodnih resursa i energije.

Pri izvođenju zahvata treba nastojati koristiti isprobana valjana iskustva i upotrebljavati raspoložive proizvode, opremu, naprave i primjenjivati proizvodne postupke koji su prihvatljivi za okolicu.

U slučaju opasnosti od stvarne i nepopravljive štete po okolicu ne smije se odlagati poduzimanje interventnih zaštitnih mjera, pa ni u slučaju kada ta opasnost nije u potpunosti znanstveno istražena.

Načelo očuvanja vrijednosti prirodnih resursa i bioloske raznolikosti

Članak 19.

Ne smije se umanjivati vrijednost prirodnih resursa, vode, zraka, tla, biljnog i životinjskog svijeta ispod razine utvrđene Zakonom.

Prirodne resurse treba nastojati očuvati na razini kvalitete koji nije štetan za čovjeka, biljni i životinjski svijet.

Tlo treba koristiti razumno i očuvati njegovu produktivnost, a nepovoljna djelovanja na tla treba izbjegavati u najvećoj mogućoj mjeri.

Treba izbjegavati svaki zahvat koji ima štetan utjecaj i negativno dještvo na biološku raznolikost i očuvati prirodni genetski sklad i sklad prirodnih zajednica, živih organizama i nežive materije.

Zaštita prirode i prirodnih rijetkosti od županijskog značaja regulirat će se županijskim Zakonom o zaštiti prirode.

Načelo zamjene drugim zahvatom

Članak 20.

Zahvat koji bi mogao nepovoljno utjecati na okolicu treba zamijeniti zahvatom koji predstavlja bitno manji rizik ili opasnost, pa i u slučaju kada su troškovi takvog zahvata veći od vrijednosti koje treba zaštititi.

Pri korišćenju proizvoda, naprava, opreme i primjeni proizvodnih postupaka, zagađenje okolice treba ograničavati na izvoru nastanka.

Materije koje se mogu ponovo uporabiti ili koje su biološki razgradive treba da imaju prednost pri uporabi, pa i u slučaju većih troškova, ako su ti troškovi razmjerni vrijednostima koje treba zaštititi.

Kemikalijama i ostalim materijama koje razgradnjom postaju neškodljive treba dati prednost u odnosu na druge materije, ako pri tomu nema rizika ili opasnosti po okolicu.

Načelo ukupnosti (cjelovitosti)

Članak 21.

Pri donošenju strategije, programa, planova intervencija i propisa iz oblasti zaštite okolice, te izdavanja dozvola, suglasnosti, odobrenja i sprovedbi financijske politike, kontrole, kao i drugih mjera zaštite okolice neophodno je zajedničko djelovanje i suradnja nadležnih federalnih, županijskih i organa jedinica lokalne samouprave i uprave.

Za cjelovitost i ravnomjerno postizanje ciljeva zaštite okolice, organi iz stavka 1. ovog članka osiguravaju način i uvjete zajedničkog djelovanja građana i institucija.

Načelo poštovanja prava

Članak 22.

Kod donošenja odluke o zahvatu u okolici i za izvođenje zahvata, mora se postupati sukladno zakonu i drugim propisima, te poduzimati sve mjere kojima se osiguravaju prava čovjeka na zdravu i čistu okolicu.

Načelo plaćanja troškova zagađenja i štete u okolici

Članak 23.

Zagađivač (počinitelj štete) snosi troškove nastale zagađivanjem i štetom u okolici.

Troškovi iz stavka 1. ovog članka obuhvataju troškove nastale u svezi sa zagađenjem (štetom) u okolici, troškove sanacije i pravične nadoknade štete.

Načelo javnosti i prisutnosti

Članak 24.

Građani imaju pravo na pravodobno izvješćivanje o zagađenju u okolici, o poduzetim mjerama i, s tim u svezi, na slobodan

pristup podacima o stanju okolice sukladno ovom Zakonu i drugim propisima.

Pri institucionalnom rješavanju pitanja zaštite okolice, nadležni županijski organi uprave i organi jedinica lokalne samouprave i uprave osigurat će suradnju zainteresiranih strana prema odredbama ovog Zakona i drugih propisa.

IV. DOKUMENTI O ZAŠTITI OKOLICE

Strategija zaštite okolice Županije

Članak 25.

Strategija zaštite okolice Županije dugoročno određuje i usmjerava ciljeve upravljanja okolicom sukladno ukupnom gospodarskom, društvenom i kulturnom razvoju na području Županije.

Strategija zaštite okolice Županije sadrži temelje strategije zaštite okolice Županije i temelji se na dokumentima prostornog uređenja općina vezano za usmjeravanje i usklađivanje gospodarskih, tehničkih, znanstvenih, naobrazbenih, organizacijskih i drugih mjera, te mjera provođenja međunarodnih obveza s ciljevima zaštite okolice.

Strategija zaštite okolice Županije sadrži osobito:

- stanje onečišćenja okolice u pojedinim dijelovima, te ocjenu stanja okolice,
- temeljne ciljeve i mjerila za provođenje zaštite okolice u cjelini po sastavnim dijelovima okolice i prostornim cjelinama, te prioritete mjere zaštite,
- osnovu ravnomjernog gospodarskog razvitka i djelotvornost zaštite okolice,
- osnovu osiguranja najpovoljnijih tehničkih, proizvodnih i ekonomskih mjera upravljanja okolicom,
- kratkoročne i dugoročne mjere za sprječavanje i ograničavanje onečišćavanja okolice i redosljed njihovog ostvarivanja sa rokom izvršavanja,
- osnovu praćenja stanja okolice (monitoring) kada je to međunarodna obveza BiH, Federacije i Županije,
- pregled prostornih cjelina na kojima je potrebno provesti sanaciju ugrožene okolice i temeljne uvjete za njenu provedbu,
- izvore i procjenu potrebnih sredstava za provođenje mjera zaštite okolice,
- osnovu usmjeravanja i unapređivanja odgoja i naobrazbe na području zaštite okolice,
- osnovu usmjeravanja znanstvenoistraživačkog rada na području zaštite okolice.

Članak 26.

Strategiju zaštite okolice Županije donosi Sabor Županije na prijedlog Vlade Županije i objavljuje se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Program zaštite okolice

Članak 27.

Program zaštite okolice za područje Županije, odnosno grada, sadrži temeljne ciljeve, uvjete i mjerila zaštite okolice, prioritete mjere zaštite okolice po sastavnim dijelovima i pojedinačnim prostornim cjelinama, te razrađuje načela i smjernice zaštite okolice, sadržane u strategiji zaštite okolice.

Članak 28.

Program zaštite okolice za područje Županije ili grada, donosi Sabor Županije, odnosno grada, na prijedlog Vlade Županije.

Članak 29.

Program zaštite okolice za pojedina uža područja (općine) donosi općinsko vijeće kada je potrebno posebno zaštititi okolicu užeg područja radi očuvanja kulturno-historijskih, estetskih i prirodnih vrijednosti toga područja.

Članak 30.

Prilikom izrade i donošenja programa zaštite okolice Županije, odnosno grada, obvezno je usuglašavanje sa strategijom zaštite okolice, kao i međusobna suradnja s razine Federacije, Županije i grada.

Programi zaštite okolice niže razine trebaju biti usuglašeni s programima zaštite okolice više razine.

U slučaju međusobne neusuglašenosti programa zaštite okolice, primjenjuje se program zaštite okolice šireg područja, odnosno više razine.

Članak 31.

Programom zaštite okolice utvrđuju se mjere zaštite okolice sukladno s regionalnim ili lokalnim posebnostima i obilježjima, a sukladno polazištima strategije zaštite okolice.

Programom zaštite okolice utvrđuje se osobito:

- stanje onečišćenja okolice po sastavnim dijelovima i prostornim cjelinama,
- mjere za predviđanje, sprječavanje i ograničavanje onečišćavanja okolice,
- subjekti koji su dužni provoditi mjere i ovlaštenja u svezi s provođenjem mjera zaštite okolice,
- smjernice i mjere za očuvanje i unapređenje zaštite okolice,
- način provođenja interventnih mjera u izvanrednim slučajevima onečišćavanja okolice,
- rokovi za poduzimanje pojedinih mjera,
- izvori financiranja za provođenje pojedinih mjera i procjena visine potrebnih sredstava.

Izvešće o stanju okolice

Članak 32.

Za potrebe ostvarenja strategije i programa zaštite okolice, te drugih dokumenata važnih za zaštitu okolice izrađuje se godišnje izvješće o stanju okolice.

Članak 33.

Izvešće o stanju okolice sadrži podatke o stanju okolice u Županiji, podatke o utjecaju pojedinih zahvata na okolicu i o svim drugim nepovoljnim utjecajima na okolicu, ocjenu provedenih mjera i njihove djelotvornosti, analizu ostvarivanja strategije i programa zaštite okolice, ocjenu provedenog nadzora, podatke o izrečenim kaznama i o korišćenju financijskih sredstava za zaštitu okolice, procjenu potrebe izrade novih ili izmjene i dopune postojećih dokumenata, te druge važne podatke za zaštitu okolice.

Članak 34.

Izvešće o stanju okolice Vlada Županije podnosi Saboru Županije na razmatranje i usvajanje i isti se objavljuje u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Članak 35.

Izvešće o stanju okolice koji sadrži podatke navedene u članku 33., a odnose se na grad i općine, donose nadležni organi grada odnosno općina.

V. PROVOĐENJE ZAŠTITE OKOLICE I NJEZINOG UNAPREĐENJA

Članak 36.

Zaštita okolice i njezino unapređenje na županijskoj razini provodi se:

- propisima i standardima kvalitete okolice,
- procjenama utjecaja na okolicu,
- dokumentima prostornog uređenja,
- praćenjem stanja okolice,
- registriranjem i nadzorom djelatnosti koje ugrožavaju okolicu,
- katastrom zagađenja okolice,
- planovima interveniranja u zaštiti okolice,
- javnošću podataka o zaštiti okolice,
- ekonomskim mjerama,
- ostalim mjerama o provođenju zaštite okolice sukladno kantonalnim propisima.

Standardi kvaliteta okolice

Članak 37.

Posebnim propisima odredit će se granične vrijednosti za pojedine dijelove okolice i za posebno vrijedno, osjetljive ili ugrožene područne cjeline.

Propisima iz stavka 1. ovog članka mogu se odrediti rokovi i postupak za postizanje kvalitete okolice, moguća odstupanja od standarda i kaznene odredbe za povredu odredaba propisa.

Ako standardi kvalitete okolice nisu određeni federalnim zakonom ili posebnim propisom iz stavka 1. ovog članka propisuje ih Vlada Županije.

Članak 38.

Za određene proizvode, naprave, opremu i proizvodne procese koji mogu prouzročiti rizik ili opasnost po okolicu posebnim propisima određuju se tehnički standardi kvalitete okolice.

Tehničkim standardima iz stavka 1. ovog članka određuju se granične vrijednosti emisija i imisija u svezi s proizvodnim postupkom i korišćenjem naprava i opreme, odnosno granične vrijednosti u svezi s sastavom proizvoda, i provođenje kaznenih odredbi za povredu odredaba propisa.

Ne može se na teritoriju Županije primijenjivati ili ugrađivati domaća ili uvozna tehnologija niti stavljati u promet proizvodi koji su zabranjeni u zemlji izvozniku.

Ministarstvo može u slučaju sumnje naložiti da se tehnologija, odnosno proizvodi iz stavka 3. ovog članka, ispita i kad je snabdijevana propisnom ispravom u odnosu na štetan utjecaj na okolicu.

Ministarstvo određuje stručnu organizaciju ili grupu eksperata za ispitivanje tehnologije i proizvoda iz stavka 4. ovog članka.

Naprave koje služe za otklanjanje ili pročišćavanje materija, za koje nisu propisani standardi Federacije, mogu se upotrebljavati ako je učinkovitost za namijenjene svrhe utvrđena od strane stručne organizacije-ustanove, sukladno zakonu.

Tehničkim standardima može se propisati i način izrade, proizvodnje, označavanja, postupanja i korišćenja proizvoda, opreme i proizvodnih postupaka, te postupak sa proizvodima, napravama i opremom nakon prestanka njezinog korišćenja.

Propisima iz stavka 1. ovog članka određuju se postupci i rokovi za postizanje tehničkih standarda i njihovu primjenu na postojeće proizvode i uređaje.

Ako tehnički standardi nisu određeni posebnim federalnim propisom iz stavka 1. ovog članka, propisuje ih Vlada Županije.

Procjena utjecaja na okolicu

Članak 39.

Procjena utjecaja djelatnosti na okolicu vrši se za objekte i radove koji mogu u većoj mjeri ugroziti okolicu.

Procjena utjecaja na okolicu treba osigurati ostvarenje principa preventivnosti usklađivanjem i prilagodavanjem namjeravanog zahvata građenja, odnosno obnove objekta za obavljanje djelatnosti (u daljem tekstu: zahvat) sa prihvatnim mogućnostima okolice na određenom području.

Procjenom utjecaja na okolicu sagledava se mogući nepovoljni utjecaj namjeravanog zahvata na tlo, vodu, jezera, zrak, šume, klimu, zdravlje ljudi, biljni i životinjski svijet, prostorne i kulturne vrijednosti, njihove međusobne odnose, uzimajući u obzir i druge planirane zahvate i mogući međuutjecaj s postojećim ili planiranim zahvatima na području na kojem se sagledava utjecaj zahvata.

Procjena utjecaja na okolicu treba sadržavati i vrednovanje utjecaja namjeravanog zahvata na okolicu, odnosno dijelove okolice, i mjera zaštite okolice, kako bi se nepovoljni utjecaji sveli na najmanju moguću mjeru i postigla maksimalna očuvanost kvalitete okolice.

Procjena utjecaja na okolicu provodi se u okviru pripreme namjeravanog zahvata, prvenstveno pravodobnim uvidom u odgovarajuću dokumentaciju prije izdavanja urbanističke suglasnosti ili drugog odobrenja za zahvat za koji izdavanje urbanističke suglasnosti nije obvezno.

Mjere i uvjeti za sprječavanje ugrožavanja okolice, sadržani u procjeni utjecaja na okolicu, obvezno se unose i čine sastavni dio akta (dokumentacije za urbanističku suglasnost) s zakonskim uvjetima za uređenje prostora za izgradnju objekta, kao obvezujući radovi.

Članak 40.

Vlada Županije svojim propisom utvrđuje zahvate za koje je potrebna procjena utjecaja na okolicu, sadržaj, rok i način izrade elaborata o utjecaju na okolicu, način donošenja ocjene i zaključaka o namjeravanom zahvatu, način obavještanja javnosti i određuje rok i način sudjelovanja javnosti u odlučivanju, prava i obveze sudionika u postupku, program i način provjere stručne osposobljenosti pravne osobe koje izrađuje studije, te propisuje kaznene odredbe za povredu odredaba propisa.

Članak 41.

Utjecaj zahvata na okolicu, njegovo vrednovanje i prihvatljivost ocjenjuje Uprava.

Članak 42.

Elaborat utjecaja na okolicu pribavlja nositelj namjeravanog zahvata koji osigurava njegovu izradu i snosi sve troškove procjene utjecaja na okolicu.

Elaborat utjecaja na okolicu izrađuje pravna osoba registrirana i osposobljena za obavljanje stručnih poslova zaštite okolice.

Elaborat utjecaja na okolicu je stručna podloga za rad Uprave i obuhvaća sve potrebne podatke, dokumentaciju, obrazloženja i opise u tekstualnom i grafičkom obliku, te prijedlog ocjena prihvatljivosti zahvata i mjere zaštite okolice.

Članak 43.

Uprava donosi zaključak kojim predlaže da se za namjeravani zahvat izda ili odbije odobrenje.

Zaključak kojim se predlaže odobrenje namjeravanog zahvata, sadrži ocjenu prihvatljivosti zahvata i mjere zaštite okoline, a zaključak kojim se uskraćuje odobrenje sadrži obrazloženje razloga odbijanja.

Članak 44.

Rješenje kojim se daje ili uskraćuje (odbija) odobrenje za namjeravani zahvat izdaje Ministarstvo.

Rješenjem iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se da li je namjeravani zahvat prihvatljiv, uz primjenu mjera zaštite okoline koje proizilaze iz zakona, drugih propisa, standarda i mjera koje doprinose smanjivanju zagađenja okoline.

Rješenje iz stavka 1. ovog članka izdaje se u roku od 30 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva.

Članak 45.

Protiv rješenja iz članka 44. ovog Zakona kojim se daje ili uskraćuje odobrenje za namjeravani zahvat dopuštena je žalba federalnom organu za zaštitu okoline.

Na postupak izdavanja rješenja iz članka 44. ovog Zakona primijenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", broj: 2/98.) ukoliko ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Članak 46.

Ako bi predviđeni zahvat, objekat ili djelatnost mogao znatno utjecati na stanje okoline u susjednim državama, Ministarstvo izvješćuje nadležno federalno ministarstvo o namjeravanom zahvatu.

Dokumenti prostornog uređenja

Članak 47.

Uređenje prostora, korišćenje prirodnih bogatstava, biljnog i životinjskog svijeta, definirano dokumentima prostornog uređenja i osnovama korišćenja mineralnih sirovina, poljoprivredne zemlje, šuma, vodoprivrede, lovoprivrede, ribolova i drugim, temelji se na načelima da se:

- prirodni resursi očuvaju i unapređuju i u najvećoj mjeri obnavljaju, a ako su neobnovljivi da se racionalno koriste;

- osigura zaštita i nesmetano ostvaruje funkcija zaštićenih prirodnih dobara i njezine okoline i u najvećoj mogućoj mjeri očuvaju staništa biljnih i divljih životinjskih vrsta i njihove zajednice, uzimajući u obzir osjetljivost okoline na određenom prostoru, odnos prema skladu i vrijednostima prirode, kulturne baštine i ukupnih međusobnih utjecaja postojećih i planiranih zahvata na okolicu;

- osiguraju uvjeti za odmor i rekreaciju čovjeka;

- definiraju mjere zaštite od udesa i elementarnih nepogoda širih razmjera.

Članak 48.

Aktima prostornog uređenja osigurat će se osobito:

- utvrđivanje posebnih režima očuvanja i korišćenja područja zaštićenog prirodnog naslijeđa, izvorišta za vodosnabdijevanje, staništa divljači, termalnih i mineralnih izvorišta, šuma, poljoprivrednog zemljišta, javnih zelenih površina, rekreacionih područja i banja;

- određivanje područja ugroženih dijelova okoline (zagađena područja, područja ugrožena erozijom i bujicama, eksploatacija mineralnih sirovina, plovna područja, pošumljavanje goleti i sl.) i utvrđivanje mjera za sanaciju ovih područja;

- utvrđivanje mjera i uvjeta zaštite okoline prema kojima će se koristiti prostor namijenjen eksploataciji mineralnih sirovina, odnosno vršiti izgradnja industrijskih i energetske objekata, objekata za odlaganje otpada, objekata infrastrukture i drugih objekata čijom izgradnjom ili korišćenjem se može ugroziti okolica.

Članak 49.

Ministarstvo daje suglasnost na prostorni plan grada i općina u svezi s mjerama zaštite okoline prije njegovog donošenja.

Praćenje stanja okoline

Članak 50.

Praćenje stanja okoline (monitoring) određeno Strategijom zaštite okoline Federacije i Županije ili međunarodnim ugovorom, financira se iz sredstava federalnog i županijskog proračuna, a praćenje osigurava Vlada Federacije, odnosno Županije.

Članak 51.

Za sve zahvate na županijskoj razini za koje je predviđeno provođenje procjene utjecaja na okolicu pravne osobe obvezne su, putom ovlaštenih pravnih osoba:

- mjeriti emisije i o tomu voditi evidenciju,

- mjeriti imisije, odnosno sudjelovati u mjerenju imisije prema svom udjelu - srazmjerno zagađenju okoline,

- mjeriti kontaminaciju, voditi evidenciju o vrsti, količini i posljedicama,

- sudjelovati u praćenju prirodnih i drugih pojava koje su posljedica zagađenja okoline,

- pratiti oštećenja i degradaciju zemljišta.

Pravna osoba iz stavka 1. ovog članka dužna je osigurati finansijska sredstva za praćenje stanja okoline.

Vrstu emisija, imisija, prirodnih i drugih pojava koje su predmet praćenja, metodologiju mjerenja, uzimanje uzoraka, rok za dostavljanje podataka tijelima županijske uprave i način vođenja popisa podataka, ako nisu određeni posebnim propisom propisuje Vlada Županije.

Propisom iz stavka 3. ovog članka određuju se uvjeti tehničke opremljenosti i stručna sprema zaposlenih koje mora zadovoljavati ovlaštena pravna osoba iz stavka 1. ovog članka, te kaznene odredbe za povredu odredaba tog propisa.

Članak 52.

Pravna osoba koja je prema ovom Zakonu obvezna provesti sanacijski program, obvezna je i nakon provođenja sanacijskih mjera osigurati praćenje njihovog učinka na stanje okoline i osigurati finansijska sredstva za njihovo praćenje.

Članak 53.

Pravne osobe iz članka 51. stavak 1. i članka 52. ovog Zakona, dužne su podatke mjerenja emisije i imisije kao i podatke o oštećenju zemljišta dostavljati Ministarstvu.

Ministarstvo može po potrebi odrediti mjerenje emisije i imisije kod neovisne ovlaštene institucije na teret pravne osobe iz članka 51. i 52. ovog Zakona.

Registriranje i kontrola djelatnosti koje ugrožavaju okolicu**Članak 54.**

Djelatnosti koje ugrožavaju ili mogu ugroziti okolicu podliježu posebnom režimu kontrole.

Kontrola se ostvaruje:

- utvrđivanjem popisa djelatnosti, pogona, postrojenja koji ugrožavaju ili mogu ugroziti okolicu (određeni energetske i rudarske objekti, rafinerije, kemijske industrije, industrije celuloze i papira, industrije građevinskih materijala, crne i obojene metalurgije, transport, promet i uskladištenje štetnih, opasnih, zapaljivih i drugih materija i slično),

- posebne suglasnosti za djelatnost iz točke 1. ovog članka u postupku izdavanja urbanističke suglasnosti, odobrenja za građenje i odobrenja za uporabu,

- obvezom registriranja svih djelatnosti i popisa pogona i postrojenja iz točke 1. ovog članka svake dvije godine.

Način utvrđivanja popisa djelatnosti, pogona i postrojenja iz točke 1. ovog članka, uvjete davanja posebne suglasnosti iz točke 2. ovog članka i načina vršenja registriranja iz točke 3. ovog članka propisuje federalno ministarstvo.

Do donošenja federalnih propisa ovaj način i uvjete propisuje županijsko ministarstvo.

Članak 55.

U postupku davanja suglasnosti iz članka 54. stavak 2. točka 2. ovog Zakona, pravna osoba vrši prethodni pregled tehničke dokumentacije i daje svoje mišljenje da li su ispunjeni propisani uvjeti za puštanje u rad pogona, odnosno postrojenja.

Članak 56.

Redovito dvogodišnje registriranje svih pogona i postrojenja iz članka 54. stavak 2. točka 3. ovog Zakona vrši se nakon provjeravanja da li su ispunjeni propisani uvjeti.

Troškove registriranja snose pravne osobe čija je djelatnost predmet registriranja.

Nadležni organ može iznimno, za određeno vrijeme i uz određene uvjete odobriti djelatnost koja može da ugrožava okolicu, ako je ta djelatnost od posebnog značaja za gospodarstvo Županije ili je njezina djelatnost od općeg interesa.

O ovakvim odobrenjima obvezno je informiranje Sabora Županije i javnosti u roku od 30 dana.

Katastar zagađenja okoline**Članak 57.**

Katastar zagađenja okoline vodi Ministarstvo.

Podaci i informacije iz katastra zagađenja okoline su javni, a objavljuje ih Ministarstvo jedanput godišnje.

Planovi intervencija u zaštiti okoline**Članak 58.**

Za slučajeve moguće ekološke nesreće ili izvanredne, posebne ugroženosti okoline, opasnosti po život i zdravlje ljudi za područje Županije, Vlada Županije donosi planove intervencija koji su sastavni dio planova intervencija na razini Federacije.

Planovi intervencija iz stavka 1. ovog članka sadrže vrste rizika i opasnosti, postupak i mjere za ublažavanje i otklanjanje neposrednih posljedica štetnih za okolicu, subjekte za provođenje pojedinih mjera, odgovornost i ovlaštenja u svezi s provođenjem,

te način usuglašavanja s interventnim mjerama koje se provode na temelju drugih zakona.

Planove intervencija moraju imati pravni subjekti i proizvođači opreme i naprava koji mogu prouzročiti zagađenje okoline.

Ekonomске mjere**Članak 59.**

Posebnim zakonom se određuju olakšice i oslobađanje plaćanja poreza, carina i drugih javnih prihoda za korišćenje proizvodnih postupaka, proizvodnju i promet proizvoda čiji je utjecaj na stanje okoline povoljniji od utjecaja drugih srodnih proizvodnih postupaka proizvodnje i proizvoda, i za korišćenje obnovljenih vidova energije, opreme i naprava koji doprinose zaštiti okoline.

Olakšice i oslobađanje plaćanja poreza, carina i drugih javnih prihoda iz stavka 1. ovog članka može odrediti Vlada Federacije ako nisu određeni zakonom.

Članak 60.

Posebnim propisom mogu se odrediti olakšice i smanjiti porez i drugi javni prihodi za proizvođače koji organiziraju ponovno korišćenje upotrebljenih i neupotrebljenih naprava, opreme ili njihovih dijelova, proizvoda ili njihove ambalaže, ili njihov povrat, ili na neki drugi organiziran način smanje negativan utjecaj svog djelovanja na okolicu.

Olakšice i smanjivanje poreza i drugih javnih prihoda iz stavka 1. ovog članka može odrediti Vlada Federacije ako nisu određeni posebnim zakonom.

Javnost podataka o zaštiti okoline**Članak 61.**

Organi uprave nadležni za poslove zaštite okoline, pravne osobe koje imaju javna ovlaštenja, pravne osobe koja obavljaju poslove u svezi sa zaštitom okoline i pravne osobe koje svojom djelatnošću zagađuju okolicu, a raspolažu podacima o stanju okoline, o utjecaju predviđenih i stvarnih utjecaja na okolicu mjerama zaštite okoline i drugim podacima važnim za zaštitu okoline, dužne su osigurati javnost tih podataka i objaviti ih, osim kada je posebnim zakonom propisano čuvanje državne, vojne ili službene tajne.

Svi subjekti navedeni u stavku 1. ovog članka dužni su odmah izvijestiti javnost o prekoračenju propisanih razina zagađenja okoline i periodično izvješćivati javnost o zagađenju okoline.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost kojom zagađuju okolicu dužne su voditi evidenciju o podacima važnim za zaštitu okoline i dostavljati je u propisanom roku organima nadležnim za vođenje evidencije i katastra zagađenja okoline.

Subjekti iz stavka 1. ovog članka dužni su izvješćivati javnost i davati podatke kojima raspolažu zainteresiranim institucijama, organizacijama i pojedincima u roku od mjesec dana od dana prijema zahtjeva.

Kada se radi o izvanrednim slučajevima posebne ugroženosti okoline subjekti iz stavka 1. ovog članka su dužni putom sredstava javnog informiranja što prije izvijestiti javnost.

Ostale mjere u provođenju zaštite okoline**Znak zaštite okoline****Članak 62.**

Proizvođačima proizvoda široke potrošnje, osim namirnica, pića i farmaceutskih proizvoda, koji u proizvodnji, stavljanju u

promet ili korišćenju i postupanju sa otpadom u odnosu na druge istovrsne proizvođače bitno manje opterećuju okolicu, radi priznanja, dodjeljuje se znak zaštite okolice.

Postupak i uvjete za dobijanje i način dodjele znaka zaštite okolice, opis znaka zaštite okolice, uporabu dodijeljenog znaka, sastav i način rada komisije, sudjelovanje institucija, društava, organizacija i pojedinaca u postupku dodjele znaka zaštite okolice, te kaznene odredbe za povrede određaba tog propisa propisuje Ministarstvo do donošenja propisa federalnog ministarstva.

Priznanja i nagrade

Članak 63.

Priznanja i nagrade za dostignuća na području zaštite okolice mogu se dodijeliti za:

- ostvarenje preventive od zagađenja okolice,
- najpovoljnija rješenja u proizvodnim postupcima u odnosu na okolicu,
- razvojne i istraživačke projekte u zaštiti okolice,
- razvoj sustava naobrazbe o zaštiti okolice u odgojno-naobrazbenom procesu,
- doprinos pojedinaca za razvoj i unapređenje zaštite okolice ili za doprinos u međunarodnoj suradnji iz tog domena,
- doprinos stručnih i drugih društava, organizacija i nevladinih organizacija za razvoj i unapređenje zaštite okolice.

Priznanja i nagrade dodjeljuje Sabor Županije, na prijedlog Ministarstva, po postupku, načinu i uvjetima za dodjelu priznanja i nagrada koje propisuje Ministarstvo.

Označavanje proizvoda i ambalaže

Članak 64.

Prije stavljanja u promet proizvoda, sirovina i njihove ambalaže proizvođači su dužni upozoriti na zagađenje što ga njihovi proizvodi, sirovina ili ambalaža mogu prouzročiti okolini i o postupanju sa ambalažom nakon uporabe.

Način i sadržaj upozorenja o zagađenju okolice i u svezi s tim način označavanja proizvoda, sirovina i njihove ambalaže, te kaznene odredbe za povrede tog propisa, propisuje Ministarstvo u suradnji s drugim nadležnim federalnim ministarstvima.

VI. ODGOVORNOST ZA ZAGAĐENJE I ŠTETU U OKOLICI

Članak 65.

Pravna ili fizička osoba koja izazove štetu u okolini odgovara za nastalu štetu prema općim pravilima obligacionog prava.

Za zagađivanje okolice odgovorna je i osoba koja je nezakonitim ili nepravilnim djelovanjem omogućila ili dopustila zagađenje okolice.

Članak 66.

Pravna ili fizička osoba koja svojim radom ili propustom pri radu prouzroči zagađenje ili štetu u okolini dužna je, bez odlaganja poduzeti mjere utvrđene interventnim planom zaštite okolice, odnosno poduzeti sve druge neophodne mjere radi smanjenja šteta u okolini ili uklanjanja nastanka daljih rizika, opasnosti ili šteta u okolini.

Pravna ili fizička osoba koja prouzroči zagađenje okolice ili štetu u okolini podmiruje sve troškove u svezi s poduzimanjem mjera za uklanjanje opasnosti od zagađenja ili štete sukladno ovom Zakonu i drugim propisima.

Pravna ili fizička osoba iz stavka 1. ovog članka dužna je bez odgađanja obavijestiti inspektora zaštite okolice ili drugog nadležnog inspektora o riziku ili opasnosti po okolicu.

Pravna ili fizička osoba iz stavka 1. ovog članka dužna je izvijestiti javnost o nastalom zagađenju ili šteti u okolini i zaštitnim mjerama koje je potrebno poduzeti.

Članak 67.

Posebnim zakonom će se utvrditi obveze osiguranja pravnih osoba od odgovornosti za štetu koju može prouzročiti ekološka nesreća.

Posebnim zakonom mogu se odrediti i druge vrste osiguranja od odgovornosti za štetu nastalu zagađenjem ili oštećenjem okolice.

Članak 68.

Svako odstupanje od uporabe naprava i opreme u proizvodnji ili odstupanje od proizvodnih postupaka, odnosno korišćenja u praksi provjerenih postupaka, a čije posljedice nisu predvidive po okolicu, nije dopušteno.

Pravna osoba i odgovorna osoba odgovorna je za svako odstupanje od uporabe naprave i opreme u proizvodnji ili odstupanja od proizvodnih postupaka iz stavka 1. ovog članka.

Odgovorna osoba u pravnoj osobi kojoj su poznate ili mogu biti poznate okolnosti koje ukazuju na opasnost po život i zdravlje ljudi i opasnost po okolicu dužna je, bez odgađanja, poduzeti odgovarajuće mjere radi otklanjanja opasnosti i o tomu izvijestiti inspektora zaštite okolice ili drugog nadležnog inspektora.

Članak 69.

Za područja za koja se utvrdi da imaju osobine ugrožene okolice može se posebnim zakonom odrediti postupak sanacije.

Područje ugrožene okolice utvrđuje se Strategijom zaštite okolice.

Iznimno, do donošenja Strategije iz stavka 2. ovog članka područje ugrožene okolice može utvrditi Vlada Županije na zahtjev Sabora Županije.

Članak 70.

Zagađivač (počinitelj štete) u okolini je dužan da, u rokovima koje odredi Vlada Županije, izradi i provede program sanacije za uklanjanje zagađenja i štete u okolini.

Program sanacije iz stavka 1. ovog članka sadrži:

- analizu vrste i procjenu obima zagađenja i štete u okolini,
- prijedlog proizvodnih i drugih rješenja s ocjenom prikladnosti odabranog rješenja u odnosu na dugoročno djelovanje na okolicu,

- mjere za uspostavljanje stanja prethodne kvalitete okolice ili poboljšavanja postojećeg stanja okolice,
- redosljed i rokove provođenja programa sanacije,
- plan osiguranja sredstava, uključujući troškove odštete za umanjenje vrijednosti i oštećenje okolice.

Zagađivač (počinitelj štete) u okolini mora pribaviti suglasnost Ministarstva na program sanacije iz stavka 2. ovog članka, a prema ocjeni Ministarstva i mišljenju nadležnih federalnih ministarstava.

Vrstu programa sanacije, obim i metodologiju izrade programa, način sudjelovanja javnosti u izradi i provođenju, te kaznene odredbe za povredu propisa donosi Ministarstvo u suglasnosti s nadležnim federalnim ministarstvima.

Članak 71.

Ako nije moguće utvrditi zagađivača (počinitelja štete) u okolici, a potrebno je izraditi cjelokupni program sanacije, pripremu i izradu programa sanacije provodi Ministarstvo u suradnji sa nadležnim federalnim i županijskim ministarstvima.

Vlada Županije utvrđuje redoslijed i prvenstvo u provedbi programa sanacije iz stavka 1. ovog članka, te osigurava financijska sredstva za njegovo realiziranje.

Članak 72.

Radi sprječavanja većih šteta i ograničavanja daljeg štetnog djelovanja na okolicu Vlada Županije može provesti sve mjere za sprječavanje i ograničavanje nastalih daljih šteta na trošak počinitelja.

Vlada Županije će na trošak počinitelja izvesti sanaciju ukoliko počinitelj to nije sam učinio.

Ovlašćenje iz stavka 1. ovog članka obuhvata privremeno ograničavanje rada, a kada je nužno i zaustavljanje rada počinitelja štete.

Članak 73.

U slučaju zagađenja (štete) u okolici kada se između više počinitelja ne može utvrditi počinitelj ili se ne može utvrditi njihov udio u zagađenju (kumulativno ili lančano zagađenje) troškove uklanjanja zagađenja, sprječavanja i ograničavanja daljeg štetnog djelovanja na okolicu svi sudionici solidarno podmiruju.

Ukoliko dogovor zagađivača nije moguć njihovo sudjelovanje u sanaciji šteta određuje Ministarstvo svojim rješenjem.

VII. FINANCIRANJE ZAŠTITE I UNAPREĐENJA OKOLICE

Članak 74.

Materijalni i drugi uvjeti za poticanje mjera zaštite okolice u Županiji osiguravaju se iz sredstava utvrđenih ovim Zakonom i posebnim propisima.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se iz slijedećih izvora:

1. Naknade za zagađenje okolice (tla, vode, zraka).
 2. Naknade za korišćenje prirodnih bogatstava i dobara u općoj uporabi od županijskog značaja.
 3. Sredstva investicija za objekte industrije, rudarstva, energetike i prometa od županijskog značaja za koje je propisana obveza izrade elaborata utjecaja na okolicu, u visini od 0,3% od vrijednosti investicije.
 4. Sredstva investicija za sve gospodarske objekte od županijskog značaja za koje nije propisana obveza izrade elaborata utjecaja na okolicu, u visini od 0,2% od vrijednosti investicije.
 5. Sredstva od registracije vozila i plovnih objekata u iznosu od 10% na visinu iznosa osnovnog osiguranja, odnosno 5% za vozila sa ugrađenim katalizatorom.
 6. Naplaćene kazne na temelju ovog Zakona.
 7. Ostali izvori (donacije i dr.).
- Vlada Županije donosi odluku o visini naknade i načinu plaćanja sredstava iz stavka 1. i 2. ovog članka, ako to nije određeno drugim zakonskim propisima.

Članak 75.

Sredstva iz članka 74. ovog Zakona uplaćuju se na poseban račun ekološkog fonda (fond zaštite okolice) Vlade Županije ili druge račune sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 76.

Sredstva osigurana za zaštitu okolice (voda, šuma, zraka, tla) po drugim zakonskim propisima mogu se udružiti sukladno zajedničkim potrebama zaštite okolice u ekološki fond Županije.

Naplata sredstava iz članka 74. stavak 2. točka 3. i 4. ovog Zakona vrši se u postupku izdavanja odobrenja za građenje, a iz točke 5. pri registraciji vozila i plovnih objekata.

Vlada Županije može odrediti oslobođanje od plaćanja sredstava iz članka 74. stavak 2. točka 3. i 4. ovog Zakona ako je to potrebno radi poticanja pojedinih oblika proizvodnje.

Članak 77.

Vlada Županije formirat će ekološki fond (fond zaštite okolice) na kojem će se prikupljati sredstva sukladno ovom Zakonu. Sredstva iz članka 74. ovog Zakona koriste se za:

1. očuvanje, zaštitu i unapređivanje stanja okolice sukladno Strategiji zaštite okolice i Programu zaštite okolice,
2. kreditiranje investicija koje će doprinijeti bitnom smanjenju zagađenja okolice,
3. sufinanciranje, opremanje stručnih i znanstvenih institucija kojima će se povjeravati vršenje stručnih poslova u oblasti zaštite okolice za potrebe Županije,
4. sufinanciranje stručnog osposobljavanja kadrova u stručnim, znanstvenim, gospodarskim i upravnim organizacijama iz oblasti zaštite okolice, od interesa za Županiju,
5. praćenje stanja kvalitete okolice,
6. kao poticaj, za izradu idejnih rješenja znanstvenoistraživačkih projekata aplikativnog karaktera, studija, elaborata i istraživačkih projekata,
7. financiranje programa zaštite i razvoja različitih prirodnih dobara,
8. financiranje organizovanih akcija u prevenciji i sanaciji zaštite okolice,
9. izdavanje publikacija, časopisa i sprovođenje propagandnih akcija u oblasti zaštite i unapređivanja okolice.

Članak 78.

Raspored sredstava iz članka 74. ovog Zakona vrši Vlada Županije na prijedlog Savjeta za zaštitu okolice i nadležnog Ministarstva sukladno srednjoročnom programu i godišnjem planu, s tim da se raspodjela sredstava vrši u proporciji u kojoj su sredstva uzeta iz određene grane za zaštitu okolice.

Srednjoročni program donosi Vlada, a godišnji plan za realiziranje srednjoročnog programa donosi Ministarstvo.

Godišnji pregled korišćenja sredstava za financiranje zaštite okolice iz stavka 1. ovog članka izrađuje Ministarstvo.

Ministarstvo utvrđuje kriterije i uvjete za usmjeravanje i dodjelu sredstava.

VIII. NADZOR

Članak 79.

Upravni nadzor nad primjenom ovog Zakona i propisa donesenih na temelju njega vrši Ministarstvo, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Članak 80.

Inspeksijski nadzor nad primjenom ovog Zakona i propisa donesenih na temelju njega, drugih propisa, općih i pojedinačnih akata, uvjeta i načina rada pravnih osoba i mjera zaštite okolice, na teritoriju Županije provode inspektori zaštite okolice i drugi inspektori svaki u okviru svoje nadležnosti.

Poslove inspekcije zaštite okolice obavlja i svaki drugi djelatnik Ministarstva koga ovlasti Ministar.

Poslove inspekcije zaštite okolice u prvom stupnju obavlja Ministarstvo, a u drugom federalno ministarstvo nadležno za zaštitu okolice.

Članak 81.

U obavljanju poslova iz svog djelokruga inspektor može od odgovorne osobe u pravnoj osobi zahtijevati da mu:

- omogućiti obavljanje inspeksijskog nadzora u svim radnim prosto-rijama, nad svim postrojenjima i napravama i otvorenim radnim prostorima pravne osobe;
- dostavi na uvid sve podatke i dokumentaciju potrebnu za obavljanje inspeksijskog nadzora;
- pruži informaciju o poduzetim mjerama u svezi s otklanjanjem utvrđenih nedostataka;
- nadzire provedbu ratificiranih međunarodnih ugovora iz područja zaštite okolice, usklađuje i daje smjernice za rad i provedbu određenih propisa i mjera zaštite okolice.

Članak 82.

Inspektor je dužan sačiniti zapisnik o obavljenom pregledu, i utvrđenom stanju, a o narednim mjerama i radnjama donijeti rješenje.

Ako inspektor utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon ili drugi propis, rješenjem će naložiti mjere i dati rok za njihovo otklanjanje. Ako inspektor utvrdi da su povrijeđeni drugi zakoni i propisi čija povreda može imati utjecaja na okolicu dužan je da o tomu odmah izvijesti nadležne organe, zajedno s njima izvrši nadzor i poduzme odgovarajuće mjere.

Jedan primjerak zapisnika odnosno rješenja se dostavlja pravnoj osobi kod koga je obavljen inspeksijski nadzor.

Na zapisnik o utvrđenom stanju može se staviti prigovor organu koji je odobrio inspeksijski nadzor.

Rok za stavljanje prigovora utvrđuje se zapisnikom, ali ne može biti kraći od 3 (tri) dana niti duži od 15 (petnaest) dana od dana prijema zapisnika.

Članak 83.

Inspektor u Ministarstvu obavlja sve poslove inspeksijskog nadzora osim poslova koji pripadaju u nadležnost Federalnog inspektora zaštite okolice.

Članak 84.

U provedbi inspeksijskog nadzora inspektor nadzire osobito:

- primjenu standarda kvalitete za sastavne dijelove okolice,
- primjenu tehničkih standarda zaštite okolice,
- praćenje stanja okolice,
- praćenje i mjerenja emisije i imisije i vođenja evidencija o tomu,
- provođenje mjera zaštite okolice utvrđenih programom zaštite okolice,
- provođenje mjera zaštite okolice utvrđenih planom intervencija,
- provođenje mjera zaštite okolice utvrđenih u postupku procjene utjecaja na okolicu,
- provođenje programa sanacije i praćenje njihovog učinka,
- način i uvjeta rada, tehničku opremljenost pravnih osoba registriranih ili ovlašćenih za obavljanje poslova zaštite okolice,
- način vođenja zapisnika o zaštiti okolice,
- korišćenje sredstava određenih za sprovođenje mjera zaštite okolice.

Članak 85.

U obavljanju inspeksijskog nadzora inspektor će rješenjem odrediti:

- otklanjanje u određenom roku nedostataka i nepravilnosti u radu pravne osobe, zbog kojeg je došlo ili može doći do zagađenja (štete) u okolici,
- privremenu zabranu obavljanja rada pravne osobe ili obavljanja radnji u proizvodnom postupku, korišćenja postrojenja, naprava i opreme zbog kojih je došlo ili može doći do znatnijeg zagađenja (štete) u okolici,
- zabranu obavljanja radnji u proizvodnom postupku, korišćenja postrojenja, naprava i opreme zbog kojih je došlo ili može doći do zagađenja (štete) u okolici u većim razmjerama, dok se nedostaci ili nepravilnosti u radu ne otklone.

Ukoliko nađe da je povrijeđen zakon ili drugi propis, inspektor ima prava i obveze:

- podnijeti bez odgađanja prijavu nadležnom organu zbog vođenja postupka, odnosno izricanja zakonom ili drugim propisom utvrđene prekršajne kazne,
- predložiti nadležnom sudu brisanje iz sudskog registra one djelatnosti za koju se utvrdi da pravna osoba ne ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom,
- poduzeti druge mjere i izvršiti druge radnje za koje je ovlašćen.

Na rješenje kojim se nalaže otklanjanje nezakonitosti ili nepravilnosti može se izjaviti žalba Ministarstvu u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema rješenja.

Žalba na rješenje inspektora ne odlaže njegovo izvršenje.

Članak 86.

Zapisnici o obavljenim inspeksijskim pregledima, na području Županije, dostavljaju se Ministarstvu.

Obrazac, sadržaj i način vođenja zapisnika iz članka 82. stavka 1. ovog Zakona propisuje Ministarstvo.

Inspektor podnosi izvješće o svom radu, te ga sa prijedlogom mjera za poboljšanje zaštite okolice jedanput godišnje dostavlja Ministarstvu.

Članak 87.

Inspektorska iskaznica (u daljem tekstu: iskaznica) se izdaje na osnovu temelju o postavljenju inspektora.

Obrazac iskaznice i način njezinog izdavanja propisuje Ministarstvo.

Članak 88.

Za županijskog inspektora može biti postavljena osoba koja pored općih uvjeta ispunjava i sljedeće uvjete:

- da ima visoku stručnu spremu (VII/I stupnja naobrazbe-složenosti tehnološkog smjera,
- položen stručni ispit,
- najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci.

X. KAZNE ODREDBE

Članak 89.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 20.000 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

- ako ne poduzme bez odgađanja mjere za uklanjanje opasnosti i nastanak daljnje štete po okolicu i izvijesti inspektora zaštite okolice ili drugog nadležnog inspektora (članak 66. stavak 1. i 3.),

- ako ne poduzme mjere za sprječavanje odstupanja od uporabe naprava i opreme u proizvodnom postupku, ili odstupanja od proizvodnih postupaka (članak 68. stavak 1.),

- ako u roku što ga je odredila Vlada Županije nije izradila sanacijski program za uklanjanje oštećenja okolice ili ako ga ne provodi (članak 70.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 500 do 2.000 KM.

Članak 90.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000 do 15.000 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

- ako ne osigura praćenje stanja okolice, mjerenje emisija i imisija (članak 51. stavak 1.),

- ako ne prati stanje okolice u svezi s učincima sanacijskih mjera (članak 52.),

- ako ne upozori o onečišćenju okolice prije stavljanja u promet proizvoda, poluproizvoda ili sirovina i njihove ambalaže (članak 64. stavak 1),

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 300 do 1.500 KM.

Članak 91.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 4.000 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

- ako ne dostavi podatke mjerenja emisija i imisija Ministarstvu (članak 53.),

- ako ne vodi evidenciju o podacima važnim za zaštitu okolice i ne dostavi je nadležnim upravnim tijelima (članak 61. stavak 3.),

- ako pravodobno ne obavijesti javnost o onečišćenju okolice (članak 66. stavak 4).

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 100 do 1.000 KM.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 92.

Propisi iz članaka 63. i 86., ovog Zakona donijet će se u roku od četiri mjeseca, od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Članak 93.

Propisi iz članaka 37., 38., 40., 51., 58., 67., 69., 70. i 74. ovog Zakona donijet će se u roku od šest mjeseci, od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Članak 94.

Pravne osobe uskladit će svoje poslovanje s odredbama ovog Zakona u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Članak 95.

Postojeći objekti i postrojenja koji ugrožavaju okolicu moraju se rekonstruirati da zadovolje propisane uvjete zaštite okolice.

Ministarstvo će odrediti objekte u kojima će se izvršiti rekonstrukcija iz stavka 1. ovoga članka, kao i rokove u kojima će se rekonstrukcija izvesti.

U slučaju da se obveze iz stavka 1. ovog članka ne izvrše u propisanom roku, Ministarstvo će zabraniti rad određenog objekta ili postrojenja.

Članak 96.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKA
ŽUPANIJA

S a b o r

Broj: 01-011-215-5/98.

Tuzla, 30.6.1998. godine

Predsjednik
Sabora Tuzlansko-podrinjske
županije,

Fuad Hadživdić, v.r.



722

Na osnovu poglavlja IV, odjeljak B, člana 33. stav 1. tačka e) Ustava Tuzlansko-podrinjskog kantona, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA "MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA"

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javnog preduzeća "Međunarodni aerodrom Tuzla, koji je donijela Skupština Tuzlansko-podrinjskog kantona na sjednici od 30. 6. 1998. godine.

Broj: 01/1/1883/98
Tuzla, 07. 07. 1998. godine

Predsjednik
Tuzlansko-podrinjskog kantona,
dr. Sead Jamakosmanović, v.r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA "MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA"

Član 1.

Mijenja se naziv Zakona o osnivanju Javnog preduzeća "Međunarodni aerodrom Tuzla", tako da glasi:

ZAKON O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA "MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA" ZRAČNA LUKA DUBRAVE

Član 2.

O Zakonu o osnivanju Javnog preduzeća "Međunarodni aerodrom Tuzla" ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 1/98), u članu 1. stavu 1. iza riječi "u Tuzli" dodaju se riječi "Zračna luka Dubrave", te u istom članu i stavu iza riječi "Međunarodni aerodrom Tuzla" dodaju se riječi "Zračna luka Dubrave".

Član 3.

U članu 3. stav 3. mijenja se i glasi:

"Naziv preduzeća na engleskom jeziku glasi:
Tuzla International Airport Dubrave".

U članu 3. stav 4. mijenja se i glasi:

"Sjedište preduzeća je u naselju Gornje Dubrave - općina Živinice".

Član 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

| | |
|---|--|
| Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKO-PODRINJSKI KANTON Skupština Broj: 01-011-205-4/98 Tuzla, 30. 6. 1998. g. | Predsjednik Skupštine Tuzlansko-podrinjskog kantona, Fuad Hadžiavić, v.r. |
|---|--|

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

| | |
|---|--|
| Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKO-PODRINJSKA ŽUPANIJA S a b o r Broj: 01-011-205-4/98 Tuzla, 30. 6. 1998. g. | Predsjednik Skupštine Tuzlansko-podrinjske županije, Fuad Hadžiavić, v.r. |
|---|--|

722

Na temelju poglavlja IV, odjeljak B, članka 33. stavak 1. točka e) Ustava Tuzlansko-podrinjske županije, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNUTKU JAVNOG PODUZEĆA "MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA"

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnutku Javnog poduzeća "Međunarodni aerodrom Tuzla", koji je donio Sabor Tuzlansko-podrinjske županije na sjednici od 30. 6. 1998. godine.

| | |
|---|---|
| Broj: 01/1/1883/98 Tuzla, 07. 07. 1998. godine | Predsjednik Tuzlansko-podrinjske županije, |
|---|---|

dr. Sead Jamakosmanović, v.r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNUTKU JAVNOG PODUZEĆA "MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA"

Članak 1.

Mijenja se naziv Zakona o osnutku Javnog poduzeća "Međunarodni aerodrom Tuzla", tako da glasi:

ZAKON O OSNUTKU JAVNOG PODUZEĆA "MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA" ZRAČNA LUKA DUBRAVE

Članak 2.

U Zakonu o osnutku Javnog poduzeća "Međunarodni aerodrom Tuzla" ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 1/98), u članku 1. stavku 1. iza riječi "u Tuzli" dodaju se riječi "Zračna luka Dubrave", te u istom članku i stavku iza riječi "Međunarodni aerodrom Tuzla" dodaju se riječi "Zračna luka Dubrave".

Članak 3.

U članku 3. stavak 3. mijenja se i glasi:

"Naziv poduzeća na engleskom jeziku glasi: Tuzla International Airport Dubrave".

U članku 3. stavak 4. mijenja se i glasi:

"Sjedište poduzeća je u naselju Gornje Dubrave - općina Živinice".

723

Na osnovu člana 24. stav 1. tačke p) Ustava Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 7/97.), a u vezi sa članom 47. Zakona o tužilaštvu ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 5/96, 7/96, 2/97. i 9/97.), na prijedlog ministra pravde, Skupština Tuzlansko-podrinjskog kantona, na sjednici od 30. 6. 1998. godine, donosi

ODLUKU

o imenovanju zamjenika Općinskog tužioca u Živinicama

I.

Za zamjenika Općinskog tužioca u Općinskom tužilaštvu Živinice imenuje se Alagić Jasminka.

II.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

| | |
|---|--|
| Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKO-PODRINJSKI KANTON Skupština Broj: 01-011-199-3/98 Tuzla, 30. 6. 1998. godine | Predsjednik Skupštine Tuzlansko-podrinjskog kantona, Fuad Hadžiavić, v.r. |
|---|--|

723

Na temelju članka 24. stavak 1. točke p) Ustava Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 7/97.), a u svezi s člankom 47. Zakona o tužiteljstvu ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 5/96, 7/96, 2/97. i 9/97.), na prijedlog ministra pravde, Sabor Tuzlansko-podrinjske županije, na sjednici od 30. 6. 1998. godine, donosi

ODLUKU

o imenovanju zamjenika Općinskog tužitelja u Živinicama

I.

Za zamjenika Općinskog tužitelja u Općinskom tužiteljstvu Živinice imenuje se Alagić Jasminka.

II.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKA
ŽUPANIJA
Sabor
Broj: 01-011-199-3/98
Tuzla, 30. 6. 1998. god.

Predsjednik
Skupštine Tuzlansko-podrinjske
županije,
Fuad Hadžić, v.r.

724

Na osnovu člana 24. stav 1. tačke p) Ustava Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 7/97.), a u vezi sa članom 47. Zakona o tužilaštvu ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 5/96, 7/96, 2/97. i 9/97.), na prijedlog ministra pravde, Skupština Tuzlansko-podrinjskog kantona, na sjednici od 30.6.1998. godine, donosi

ODLUKU**o imenovanju zamjenika Općinskog tužioca u Tuzli**

I.

Za zamjenika Općinskog tužioca u Općinskom tužilaštvu Tuzla imenuje se Hadžibeganović Fatima.

II.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKI
KANTON
Skupština
Broj: 01-011-211-3/98
Tuzla, 30. 6. 1998. godine

Predsjednik
Skupštine Tuzlansko-podrinjskog
kantona,
Fuad Hadžić, v.r.

724

Na temelju članka 24. stavak 1. točke p) Ustava Tuzlansko-podrinjske županije, "Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 7/97.), a u svezi s člankom 47. Zakona o tužiteljstvu ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 5/96, 7/96, 2/97. i 9/97.), na prijedlog ministra pravde, Sabor Tuzlansko-podrinjske županije, na sjednici od 30.6.1998. godine, donosi

ODLUKU**o imenovanju zamjenika Općinskog tužitelja u Tuzli**

I.

Za zamjenika Općinskog tužitelja u Općinskom tužiteljstvu Tuzla imenuje se Hadžibeganović Fatima.

II.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKA
ŽUPANIJA
Sabor
Broj: 01-011-211-3/98
Tuzla, 30. 6. 1998. godine

Predsjednik
Skupštine Tuzlansko-podrinjske
županije,
Fuad Hadžić, v.r.

725

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka p) Ustava Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 7/97.), a u vezi s članom 14. stav 2. Zakona o kantonalnoj agenciji za privatizaciju ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 3/97), na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja Skupštine Tuzlansko-podrinjskog kantona, Skupština Tuzlansko-podrinjskog kantona, na sjednici od 30. 6. 1998. godine, donosi

ODLUKU**o imenovanju članova nadzornog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju**

I.

U Nadzorni odbor Kantonalne agencije za privatizaciju u Tuzli imenuju se:

1. Ejub Hodžić - predsjednik,
2. Enver Čosićkić - član,
3. Ibrahim Mujezinović - član,
4. Rado Pejić - član,
5. Husein Mujkić - član.

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKI
KANTON
Skupština
Broj: 01-011-224-1/98
Tuzla, 30. 6. 1998. godine

Predsjednik
Skupštine Tuzlansko-podrinjskog
kantona,
Fuad Hadžić, v.r.

725

Na temelju članka 24. stavak 1. točka p) Ustava Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 7/97.), a u svezi s člankom 14. stavak 2. Zakona o županijskoj agenciji za privatizaciju ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 3/97), na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja Sabora Tuzlansko-podrinjske županije, Sabor Tuzlansko-podrinjske županije, na sjednici od 30. 6. 1998. godine, donosi

ODLUKU**o imenovanju članova nadzornog odbora Županijske agencije za privatizaciju**

I.

U Nadzorni odbor Županijske agencije za privatizaciju u Tuzli imenuju se:

1. Ejub Hodžić - predsjednik,
2. Enver Čosićkić - član,
3. Ibrahim Mujezinović - član,
4. Rado Pejić - član,
5. Husein Mujkić - član.

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKA
ŽUPANIJA

Predsjednik
Skupštine Tuzlansko-podrinjske
županije,

Fuad Hadžiavdić, v.r.

Sabor
Broj: 01-011-224-1/98
Tuzla, 30. 6. 1998. godine

726

Na osnovu člana 6. tačka g. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94, 4/95 i 9/96), Vlada Kantona, na sjednici održanoj 22. 05. 1998. godine, donosi

ODLUKU**o davanju saglasnosti na imenovanje direktora**

I.

Daje se saglasnost na imenovanje Aščerić Nedžada, dipl. ing. el. za direktora D.O.O. "Dalekovodmontaža" Tuzla.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKI
KANTON
VLADA

Predsjednik Vlade

Hazim Vikalo, v.r.

Broj: 02/1-111-328/98
Tuzla, 22. 05. 1998. godine

726

Na temelju članka 6. točka g. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94, 4/95 i 9/96.), Vlada Županije, na sjednici održanoj 22. 05. 1998. godine, donosi

ODLUKU**o davanju suglasnosti na imenovanje direktora**

I.

Daje se suglasnost na imenovanje Aščerić Nedžada, dipl. ing. el. za direktora D.O.O. "Dalekovodmontaža" Tuzla.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKA
ŽUPANIJA

Predsjednik Vlade

Hazim Vikalo, v.r.

VLADA
Broj: 02/1-111-328/98
Tuzla, 22. 05. 1998. godine

727

Na osnovu člana 6. tačka g. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94, 4/95. i 9/96.), Vlada Kantona, na sjednici održanoj 22. 05. 1998. godine, donosi

ODLUKU**o davanju saglasnosti na imenovanje direktora**

I.

Daje se saglasnost na imenovanje Ugljanin Fehima za direktora D.O.O. "Grafičar" Tuzla.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKI
KANTON
VLADA

Predsjednik Vlade

Hazim Vikalo, v.r.

Broj: 02/1-111-330/98
Tuzla, 22. 05. 1998. godine

727

Na temelju članka 6. točka g. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94, 4/95. i 9/96.), Vlada Županije, na sjednici održanoj 22. 05. 1998. godine, donosi

ODLUKU**o davanju suglasnosti na imenovanje direktora**

I.

Daje se suglasnost na imenovanje Ugljanin Fehima za direktora D.O.O. "Grafičar" Tuzla.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKA
ŽUPANIJA
VLADA
Broj: 02/1-111-330/98
Tuzla, 22. 05. 1998. godine

Predsjednik Vlade
Hazim Vikalo, v.r.

729

Na osnovu člana 6. tačka g. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94, 4/95. i 9/96.), Vlada Kantona, na sjednici održanoj 22. 05. 1998. godine, donosi

ODLUKU**o davanju saglasnosti na imenovanje direktora**

I.

Daje se saglasnost na imenovanje Mešanović Ramiza za direktora D.D. "Litvatrans" Banovići.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKI
KANTON
VLADA
Broj: 02/1-111-329/98
Tuzla, 22. 05. 1998. godine

Predsjednik Vlade
Hazim Vikalo, v.r.

728

Na osnovu člana 6. tačka g. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94, 4/95. i 9/96.), Vlada Kantona, na sjednici održanoj 22. 05. 1998. godine, donosi

ODLUKU**o davanju saglasnosti na imenovanje direktora**

I.

Daje se saglasnost na imenovanje Modrić Kadrije, dipl. ecc. za direktora D.D. "Autosaobraćaj" Banovići.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKI
KANTON
VLADA
Broj: 02/1-111-331/98
Tuzla, 22. 05. 1998. godine

Predsjednik Vlade
Hazim Vikalo, v.r.

729

Na temelju članka 6. točka g. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94, 4/95. i 9/96.), Vlada Županije, na sjednici održanoj 22. 05. 1998. godine, donosi

ODLUKU**o davanju suglasnosti na imenovanje direktora**

I.

Daje se suglasnost na imenovanje Mešanović Ramiza za direktora D.D. "Litvatrans" Banovići.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKA
ŽUPANIJA
VLADA
Broj: 02/1-111-329/98
Tuzla, 22. 05. 1998. godine

Predsjednik Vlade
Hazim Vikalo, v.r.

728

Na temelju članka 6. točka g. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94, 4/95. i 9/96.), Vlada Županije, na sjednici održanoj 22. 05. 1998. godine, donosi

ODLUKU**o davanju suglasnosti na imenovanje direktora**

I.

Daje se suglasnost na imenovanje Modrić Kadrije, dipl. ecc. za direktora D.D. "Autosaobraćaj" Banovići.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKA
ŽUPANIJA
VLADA
Broj: 02/1-111-331/98
Tuzla, 22. 05. 1998. godine

Predsjednik Vlade
Hazim Vikalo, v.r.

730

Na osnovu člana 6. i 25. stav 2. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", 2/94, 4/95. i 9/96.), Vlada Tuzlansko-podrinjskog kantona na sjednici održanoj 11. 6. 1998. godine, donosi

ODLUKU

I.

Primjena Odluke o obaveznoj ovjeri zdravstvenih legitimacija ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 1/98.) odlaže se do daljnjeg, za slijedeće kategorije:

- korisnici penzija
- lica prijavljena kod Zavoda za zapošljavanje,
- raseljena lica,
- ratni vojni invalidi, članovi porodica šehida i porodica poginulih boraca,
- lica koja primaju stalnu socijalnu pomoć,
- lica smještena u socijalnim ustanovama,
- civilne žrtve rata,
- pripadnici Vojske Federacije BiH,
- radnici zaposleni u rudnicima uglja.

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKI
KANTON
VLADA

Predsjednik Vlade

Hazim Vikalo, v.r.

Broj: 02/1-180-5-3/98
Tuzla, 11. 6. 1998. godine

730

Na temelju članka 6. i 25. stavak 2. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", 2/94, 4/95. i 9/96.), Vlada Tuzlansko-podrinjske županije na sjednici održanoj 11. 6. 1998. godine, donosi

ODLUKU

I.

Primjena Odluke o obaveznoj ovjeri zdravstvenih iskaznica ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 1/98) odlaže se do daljnjeg, za slijedeće kategorije:

- korisnici mirovina
- osobe prijavljene kod Zavoda za zapošljavanje,
- raseljene osobe,
- ratni vojni invalidi, članovi obitelji šehida i obitelji poginulih branitelja,
- osobe koja primaju stalnu socijalnu pomoć,
- osobe smještene u socijalnim ustanovama,
- civilne žrtve rata,
- pripadnici Vojske Federacije BiH,
- radnici zaposleni u rudnicima uglja.

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKA
ŽUPANIJA
VLADA

Predsjednik Vlade

Hazim Vikalo, v.r.

Broj: 02/1-180-5-3/98
Tuzla, 11. 6. 1998. godine

731

Na osnovu člana 6. i 25. stav 2. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94, 4/95. i 9/96.) Vlada Kantona, na sjednici održanoj 11. 6. 1998. godine, donosi

ODLUKU

**o formiranju Koordinacionog tijela
Tuzlansko-podrinjskog kantona za povratak
raseljenih osoba i izbjeglica**

I.

Ovom Odlukom se formira Koordinaciono tijelo Tuzlansko-podrinjskog kantona za povratak raseljenih osoba i izbjeglica (u daljem tekstu: Koordinaciono tijelo).

II.

Zadatak Koordinacionog tijela je da nadgleda implementaciju Plana povratka i repatrijacije, prati podatke o prijavama koje pristižu u bazu podataka, utvrđuje prioritete u skladu sa operativnim planom povratka, te koordinira i potiče na saradnju u svim aktivnostima koje se vrše u skladu sa pomenutim Planom.

III.

Koordinaciono tijelo ima 6 članova.
Koordinaciono tijelo sačinjavaju predstavnici:

1. Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice,
2. Ministarstva urbanizma, prostornog uređenja i zaštite okolice,
3. Ministarstva obnove, razvoja i poduzetništva,
4. Ministarstva obrazovanja, nauke kulture i sporta,
5. Ministarstva zdravstva,
6. Ministarstva za boračka pitanja.

IV.

Članovi Koordinacionog tijela bit će imenovani posebnim rješenjem koje donosi Vlada Kantona na prijedlog ministarstava iz tačke III. ove Odluke.

V.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKI
KANTON
VLADA

Predsjednik Vlade

Hazim Vikalo, v.r.

Broj: 02/1-021-375/98
Tuzla, 11. 6. 1998. godine

731

Na temelju članka 6. i 25. stavak 2. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94, 4/95. i 9/96.) Vlada Županije, na sjednici održanoj 11. 6. 1998. godine, donosi

ODLUKU**o formiranju Koordinacijskog tijela
Tuzlansko-podrinjske županije za povratak
raseljenih osoba i izbjeglica**

I.

Ovom Odlukom se formira Koordinacijsko tijelo Tuzlansko-podrinjske županije za povratak raseljenih osoba i izbjeglica (u daljem tekstu: Koordinacijsko tijelo).

II.

Zadatak Koordinacijskog tijela je da nadgleda implementaciju Plana povratka i repatrijacije, prati podatke o prijavama koje pristizu u bazu podataka, utvrđuje prioritete sukladno operativnom planu povratka, te koordinira i potiče na suradnju u svim aktivnostima koje se vrše sukladno pomenutom Planu.

III.

Koordinacijsko tijelo ima 6 članova.

Koordinacijsko tijelo sačinjavaju predstavnici:

1. Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice,
2. Ministarstva urbanizma, prostornog uređenja i zaštite okolice,
3. Ministarstva obnove, razvoja i poduzetništva,
4. Ministarstva naobrazbe, znanosti, kulture i športa,
5. Ministarstva zdravstva,
6. Ministarstva za boračka pitanja.

IV.

Članovi Koordinacijskog tijela bit će imenovani posebnim rješenjem koje donosi Vlada Županije na prijedlog ministarstava iz točke III. ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKA
ŽUPANIJA
VLADA

Broj: 02/1-021-375/98
Tuzla, 11. 6. 1998. godine

Predsjednik Vlade

Hazim Vikalo, v.r.

732

Na osnovu člana 6. i 25. stav 2. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94, 4/95. i 9/96.), a u vezi sa članom 15. stav 3. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Službene novine Federacije BiH", broj: 27/97. i 11/98.) Vlada Tuzlansko-podrinjskog kantona, na sjednici održanoj dana 11. 6. 1998. godine, donijela je

ODLUKU**o određivanju organa za prodaju stanova
u ime Vlade Tuzlansko-podrinjskog kantona**

I.

Prodaju stanova na kojima postoji stanarsko pravo, a na kojima su pravo raspolaganja imali organi i organizacije bivše SFRJ, izuzev stanova iz stava 1. i 2. člana 15. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, u ime Vlade Tuzlansko-podrinjskog kantona (u daljem tekstu: Vlada), vršit će Ministarstvo urbanizma, prostornog uređenja i zaštite okolice (u daljem tekstu: Ministarstvo).

II.

Ukoliko se u toku postupka rješavanja zahtjeva za kupovinu stana pojave sporne činjenice bitne za prodaju stana, utvrđivanje i ocjenjivanje tih činjenica vršit će Ministarstvo.

III.

Sredstva ostvarena prodajom stanova uplaćivat će se na poseban podračun Ministarstva.

Raspored sredstava iz stava 1. ove tačke usmjeravat će se za namjene iz člana 36. i 38. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

IV.

Ministarstvo je dužno Vladi podnositi izvještaj o realizaciji ove Odluke svakih 6 mjeseci.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKI
KANTON
VLADA
Broj: 02/1-021-402/98
Tuzla, 11. 6. 1998. godine

Predsjednik Vlade

Hazim Vikalo, v.r.

732

Na temelju članka 6. i 25. stavak 2. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94, 4/95. i 9/96.), a u svezi s člankom 15. stavak 3. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Službene novine Federacije BiH", broj: 27/97. i 11/98.) Vlada Tuzlansko-podrinjske županije, na sjednici održanoj dana 11. 6. 1998. godine, donijela je

ODLUKU**o određivanju organa za prodaju stanova
u ime Vlade Tuzlansko-podrinjske županije**

I.

Prodaju stanova na kojima postoji stanarsko pravo, a na kojima su pravo raspolaganja imali organi i organizacije bivše

SFRJ, izuzev stanova iz stavka 1. i 2. članka 15. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, u ime Vlade Tuzlansko-podrinjske županije (u daljem tekstu: Vlada), vršit će Ministarstvo urbanizma, prostornog uređenja i zaštite okolice (u daljem tekstu: Ministarstvo).

II.

Ukoliko se tijekom postupka rješavanja zahtjeva za kupnjom stana pojave sporne činjenice bitne za prodaju stana, utvrđivanje i ocjenjivanje tih činjenica vršit će Ministarstvo.

III.

Sredstva ostvarena prodajom stanova uplaćivat će se na poseban podračun Ministarstva.

Raspored sredstava iz stavka 1. ove točke usmjeravat će se za namjene iz članka 36. i 38. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

IV.

Ministarstvo je dužno Vladi podnositi izvješće o realiziranju ove Odluke svakih 6 mjeseci.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKA
ŽUPANIJA
VLADA

Broj: 02/1-021-402/98
Tuzla, 11. 6. 1998. godine

Predsjednik Vlade

Hazim Vikalo, v.r.

733

Na osnovu člana 6. tačka g. i člana 25. stav 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94, 4/95. i 9/96.), Vlada Kantona na sjednici održanoj dana 11. 06. 1998. godine, donosi

ODLUKU**o davanju saglasnosti na imenovanje direktora**

I.

Daje se saglasnost na imenovanje Muhmutović Fahrudina, dipl. ing. za direktora "Remontmontaža" Tuzla.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKI
KANTON
VLADA

Broj: 02/1-111-348/98
Tuzla, 11. 06. 1998. godine

Predsjednik Vlade

Hazim Vikalo, v.r.

733

Na temelju članka 6. točka g. i članka 25. stavak 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94, 4/95. i 9/96.), Vlada Županije na sjednici održanoj dana 11. 06. 1998. godine, donosi

ODLUKU**o davanju suglasnosti na imenovanje direktora**

I.

Daje se suglasnost na imenovanje Muhmutović Fahrudina, dipl. ing. za direktora "Remontmontaža" Tuzla.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKA
ŽUPANIJA
VLADA

Broj: 02/1-111-348/98
Tuzla, 11. 06. 1998. godine

Predsjednik Vlade

Hazim Vikalo, v.r.

734

Na osnovu člana 6. tačka g. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94, 4/95. i 9/96.) Vlada Kantona, na sjednici održanoj dana 19. 6. 1998. godine, donosi

ODLUKU**o davanju saglasnosti na imenovanje direktora**

I.

Daje se saglasnost na imenovanje Isabegović Mustafe, dipl. ing. saobraćaja za direktora D.D. "Transturist" Tuzla.

II.

Ovu odluku objaviti u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKI
KANTON
VLADA

Broj: 02/1-111-352/98
Tuzla, 19. 6. 1998. godine

Predsjednik Vlade

Hazim Vikalo, v.r.

734

Na temelju članka 6. točka g. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94, 4/95. i 9/96.) Vlada Županije, na sjednici održanoj dana 19. 6. 1998. godine, donosi

ODLUKU**o davanju suglasnosti na imenovanje direktora**

I.

Daje se suglasnost na imenovanje Isabegović Mustafe, dipl. ing. prometa za direktora D.D. "Transturist" Tuzla.

II.

Ovu odluku objaviti u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKA
ŽUPANIJA
VLADA

Broj: 02/1-111-352/98
Tuzla, 19. 6. 1998. godine

Predsjednik Vlade

Hazim Vikalo, v.r.

735

Na osnovu člana 6. tačka g. i člana 25. stav 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94, 4/95. i 9/96.), Vlada Kantona na sjednici održanoj dana 11. 06. 1998. godine, donosi

RJEŠENJE**o imenovanju upravnog odbora**

I.

Imenuje se Upravni odbor D.D. "Grafičar" Tuzla u slijedećem sastavu:

1. Spahić Vedad - predsjednik,
2. Damadžić Najla - član,
3. Enisa Žunić - član,
4. Duvnjaković Enes - član,
5. Umihanović Čazim - član.

II.

Ovim rješenjem razrješava se dosadašnji Upravni odbor, imenovan po rješenju broj: 02/1-111-9132 od 12. 06. 1997. godine.

III.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKI
KANTON
VLADA

Broj: 02/1-111-346/98
Tuzla, 11. 06. 1998. godine

Predsjednik Vlade

Hazim Vikalo, v.r.

735

Na temelju članka 6. točka g. i članka 25. stavak 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94, 4/95. i 9/96.), Vlada Županije na sjednici održanoj dana 11. 06. 1998. godine, donosi

RJEŠENJE**o imenovanju upravnog odbora**

I.

Imenuje se Upravni odbor D.D. "Grafičar" Tuzla u slijedećem sastavu:

1. Spahić Vedad - predsjednik,
2. Damadžić Najla - član,
3. Enisa Žunić - član,
4. Duvnjaković Enes - član,
5. Umihanović Čazim - član.

II.

Ovim rješenjem razrješava se dosadašnji Upravni odbor, imenovan po rješenju broj: 02/1-111-9132 od 12. 06. 1997. godine.

III.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKA
ŽUPANIJA
VLADA

Broj: 02/1-111-346/98
Tuzla, 11. 06. 1998. godine

Predsjednik Vlade

Hazim Vikalo, v.r.

736

Na osnovu člana 6. tačka g. i člana 25. stav 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94, 4/95. i 9/96.), Vlada Kantona na sjednici održanoj dana 11. 06. 1998. godine, donosi

RJEŠENJE**o imenovanju upravnog odbora**

I.

Imenuje se Upravni odbor D.D. "Tehnika" Lukavac u slijedećem sastavu:

1. Salihović Zuhdija - predsjednik,
2. Hasanhodžić Aida - član,
3. Sakić Nivad - član,
4. Bektić Senazija - član,
5. Dragan Hofbauer - član.

RJEŠENJE**o imenovanju upravnog odbora**

I.

Imenuje se Upravni odbor "Ingram" Srebrenik u slijedećem sastavu:

1. Halid Kovač - predsjednik,
2. Hadžić Sakib - član,
3. Karić Fahrudin - član,
4. Husićić Enver - član,
5. Muhamed Zahirović - član,
6. Suljić Sejfudin - član,
7. Dedić Osman - član.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKI
KANTON
VLADA
Broj: 02/1-111-341/98
Tuzla, 11. 06. 1998. godine

Predsjednik Vlade

Hazim Vikalo, v.r.**738**

Na temelju članka 6. točka g. i članka 25. stavak 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjske Županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94, 4/95. i 9/96.), Vlada Županije na sjednici održanoj dana 11. 06. 1998. godine, donosi

RJEŠENJE**o imenovanju upravnog odbora**

I.

Imenuje se Upravni odbor "Ingram" Srebrenik u slijedećem sastavu:

1. Halid Kovač - predsjednik,
2. Hadžić Sakib - član,
3. Karić Fahrudin - član,
4. Husićić Enver - član,
5. Muhamed Zahirović - član,
6. Suljić Sejfudin - član,
7. Dedić Osman - član.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKA
ŽUPANIJA
VLADA
Broj: 02/1-111-341/98
Tuzla, 11. 06. 1998. godine

Predsjednik Vlade

Hazim Vikalo, v.r.**739**

Na osnovu člana 6. tačka g. i člana 25. stav 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94, 4/95. i 9/96.), Vlada Kantona na sjednici održanoj dana 11. 06. 1998. godine, donosi

RJEŠENJE**o imenovanju upravnog odbora**

I.

Imenuje se Upravni odbor D.D. "Tehnopromet" Tuzla u slijedećem sastavu:

1. Hajvaz Izet - predsjednik,
2. Mujčinović Dika, dipl.ecc. - član,
3. Hajdarević Merima, dipl. prav. - član,
4. Tešić Dragomir, dipl. ecc. - član,
5. Šmigalović Esad - član.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKI
KANTON
VLADA
Broj: 02/1-111-340/98
Tuzla, 11. 06. 1998. godine

Predsjednik Vlade

Hazim Vikalo, v.r.**739**

Na temelju članka 6. točka g. i članka 25. stavak 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94, 4/95. i 9/96.), Vlada Županije na sjednici održanoj dana 11. 06. 1998. godine, donosi

RJEŠENJE**o imenovanju upravnog odbora**

I.

Imenuje se Upravni odbor D.D. "Tehnopromet" Tuzla u slijedećem sastavu:

1. Hajvaz Izet - predsjednik
2. Mujčinović Dika, dipl.ecc. - član
3. Hajdarević Merima, dipl. prav. - član,
4. Tešić Dragomir, dipl. ecc. - član,
5. Šmigalović Esad, - član.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKA
ŽUPANIJA
VLADA
Broj: 02/1-111-340/98
Tuzla, 11. 06. 1998. godine

Predsjednik Vlade

Hazim Vikalo, v.r.

740

Na osnovu člana 6. tačka g. i člana 25. stav 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94, 4/95. i 9/96.), Vlada Kantona na sjednici održanoj dana 11. 06. 1998. godine, donosi

RJEŠENJE**o imenovanju upravnog odbora**

I.

Imenuje se Upravni odbor D.O.O. "Tuzla - Kvarc" Tuzla u slijedećem sastavu:

1. Ismet Trumić, dipl.prav. - predsjednik,
2. Šemso Softić, dipl.prav. - član,
3. Mensur Ibrišimović - član,
4. Baralić Sead - član,
5. Šimo Mazić - član.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKI
KANTON

Broj: 02/1-111-347/98
Tuzla, 11. 06. 1998. godine

Predsjednik Vlade

Hazim Vikalo, v.r.

740

Na temelju članka 6. točka g. i članka 25. stavak 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94, 4/95. i 9/96.), Vlada Županije na sjednici održanoj dana 11. 06. 1998. godine, donosi

RJEŠENJE**o imenovanju upravnog odbora**

I.

Imenuje se Upravni odbor D.O.O. "Tuzla - Kvarc" Tuzla u slijedećem sastavu:

1. Ismet Trumić, dipl.prav. - predsjednik,
2. Šemso Softić, dipl.prav. - član,
3. Mensur Ibrišimović - član,
4. Baralić Sead - član,
5. Šimo Mazić - član.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKA
ŽUPANIJA

Broj: 02/1-111-347/98
Tuzla, 11. 06. 1998. godine

Predsjednik Vlade

Hazim Vikalo, v.r.

741

Na osnovu člana 6. tačka g. i člana 25. stav 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94, 4/95. i 9/96.), Vlada Kantona na sjednici održanoj dana 11. 06. 1998. godine, donosi

RJEŠENJE**o imenovanju upravnog odbora**

I.

Imenuje se Upravni odbor TP "Lukavactrans" Lukavac u slijedećem sastavu:

1. Burgić Mustafa, dr. teh. nauka - predsjednik,
2. Mujkić Hasan, dipl. ecc. - član,
3. Suljić Enida, dipl. prav. - član,
4. Tomić Dragan, dipl. ing. - član,
5. Bektić Sadik, ing. maš. - član.

II.

Ovim rješenjem razrješava se dosadašnji Upravni odbor imenovan po rješenju broj: 02/1-111-20545 od 20. 11. 1997. godine.

III.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKI
KANTON

VLADA
Broj: 02/1-111-344/98
Tuzla, 11. 06. 1998. godine

Predsjednik Vlade

Hazim Vikalo, v.r.

741

Na temelju članka 6. točka g. i članka 25. stavak 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94, 4/95. i 9/96.), Vlada Županije na sjednici održanoj dana 11. 06. 1998. godine, donosi

RJEŠENJE**o imenovanju upravnog odbora**

I.

Imenuje se Upravni odbor TP "Lukavactrans" Lukavac u slijedećem sastavu:

1. Burgić Mustafa, dr. teh. nauka - predsjednik,
2. Mujkić Hasan, dipl. ecc. - član,
3. Suljić Enida, dipl. prav. - član,
4. Tomić Dragan, dipl. ing. - član,
5. Bektić Sadik, ing. strojar. - član.

II.

Ovim rješenjem razrješava se dosadašnji Upravni odbor imenovan po rješenju broj: 02/1-111-20545 od 20. 11. 1997. godine.

III.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKA
ŽUPANIJA
VLADA
Broj: 02/1-111-344/98
Tuzla, 11. 06. 1998. godine

Predsjednik Vlade
Hazim Vikalo, v.r.

742

Na osnovu člana 6. tačka g. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine TPK", broj: 2/94, 4/95. i 9/96.) i člana 10. stav 1. Odluke o osnivanju Kantonalnog štaba civilne zaštite ("Službene novine TPK", broj: 5/97.) Vlada Kantona na sjednici održanoj dana 11. 06. 1998. godine, donosi

RJEŠENJE**o postavljenju članova Kantonalnog štaba civilne zaštite**

I.

Za članove Kantonalnog štaba civilne zaštite postavljaju se sljedeći:

1. Tanović Mesud, pomoćnik načelnika Kantonalnog štaba civilne zaštite,
2. Salkić Minka, pomoćnik načelnika Kantonalnog štaba civilne zaštite.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKI
KANTON
VLADA
Broj: 02/1-111-339/98
Tuzla, 11. 06. 1998. godine

Predsjednik Vlade
Hazim Vikalo, v.r.

742

Na temelju članka 6. točka g. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine TPK", broj: 2/94, 4/95. i 9/96.) i članka 10. stavak 1. Odluke o osnutku Županijskog stožera civilne zaštite ("Službene novine TPK", broj: 5/97.) Vlada Županije na sjednici održanoj dana 11. 06. 1998. godine, donosi

RJEŠENJE**o postavljenju članova Županijskog stožera civilne zaštite**

I.

Za članove Županijskog stožera civilne zaštite postavljaju se sljedeći:

1. Tanović Mesud, pomoćnik načelnika Županijskog stožera civilne zaštite
2. Salkić Minka, pomoćnik načelnika Županijskog stožera civilne zaštite.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKA
ŽUPANIJA
VLADA
Broj: 02/1-111-339/98
Tuzla, 11. 06. 1998. godine

Predsjednik Vlade
Hazim Vikalo, v.r.

743

Na osnovu člana 6. tačka g. i člana 25. stav 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94, 4/95. i 9/96.), Vlada Kantona na sjednici održanoj dana 11. 06. 1998. godine, donosi

RJEŠENJE**o razrješenju dosadašnjeg i imenovanju novog predsjednika Upravnog odbora D.D. "Tuzlaputevi" Tuzla**

I.

Razrješava se dužnosti predsjednika Upravnog odbora D.D. "Tuzlaputevi" Tuzla, Rusmir Kabadajić, a za novog predsjednika pravnog odbora imenuje se Kuranović Fahrija.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKI
KANTON
VLADA
Broj: 02/1-111-349/98
Tuzla, 11. 06. 1998. godine

Predsjednik Vlade
Hazim Vikalo, v.r.

743

Na temelju članka 6. točka g. i članka 25. stavak 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94, 4/95. i 9/96.), Vlada Županije na sjednici održanoj dana 11. 06. 1998. godine, donosi

RJEŠENJE**o razrješenju dosadašnjeg i imenovanju novog predsjednika Upravnog odbora D.D. "Tuzlaputevi" Tuzla**

I.

Razrješava se dužnosti predsjednika Upravnog odbora D.D. "Tuzlaputevi" Tuzla, Rusmir Kabadajić, a za novog predsjednika pravnog odbora imenuje se Kuranović Fahrija.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKA
ŽUPANIJA
VLADA
Broj: 02/1-111-349/98
Tuzla, 11. 06. 1998. godine

Predsjednik Vlade
Hazim Vikalo, v.r.



SLUŽBENE NOVINE

TUZLANSKO-PODRINJSKOG KANTONA

OGLASNI DIO

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213- 16603/98 od 27.01.1998. godine u registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 351, dana 27.01.1998. godine upisano je: Udruženje građanki muslimanki "SUMEJJA" Kalesija sa sjedištem u Kalesiji

Skraćeni naziv Udruženja je: UGM "SUMEJJA" Kalesija.

Osnovni sadržaj djelatnosti Udruženja je:

- upoznavanje historije islama, islamske kulture, umjetnosti, znanosti, filozofije, tradicije i orijentalnih jezika,
- pružanje materijalne pomoći jetimima, starim i bespomoćnim osobama,

- njegovanje tradicionalnih vrijednosti iz oblasti kulture stanovanja, higijene, zdravstvenih uvjeta života, odijevanja i ponašanja,

- pružanje pomoći ženskim radionicama kućne radinosti,

- pružanje pomoći vrtićima za djecu,

- pružanje pomoći savjetovalištima za žene, bračne drugove i djecu,

- zalaganje za zdravu okolinu, izdavanje časopisa, čestitki i drugih

prigodnih publikacija,

- organizovanje putovanja i ekskurzija za članice "Sumejje" i ostale zainteresovane građanke-muslimanke općine Kalesija.

Udruženje će djelovati na području: općine Kalesija

Udruženje zastupa i predstavlja: Hamzić Rasema, predsjednik.

Danom upisa u registar Udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

73/98

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-18/98 od 30. 01. 1998. godine u registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 353, dana 30. 01. 1998. godine upisano je: Društvo za gimnastiku i sportsku rekreaciju "PARTIZAN" Tuzla sa sjedištem: Tuzla, 2. oktobar br. 1.

Skraćeni naziv društva je: DGSR "Partizan" Tuzla.

Osnovni sadržaj djelatnosti društva je:

- organizuje i provodi trenazni proces gimnastičkog sporta,

- organizuje i provodi trenazni proces u sportskoj rekreaciji i rekreativnim aktivnostima za svoje članove po uzrastima i polnim kategorijama,

- sudjeluje u takmičenjima i organizuje takmičenja u sportskoj gimnastici i sportskoj rekreaciji od nivoa društva do međunarodnih takmičenja,

- organizuje početne škole sportske tehnike za djecu i omladinu,

- brine o unapređenju i organizovanju stručnog rada u društvu,

- podstiče djecu, omladinu i građanstvo na masovno bavljene sportskom rekreacijom i ostalim vidovima tjelesne aktivnosti.

Udruženje će djelovati na području: općine Tuzla

Udruženje zastupa i predstavlja: Ibrišimović Salem, predsjednik i Šehanović Ahmet, sekretar DGSK "Partizan".

Danom upisa u registar Udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

75/98

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-20386/97 od 28.01.1998. godine u registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 352, dana 28. 01. 1998. godine upisano je: Omladinsko sportsko društvo "Jedinstvo" Tuzla sa sjedištem: Tuzla, Kralja Tvrtka broj 7.

Skraćeni naziv udruženja je: OSD "Jedinstvo" Tuzla.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

- zajedničko obezbjeđivanje uslova za razvoj vrhunskog sporta u granama koje njeguju udruženi klubovi osnivači,

- zajedničko usklađivanje interesa u planiranju razvoja sporta, organizovanju i provođenju sportskih programa i unapređenja sporta,

- zajedničko ostvarivanje politike stručnog i kvalitetnog uzdizanja sportista i sportskih stručnjaka,

- zajedničko ostvarivanje izvora finansiranja putem igara na sreću, privredne i druge djelatnosti, radi finansiranja zajedničkih aktivnosti na razvoju vrhunskog sporta.

Udruženje će djelovati na području: općine Tuzla.

Udruženje zastupa i predstavlja: Dautović Bahrija, predsjednik i Pašić Hamdija, sekretar.

Danom upisa u registar Udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

74/98

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-21845/97 od 02. 02. 1998. godine u registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 354, dana 02. 02. 1998. godine upisano je: Udruženje građana penzionera općine Lukavac sa sjedištem: Lukavac, Dom penzionera, Majevičkih brigada bb.

Skraćeni naziv Udruženja je: UGP općine Lukavac.

Osnovni sadržaj djelatnosti Udruženja je:

- unapređenje materijalnog položaja penzionera,

- obezbjeđenje materijalne i socijalne sigurnosti po osnovu minolog rada,

- razvijanje solidarnosti i uzajamnosti među penzionerima,

- podsticanje formiranja štedno-kreditnih i nabavno-potrošačkih zadruga, kasa uzajamne pomoći i razvijanje drugih vidova rada pomaganja penzionerima,

- podsticanje organizovanja kluba penzionera, čitaonice i kulturno umjetničkih i drugih sekcija.

Udruženje će djelovati na području: općine Lukavac,

Udruženje zastupa i predstavlja: Kahrić Smail, predsjednik IO UGP.

Danom upisa u registar Udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

76/98

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-12/98 od 02. 02. 1998. godine u registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 355, dana 02. 02. 1998. godine upisan je: Karate klub "Adnan Bistrić" iz Gradačca sa sjedištem: Gradačac, H.K. Gradašćevića bb.

Osnovni sadržaj djelatnosti Udruženja je:

- organizovanje karate škola,
- redovno ocjenjivanje stepena savladanosti programa za zvanja u karate sportu,

- obuka seniora, juniora i pionira,
- organizovanje karate takmičenja,
- učešće u takmičenjima i drugim manifestacijama.

Udruženje će djelovati na području: Tuzlansko-podrinjskog kantona,

Udruženje zastupa i predstavlja: Mujanović Suad, predsjednik Predsjedništva.

Danom upisa u registar Udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

77/98

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-16/98 od 05. 02. 1998. godine u registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 356, dana 05. 02. 1998. godine upisan je: Karate klub "Konjuh" sa sjedištem: Živinice, II ulica bb.

Skraćeni naziv društva je: K.K. "Konjuh", Živinice.

Osnovni sadržaj djelatnosti Udruženja je:

- razvijanje i popularizacija karate sporta među svim uzrasnim kategorijama građana,

- razvijanje pozitivnih psiho-fizičkih osobina kod članova,
- razvijanje i usavršavanje takmičarskog sportskog karatea,

- nastupanje takmičarskih članova kluba kako na državnim prvenstvima i turnirima tako prema propozicijama karate Saveza BiH i na međunarodnim takmičenjima,

- organizovanje karate turnira, seminara, školovanja trenera, sudija, kao i drugih aktivnosti u skladu sa programskom orijentacijom karate saveza BiH.

Udruženje će djelovati na području: općine Živinice.

Udruženje zastupa i predstavlja: Bašić Ševal, predsjednik Predsjedništva, Hazim Muratović, šef stručne službe i Gadžo Šefik, član Upravnog odbora.

Danom upisa u registar Udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

78/98

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-20/98 od 05. 02. 1998. godine u registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 357, dana 05. 02. 1998. godine upisano je: Udruženje građana N.K. Gračanica-Grin sa sjedištem: Gračanica, Patriotske lige bb.

Skraćeni naziv udruženja je: N.K. Gračanica, Patriotske lige bb.

Osnovni sadržaj djelatnosti Udruženja je:

- okupljanje djece i omladine u cilju aktivnog bavljenja fudbalskim sportom, njegovog razvoja i unapređenja,

- stalno usavršavanje kvaliteta fudbalera vlastitog stručnog kadra,

- organizovanje i sprovođenje različitih fudbalskih natjecanja i sportskih manifestacija u zemlji i inostranstvu,

- organizovanje pune zdravstvene zaštite i stalne kontrole fudbalera.

Udruženje će djelovati na području: općine Gračanica.

Udruženje zastupa i predstavlja: Huskanović Faruk, predsjednik Upravnog odbora.

Danom upisa u registar Udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

79/98

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-25/98 od 05. 02. 1998. godine u registar Udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 358, dana 05. 02. 1998. godine upisano je: Udruženje građana - pčelara "VRLJESAK" Živinice sa sjedištem: Živinice, Ul. oslobođenja br. 18.

Osnovni sadržaj djelatnosti Udruženja je:

- okupljanje građana koji se bave pčelarenjem u cilju međusobnog druženja,

- širenje pčelarstva među građanima posebno među mladom populacijom, stvaranje uzornih pčelinjaka,

- obezbjeđenje pčelarskog alata i pribora kao i zaštitnih sredstava protiv pčelinjih bolesti i parazita, iniciranje sadnje medonosnog bilja i drveća u cilju akcije zaštite prirode čovjekove okoline.

Udruženje će djelovati na području: općine Živinice,

Udruženje zastupa i predstavlja: Musić Husejn, predsjednik Predsjedništva.

Danom upisa u registar Udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

80/98

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-25/98 od 05. 02. 1998. godine u registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 359, dana 05. 02. 1998. godine upisan je: Nogometni klub "RIJEKA" Šerići sa sjedištem u Šerićima.

Skraćeni naziv društva je: N.K. "RIJEKA".

Osnovni sadržaj djelatnosti Udruženja je:

- organizovanje i unapređivanje vrhunskog fudbala kod omladine i odraslih,

- organizovanje i učestvovanje na takmičenjima, kao i drugim sportskim manifestacijama,

- organizovanje na sreću.

Udruženje će djelovati na području: općine Živinice.

Udruženje zastupa i predstavlja: Kamberović Enver, predsjednik.

Danom upisa u registar Udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

81/98

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-22840/97 od 05. 02. 1998. godine u registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 360, dana 05. 02. 1998. godine upisan je: Plivački klub "ZMAJ" sa sjedištem: Tuzla, Hotel "Tuzla".

Skraćeni naziv Udruženja je: PK "ZMAJ" Tuzla.

Osnovni sadržaj djelatnosti Udruženja je:

- razvijanje kvalitetnog vrhunskog plivanja,

- organizovanje škole plivanja za neplivače,

- organizovanje sportskih takmičenja i drugih sportskih manifestacija,

- organizovanje tombola i drugih igara na sreću,

- organizovanje rekreativnih aktivnosti.

Udruženje će djelovati na području: općine Tuzla.

Udruženje zastupa i predstavlja: Jusufović Mirza, predsjednik Predsjedništva.

Danom upisa u registar Udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

82/98

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-22424/97 od 05. 02. 1998. godine u registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 361, dana 05. 02. 1998. godine upisano je: Udruženje tehničke kulture Srebrenik, sa sjedištem: Srebrenik, Dom kulture.

Skraćeni naziv Udruženja je: UTK Srebrenik.

Osnovni sadržaj djelatnosti Udruženja je:

- planiranje izgradnje objekata i prostorija, nabavka opreme, održavanje i korišćenje objekata,

- prostorija i opreme na kojima se realizuju programi tehničke kulture,

- organizacija edukativnih kurseva iz oblasti tehničke kulture,

- učešće ekipa Srebrenika na takmičenjima svih nivoa u oblasti tehničke kulture,

- izdavanje publikacija, biltena, novina i knjiga iz oblasti tehničke kulture,

- organizovanje raznih takmičenja, smotri, akcija, susreta i manifestacija u oblasti tehničke kulture.

Udruženje će djelovati na području: općine Srebrenik.

Udruženje zastupa i predstavlja: Joldić Smajl, predsjednik i Mehmedović Mehmed, predsjednik.

Danom upisa u registar Udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

83/98

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-15/98 od 10. 02. 1998. godine u registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 362, dana 10. 02. 1998. godine upisano je: Lovačko društvo "Jelen" iz Gradačca, sa sjedištem: Gradačac, ul. Ibrahima Kapetanovića b.b.

Osnovni sadržaj djelatnosti Udruženja je:

- zaštita, uzgoj, lov i korišćenje divljači, gazdovanje lovištem, razvoj lovnog turizma, rekreacija,
- planiranje i programiranje razvoja i unapređenja lovstva,
- realizacija lovno-privredne osnove, srednjoročnih i godišnjih planova gazdovanja lovištem,
- zaštita rijetke i ugrožene divljači u lovištu i u tom cilju preduzimanje potrebnih mjera i aktivnosti,
- ustanovljavanje i vođenje katastra lovišta,
- razvijanje lovnog streljaštva,
- organizovanje zabave, lovačkih susreta, kako za članstvo tako i za treća lica,
- organizovanje i sprovođenje propagandne i informativne aktivnosti o lovstvu, zaštiti divljači, prirode i čovjekove okoline.

Udruženje će djelovati na području: općine Gradačac.

Udruženje zastupa i predstavlja: Gromić Fahrudin, predsjednik Predsjedništva, Omeragić Hasib, podpredsjednik Predsjedništva i Novalić Nusret, sekretar Udruženja.

Danom upisa u registar Udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

84/98

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-31/98 od 10. 02. 1998. godine u registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 363, dana 10. 02. 1998. godine upisana je: Organizacija ratnih vojnih invalida općine Doboj-Istok sa sjedištem: Klokotnica bb.

Skraćeni naziv Udruženja je: ORVI Doboj-Istok

Osnovni sadržaj djelatnosti Udruženja je:

- praćenje stanja u oblasti pravnog i socijalnog statusa svojih članova i staranje o pružanju odgovarajućih vidova pomoći,
- iniciranje i učestvovanje u prikupljanju arhivske i historijske građe o pokretu otpora i oslobodilačkoj borbi, obrađivanje edicija i prezentiranje istih javnosti,
- učestvovanje u poslovima koji se odnose na pitanja zapošljavanja, prekvalifikacije, dokvalifikacije i školovanja članstva,
- organizovanje sportskog i kulturnog života za svoje članstvo.

Udruženje će djelovati na području: općine Doboj-Istok.

Udruženje zastupa i predstavlja: Smajić Enver, predsjednik, Subašić Suvad, sekretar i Mašić Mirano, predsjednik.

Danom upisa u registar Udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

85/98

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-28/98 od 10. 02. 1998. godine u registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 364, dana 10. 02. 1998. godine upisano je: Udruženje građana Karate klub "Zmaj od Bosne" Tuzla sa sjedištem: Tuzla, 15. maja - Senjak-kula G.

Skraćeni naziv Udruženja je: Karate klub "Zmaj od Bosne".

Osnovni sadržaj djelatnosti Udruženja je:

- razvoj karate sporta kod djece, omladine i seniora oba spola bez obzira na boju kože, vjersku i etničku pripadnost,
- redovno ocjenjivanje stepena savladanosti karate programa za učenička zvanja i majstorska zvanja,
- savlađivanje programa obuke ekipa kluba u vještinama samoodbrane karatea i drugih borilačkih sportova (džudo, điu-đica i dr.)
- psihološko-pedagoška podrška djeci bez roditelja,
- organizovanje klupskog karate takmičenja i drugih karate takmičenja,
- učestvovanje u karate takmičenjima.

Udruženje će djelovati na području: općine Tuzla

Udruženje zastupa i predstavlja: Hasanović Džemal, predsjednik Udruženja.

Danom upisa u registar Udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

86/98

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-22956/97 od 11. 02. 1998. godine u registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 365, dana 11. 02. 1998. godine upisan je: Savez udruženja građana penzionera Tuzlansko-podrinjskog kantona sa sjedištem: Tuzla, Filipa Kljajića 22.

Skraćeni naziv Udruženja je: Savez UGP TPK.

Osnovni sadržaj djelatnosti Udruženja je:

- organizovanje penzionera radi usklađivanja i ostvarivanja njihovih prava i interesa,
- unapređenje materijalnog položaja penzionera,
- razvijanje solidarnosti i uzajamnosti među penzionerima,
- podsticanje formiranja štedno kreditnih i nabavnapotrošačkih zadruga, kasa uzajamne pomoći i razvijanje drugih vidova štednje i pomaganja penzionerima,
- podsticanje organizovanja klubova penzionera, čitaonica i kulturno umjetničkih i drugih sekcija,

- organizovanje pružanja pomoći članovima Saveza i njihovim porodicama u slučaju smrti ili teške bolesti,

- posredovanje u pružanju pravne pomoći članstvu u ostvarivanju njihovih zakonom utvrdjenih prava.

Udruženje će djelovati na području: Tuzlansko-podrinjskog kantona. Udruženje zastupa i predstavlja: Salihspahić Mirza, predsjednik Saveza.

Danom upisa u registar Udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

87/98

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-6/98 od 12. 02. 1998. godine u registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 366, dana 12. 02. 1998. godine upisano je: Udruženje građana Fudbalski klub "BORAC" Kovači, sa sjedištem u Kovači, Živinice.

Skraćeni naziv Udruženja je: U.G. F.K. "BORAC" Kovači.

Osnovni sadržaj djelatnosti Udruženja je:

- stručno-pedagoški i vaspitni rad sa svim kategorijama igrača,
- razvijanje kvaliteta fudbalskog sporta,
- briga o zdravstvenoj zaštiti članova Kluba,
- rad sa trenerima,
- organizovanje igara na sreću.

Udruženje će djelovati na području: općine Živinice.

Udruženje zastupa i predstavlja: Muminović Čazim, predsjednik Skupštine, Mujić Fikret, predsjednik Upravnog odbora, Fehrić Halid, potpredsjednik Skupštine, Mujagić Mujo, potpredsjednik Upravnog odbora i Fehrić Omer, sekretar.

Danom upisa u registar Udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

88/98

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-2/98 od 11. 02. 1998. godine u registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 367, dana 11. 02. 1998. godine upisano je: Udruženje "Zlatnih ljiljana" općine Živinice, sa sjedištem u Živinicama, Ul. II Krajiška 121.

Osnovni sadržaj djelatnosti Udruženja je:

- učestvovanje u kreiranju i praćenju svih državnih, federalnih, regionalnih i općinskih propisa iz oblasti koje regulišu status i položaj svih kategorija boračke populacije kao i davanje prijedloga, sugestija i mišljenja nadležnim organima za donošenje novih i izmjenu postojećih propisa,
- praćenje ostvarivanja prava svih kategorija boračke populacije vezanih za invalidsku penziju, zdravstvenu zaštitu, blagovremenu isplatu i usklađivanje novčanih primanja i ostvarivanja drugih prava,
- briga o osiguranju i poboljšanju socijalne sigurnosti,
- staranje o obezbjeđivanju životnih namirnica i uslova stanovanja,
- pružanje raznih vidova materijalne pomoći i besplatne zdravstvene zaštite i slično,
- briga o zapošljavanju, prekvalifikaciji, stručnom usavršavanju, dokvalifikaciji i školovanju sposobnih članova uže porodice članova Udruženja,
- briga o djeci šehida i poginulih boraca,
- njegovanje tradicije i kulture bošnjačkog naroda.

Udruženje će djelovati na području: općine Živinice.
Udruženje zastupa i predstavlja: Nišić Sejfo, predsjednik i Tahirović Zahid, potpredsjednik.
Danom upisa u registar Udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

89/98

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-24/98 od 12. 02. 1998. godine u registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 368, dana 12. 02. 1998. godine upisano je: Udruženje građana Šahovski klub "Brčanska Malta" Tuzla, sa sjedištem u Tuzli, Ul. Bulevar armije br. 7.

Skraćeni naziv Udruženja je: UG ŠK "Brčanska Malta" Tuzla.

Osnovni sadržaj djelatnosti Udruženja je:

- organizovanje i sprovođenje šahovskog programa i unapređenje šaha na području općine Tuzla,
- razvoj takmičarskog šaha (ekipnog i pojedinačnog),
- organizovanje šahovskih takmičenja, kurseva, seminara i škola šaha na području općine Tuzla, samostalno ili u saradnji sa drugim šahovskim organizacijama,
- rad na stvaranju materijalnih i drugih uslova radi postizanja vrhunskih rezultata u šahu.

Udruženje će djelovati na području: općine Tuzla.

Udruženje zastupa i predstavlja: Čatić Abdurešad, predsjednik.

Danom upisa u registar Udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

90/98

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-22955/97 od 11. 02. 1998. godine u registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 369, dana 11. 02. 1998. godine upisan je: Savez za sport i rekreaciju invalida Tuzlansko-podrinjskog kantona, sa sjedištem u Tuzli, Titova 10/3.

Skraćeni naziv Udruženja je: UG-SSRI TPK.

Osnovni sadržaj djelatnosti Udruženja je:

- razvoj i organizovanje sportsko-rekreativnih aktivnosti invalida na području Kantona,
- organizovanje savjetovanja, simpozijuma, okruglih stolova, zborovanja i sličnih oblika okupljanja invalida na kantonalskom, a u dogovoru i na nivou pojedinih općina,
- predlaganje ustanovljavanja sistema zdravstvene zaštite invalida, posebno sistema psihofizičke rehabilitacije invalida na nivou Kantona,
- vršenje i objedinjavanje i drugih djelatnosti koje mu povjere općinska udruženja i drugi organi i organizacije koje spadaju u oblast rekreacije i rehabilitacije invalida.

Udruženje će djelovati na području: Tuzlansko-podrinjskog kantona.

Udruženje zastupa i predstavlja: Odošahić Husein, predsjednik i Hasić Mirsad, potpredsjednik Udruženja.

Danom upisa u registar Udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

91/98

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213- 233/98 od 13. 02.1998. godine u registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 370, dana 13. 02. 1998. godine upisan je: Fudbalski klub "Memići", sa sjedištem: Memići, opština Kalesija.

Skraćeni naziv Udruženja je: FK "Memići".

Osnovni sadržaj djelatnosti Udruženja je:

- okupljanje djece, omladine i građana u cilju aktivnog bavljenja fudbalskog sporta,
- učestvovanje na takmičenjima,
- rad na školovanju vlastitog stručnog kadra,
- podizanje sportskih objekata i drugih objekata radi obezbjeđivanja što optimalnijih uslova za rad kluba,
- organizovanje igara na sreću.

Udruženje će djelovati na području: općine Kalesija.

Udruženje zastupa i predstavlja: Šemso Mehmedović, predsjednik i Ibro Hamzić, zamjenik predsjednika.

Danom upisa u registar Udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

92/98

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-26/98 od 13. 02. 1998. godine u registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 371, dana 13. 02. 1998. godine upisano je: Udruženje građana penzionera Kalesija, sa sjedištem u Kalesiji, Ul. Patriotske lige br. 11.

Skraćeni naziv Udruženja je: UGP-a Kalesija.

Osnovni sadržaj djelatnosti Udruženja je:

- organizovanje građana penzionera i njihovo udruživanje radi ostvarivanja njihovih prava i usklađivanja zajedničkih interesa,
- prevazilaženje ratom nastalih teškoća socijalne ugroženosti i unapređenje materijalnog položaja građana penzionera,
- razvijanje solidarnosti i uzajamnosti među građanima penzionerima,
- podsticanje formiranja nabavno potrošačkih zadruga u cilju zaštite standarda penzionera i snabdjevanje životnim namirnicama pod povoljnijim uslovima,
- organizovanje pružanja pomoći članovima Udruženja građana penzionera i njihovim porodicama u slučaju smrti ili teške bolesti,
- posredovanje u pružanju pravne pomoći članovima udruženja u ostvarivanju njihovih zakonom utvrđenih prava,
- organizovanje kulturno-umjetničkih djelatnosti, odmora, oporavka, izleta i drugih aktivnosti.

Udruženje će djelovati na području: općine Kalesija

Udruženje zastupa i predstavlja: Hamzić Salih, predsjednik i Mujkanović Hasan, zamjenik predsjednika.

Danom upisa u registar Udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

93/98

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-22302/97 od 16. 02. 1998. godine u registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 372, dana 16. 02. 1998. godine upisan je: Udruženje građana penzionera općine Gračanica, sa sjedištem u Gračanici, Skver br. 4.

Skraćeni naziv Udruženja je: UGP Gračanica.

Osnovni sadržaj djelatnosti Udruženja je:

- organizovanje građana penzionera i njihovo udruživanje radi ostvarivanja njihovih prava i usklađivanja zajedničkih interesa,
- prevazilaženje ratom nastalih teškoća socijalne ugroženosti i unapređenje materijalnog položaja građana penzionera,
- razvijanje solidarnosti i uzajamnosti među građanima penzionerima,
- izgrađivanje i ostvarivanje socijalne politike u interesu građana penzionera,
- organizovanje pružanja pomoći članovima Udruženja građana penzionera i njihovim porodicama u slučaju smrti ili teške bolesti,
- organizovanje kulturno-umjetničkih djelatnosti, odmora, oporavka, izleta i drugih aktivnosti.

Udruženje će djelovati na području: općine Gračanica.

Udruženje zastupa i predstavlja: Gazibegović Alija, predsjednik Predsjedništva, Junuzović Hajrudin, član Predsjedništva i Mostarić Alija, član Predsjedništva.

Danom upisa u registar Udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

94/98

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-21855/97 od 17. 02. 1998. godine u registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 373, dana 17. 02. 1998. godine upisano je: Udruženje boraca narodnooslobodilačkog antifašističkog rata 1941-1945. Srebrenik, sa sjedištem u Srebreniku, Maršala Tita bb.

Skraćeni naziv Udruženja je: UBNOAR Srebrenik.

Osnovni sadržaj djelatnosti Udruženja je:

- podsticanje i organizovanje obilježavanja značajnih događaja i sjećanja na borbu NOAR-a 1941-1945. godine, odbranu i širenje istine o NOB 1941-1945. godine,
- podsticanje i organizovanje aktivnosti građana i drugih subjekata društva na zaštitu i održavanju spomenika, spomen-obilježja, muzejskih eksponata i arhivske istorijske građe o NOB-u 1941-1945,
- iniciranje, učestvovanje i čuvanje arhivske i historijske građe o pokretu otpora oslobodilačkoj borbi, njihovo obrađivanje i prezentiranje javnosti,
- prikupljanje podataka i vođenje evidencije o svom članstvu neophodnih za izvršavanje poslova iz djelokruga rada organa Udruženja utvrđenih Statutom,

- vođenje evidencije, dodjeljivanje stanova izgrađenih iz namjenskih sredstava za rješavanje stambenih problema boraca NOAR 1941-1945., zaštita i čuvanje stanova i druge nepokretne i pokretne imovine Udruženja boraca NOAR u općini,

- vršenje određenih humanitarnih djelatnosti od interesa za borce NOAR-a 1941-1945.

Udruženje će djelovati na području: općine Srebrenik.

Udruženje zastupa i predstavlja: Bajraktarević Bego, predsjednik, Salihović Bego i Nurkić Hasan, članovi Predsjedništva Udruženja.

Danom upisa u registar Udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

95/98

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-19/98 od 18. 02. 1998. godine u registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 374, dana 18. 02. 1998. godine upisano je: Udruženje građanki "SUMEJA", sa sjedištem: Živinice, Tuzlanskog odreda, blok III.

Skraćeni naziv udruženja je: UG "SUMEJA" Živinice.

Osnovni sadržaj djelatnosti Udruženja je:

- reafirmacija porodice kao temeljne institucije u društvu,
- jačanje istinskih, humanih i demokratskih odnosa među ljudima,
- pomoć žrtvama rata: prognanicima, silovanim ženama, porodicama i djeci šehida, ranjenicima i invalidima,
- usmjeravanje energije žena za rad u društveno korisnim aktivnostima,

- osnivanje agencije za intelektualne usluge u okviru koje će se vršiti usluge obuke na računarima, kursevi stranih jezika, za samostalne knjigovode i slično,

- organizovanje radionice u okviru Udruženja,

- organizovanje dječijih igraonica za predškolsku djecu,

- organizovanje dječijih i omladinskih klubova.

Udruženje će djelovati na području: općine Živinice.

Udruženje zastupa i predstavlja: Mevlida Jagodić, predsjednik Upravnog odbora.

Danom upisa u registar Udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

96/98

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-22/98 od 18. 02. 1998. godine u registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 375, dana 18. 02. 1998. godine upisan je: Odbojkaški klub "Zmaj od Bosne" Tuzla, sa sjedištem u Tuzli, Univerzitetska br. 6.

Skraćeni naziv Udruženja je: O.K. "Zmaj od Bosne" Tuzla.

Osnovni sadržaj djelatnosti Udruženja je:

- okupljanje pionira, omladine i odraslih radi bavljenja odbojkaškim sportom,

- stalno usavršavanje kvaliteta odbojkašica, te usavršavanje vlastitog stručno-pedagoškog kadra,

- organizovanje i provođenje različitih odbojkaških takmičenja,

- sudjelovanje u odbojkaškim natjecanjima prijateljskog i službenog karaktera kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Udruženje će djelovati na području: Tuzlansko-podrinjskog kantona.

Udruženje zastupa i predstavlja: Fatić Alija, predsjednik.

Danom upisa u registar Udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

97/98

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-40/98 od 23. 02. 1998. godine u registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 376, dana 23. 02. 1998. godine upisano je: Udruženje građana penzionera općine Teočak, sa sjedištem u Teočaku - Centar.

Osnovni sadržaj djelatnosti Udruženja je:

- organizovanje građana penzionera i njihovo udruživanje radi ostvarivanja njihovih prava i usklađivanja zajedničkih interesa,

- prevazilaženje ratom nastalih teškoća socijalne ugroženosti i unapređenje materijalnog položaja građana penzionera,

- razvijanje solidarnosti i uzajamnosti među građanima penzionerima,

- podsticanje formiranja nabavno potrošačkih zadruaga u cilju zaštite standarda penzionera i snabdijevanje životnim namirnicama pod povoljnim uslovima,

- organizovanje pružanja pomoći članovima udruženja građana penzionera i njihovim porodicama u slučaju smrti ili teške bolesti,
- organizovanje kulturno-umjetničke djelatnosti, odmora, oporavka, izleta i drugih aktivnosti.

Udruženje će djelovati na području: općine Teočak.

Udruženje zastupa i predstavlja: Krezić Adem, predsjednik Udruženja.

Danom upisa u registar Udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

98/98

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-49/98 od 05. 03. 1998. godine u registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 378, dana 25. 02. 1998. godine upisan je: Kantonalni nogometni savez, sa sjedištem u Tuzli, Ul. Bosna Srebrena bb KSC "Mejdan".

Skraćeni naziv udruženja je: NS TPK.

Osnovni sadržaj djelatnosti Udruženja je:

- razvoj i unapređenje nogometnog sporta i postizanje vrhunskih dostignuća u nogometnom sportu,

- stvaranje materijalnih i stručnih uslova za omasovljavanje i unapređenje nogometnog sporta i ostvarivanje sportskih rezultata na amaterskim osnovama,

- razvoj nogometnih organizacija i nogometnog sporta uopšte,

- unapređivanje sistema takmičenja,

- obrazovanje stručnih kadrova,

- utvrđivanje osnova stalnog sistema takmičenja na teritoriji saveza

i staranje o pravilnom i organizovanom izvodenju takmičenja,

- izdavanje službenog glasila "Bilten".

Udruženje će djelovati na području: Tuzlansko-podrinjskog kantona.

Udruženje zastupa i predstavlja: Bačić Bajro, predsjednik Skupštine i Izvršnog odbora.

Danom upisa u registar Udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

99/98

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-7/98 od 27. 02. 1998. godine u registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 379, dana 27. 02. 1998. godine upisan je: Invalidsko-odbojkaški klub "15. maj" Tuzla sa sjedištem u Tuzli, Stari grad 1.

Skraćeni naziv Udruženja je: IOK "15. maj" Tuzla.

Osnovni sadržaj djelatnosti Udruženja je:

- da kroz tjelesno vaspitanje i obrazovanje, sportske treninge i sportska takmičenja uključujući što veći broj invalida,

- da podstiče i razvija sportski duh i sve oblike jačanja drugarstva, saradnje, samopouzdanja i solidarnosti među invalidima,

- da organizuje trenazni i takmičarski proces u okviru sportskog kluba i učestvovanja na regionalnim, republičkim i međunarodnim takmičenjima svojih članova,

- da putem rehabilitacionih, zdravstvenih, socijalnih i drugih ustanova doprinosi saniranju zdravstvenih i socijalnih problema svojih članova,

- da organizuje i učestvuje na sportskim takmičenjima.

Udruženje će djelovati na području: općine Tuzla.

Udruženje zastupa i predstavlja: Asoli Murat, predsjednik i Junuzović Dževad, potpredsjednik.

Danom upisa u registar Udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

100/98

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-39/98 od 03. 03. 1998. godine u registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 380, dana 03. 03. 1998. godine upisano je: Udruženje građana Klub borilačkih sportova "Lokomotiva" Brčko, sa sjedištem u G. Rahić bb.

Skraćeni naziv Udruženja je: UG KBS "Lokomotiva" Brčko.

Osnovni sadržaj djelatnosti Udruženja je:

- okupljanje i osposobljavanje mladih u borilačkim sportovima i to: boksu, karateu, fool contactu, kick boksu i drugi sportovi borilačkih vještina, sve u cilju zajedničkog djelovanja i postizanja vrhunskih rezultata u navedenim disciplinama kao i masovnosti u radu počev od pionira,

- rad na vaspitanju mladih, razvijanje sportske solidarnosti i razvijanje odbrambenih sposobnosti svojih članova.

Udruženje će djelovati na području: Tuzlansko-podrinjskog kantona.
Udruženje zastupa i predstavlja: Kablarević Dževad, predsjednik
Predsjedništva kluba i Ramadani Nešad, zamjenik predsjednika.

Danom upisa u registar Udruženje stiče svojstvo pravnog lica.
101/98

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-41/98 od 03. 03. 1998. godine u registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 381, dana 03. 03. 1998. godine upisano je: Udruženje građana Klub borilačkih sportova "Banovići", sa sjedištem u Banovićima, Ul. branilaca br. 27.

Skraćeni naziv Udruženja je: "UG KBS" Banovići.

Osnovni sadržaj djelatnosti Udruženja je:

- okupljanje i osposobljavanje mladih u borilačkim sportovima i to: boksu, fool contactu, kick boksu i ritmičkim igrama-plesovima, sve u cilju zajedničkog djelovanja i postizanja vrhunskih rezultata u navedenim disciplinama kao i masovnosti u radu počev od pionira, juniora i seniora,
- rad na vaspitavanju mladih, razvijanje sportske solidarnosti i razvijanje odbrambenih sposobnosti svojih članova.

Udruženje će djelovati na području: općine Banovići.

Udruženje zastupa i predstavlja: Bahrija Kudumović, predsjednik
Predsjedništva.

Danom upisa u registar Udruženje stiče svojstvo pravnog lica.
102/98

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-29/98 od 03. 03. 1998. godine u registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 382, dana 03. 03. 1998. godine upisan je: Atletski klub invalida "Sport Projekt" Tuzla, sa sjedištem u Tuzli, Stari grad 1.

Skraćeni naziv Udruženja je: AKI "Sport Projekt" Tuzla,

Osnovni sadržaj djelatnosti Udruženja je:

- da kroz tjelesno vaspitanje i obrazovanje, sportske treninge i sportska takmičenja uključujući što veći broj invalida,
- da organizuju trenazni i takmičarski proces u okviru sportskog kluba i učestvovanje na regionalnim, republičkim i međunarodnim takmičenjima svojih članova,
- da putem rehabilitacionih, zdravstvenih, socijalnih i drugih ustanova doprinosi saniranju zdravstvenih i socijalnih problema svojih članova,
- da organizuje i učestvuje na sportskim takmičenjima.

Udruženje će djelovati na području: općine Tuzla.

Udruženje zastupa i predstavlja: Hot Salih, predsjednik, Ključić
Hamid, potpredsjednik i Sakić Sadik, sekretar Udruženja.

Danom upisa u registar Udruženje stiče svojstvo pravnog lica.
103/98

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-36/98 od 03. 03. 1998. godine u registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 383, dana 03. 03. 1998. godine upisan je: Nogometni klub "Crni vukovi" Vukovije D., sa sjedištem: Vukovije Donje, općina Kalesija.

Skraćeni naziv Udruženja je: N.K. "Crni vukovi" Vukovije D.

Osnovni sadržaj djelatnosti Udruženja je:

- okupljanje djece, omladine i građana u cilju aktivnog bavljenja nogometnim sportom,
- rad na pravilnom, sportskom i moralnom vaspitanju članstva i razvoju patriotizma,
- razvijanju kod nogometaša osjećaja da je čast i dužnost svakog nogometaša sudjelovanje u svim reprezentativnim selekcijama u koje bude izabran.

Udruženje će djelovati na području: općine Kalesija.

Udruženje zastupa i predstavlja: Refik Brđanović, predsjednik i
Husejin Imamović, zamjenik predsjednika.

Danom upisa u registar Udruženje stiče svojstvo pravnog lica.
104/98

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-32/98 od 09. 03. 1998. godine u registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 388, dana 09. 03. 1998. godine upisan je: Nogometni klub "OLMA-INŽENJERING" Bjelave, Srebrenik, sa sjedištem u Bjelavama bb, Srebrenik.

Udruženje će djelovati na području: općine Kalesija.

Udruženje zastupa i predstavlja: Poljaković Osman, predsjednik i
Kamerić Mumin, potpredsjednik.

Danom upisa u registar Udruženje stiče svojstvo pravnog lica.
105/98

Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 385, dana 05. 03. 1998. godine upisana je: Organizacija demobilisanih boraca - Kalesija, sa sjedištem u Kalesiji, Patriotske lige bb.

Skraćeni naziv Udruženja je: ODB - Kalesija.

Osnovni sadržaj djelatnosti Udruženja je:

- permanentna briga o materijalnom i socijalnom položaju porodica šehida i poginulih boraca, RM, kao i svih drugih boraca i članova njihovih porodica,
- organizovanje naučnih skupova i drugih predavanja na temu osnivanja i organizovanja Armije BiH,
- skupljanje rukopisa i drugih dokumenata, te štampanje knjige o životu i radu članova "Boračke organizacije".

Udruženje će djelovati na području: općine Kalesija.

Udruženje zastupa i predstavlja: Poljaković Osman, predsjednik i
Kamerić Mumin, potpredsjednik.

Danom upisa u registar Udruženje stiče svojstvo pravnog lica.
105/98

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-51/98 od 05. 03. 1998. godine u registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 386, dana 05. 03. 1998. godine upisan je: "EKOLOGIUM" Društvo za zaštitu i unapređenje čovjekove sredine Gračanica, sa sjedištem u Gračanici, Adema Alića bb.

Skraćeni naziv Udruženja je: "EKOLOGIUM" Gračanica.

Osnovni sadržaj djelatnosti Udruženja je:

- borba protiv svih vidova zagađenja vode, zraka i tla,
- očuvanje prirodnih i drugih ljepota općine Gračanica i šire,
- zaštita i očuvanje ugroženih biljnih i životinjskih vrsta,
- borba protiv svih vidova estetskog i zvučnog zagađivanja sredine,
- stalni rad na ekološkoj edukaciji stanovništva, a sve u cilju podizanja opće ekološke svijesti.

Udruženje će djelovati na području: Tuzlansko-podrinjskog kantona.

Udruženje zastupa i predstavlja: Kemal Helić, predsjednik Upravnog odbora, Besim Duraković, potpredsjednik Upravnog odbora, Jasna Bričić, sekretar i Sead Čaušević, predsjednik Skupštine.

Danom upisa u registar Udruženje stiče svojstvo pravnog lica.
106/98

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-22345/97 od 07. 03. 1998. godine u registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 387, dana 07. 03. 1998. godine upisano je: Bošnjačko društvo "Merhamet - Janja", sa sjedištem u Tuzli, Malkoćeva 5.

Skraćeni naziv Udruženja je: BD "Merhamet - Janja".

Osnovni sadržaj djelatnosti Udruženja je:

- prikupljanje materijalno-finanjskih sredstava, kao i drugih sredstava za zbrinjavanje prognanih i izbjeglih lica, porodica boraca, šehida, ranjenika i invalida, socijalno ugroženih i drugih lica, te zadovoljenje i drugih potreba građana,
- uključivanje u akciju materijalnog pomaganja i zbrinjavanja nastradalih od elementarnih nepogoda ili iz drugih razloga, pružanje neposredne psiho-socijalne i materijalne pomoći i podrške samohranim majkama, djeci bez roditeljskog staranja, hroničnim bolesnicima i ranjenicima, invalidima, starim licima i djeci,
- briga o zapošljavanju nezbrinutih za rad sposobnih lica, kroz iznalazanje mogućnosti za njihovo radno angažovanje,
- pružanje materijalne i druge pomoći za stipendiranje darovitih studenata i učenika, koji nemaju uslova za školovanje.

Udruženje će djelovati na području: Tuzlansko-podrinjskog kantona.

Udruženje zastupa i predstavlja: Gradašević Salkan, predsjednik Skupštine, Bačevac Zuhdija, sekretar Skupštine i Sadiković Fahrudin, predsjednik Upravnog odbora.

Danom upisa u registar Udruženje stiče svojstvo pravnog lica.
107/98

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-32/98 od 09. 03. 1998. godine u registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 388, dana 09. 03. 1998. godine upisan je: Nogometni klub "OLMA-INŽENJERING" Bjelave, Srebrenik, sa sjedištem u Bjelavama bb, Srebrenik.

Udruženje će djelovati na području: općine Kalesija.

Udruženje zastupa i predstavlja: Refik Brđanović, predsjednik i
Husejin Imamović, zamjenik predsjednika.

Danom upisa u registar Udruženje stiče svojstvo pravnog lica.
104/98

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-33/98 od 05. 03. 1998. godine u registar udruženja građana

Skraćeni naziv Udruženja je: N.K. "OLMA" Bjelave, Srebrenik.
 Osnovni sadržaj djelatnosti Udruženja je:
 - okupljanje mladih radi razvijanja fudbalskog sporta,
 - učešće u takmičenju koje organizuju nogometni savezi,
 - omasovljavanje sporta radi podizanja općeg nivoa fizičkog i sportskog odgoja stanovništva,
 - vaspitni i stručni rad sa članovima Udruženja.
 Udruženje će djelovati na području: Tuzlansko-podrinjskog kantona.
 Udruženje zastupa i predstavlja: Osmanović Sead, predsjednik Upravnog odbora.
 Danom upisa u registar Udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

108/98

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-52/98 od 05. 03. 1998. godine u registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 389, dana 05. 03. 1998. godine upisano je: Udruženje građana pčelara "PROPOLIS" Banovići, sa sjedištem u Banovićima, ul. Božička Banovića br. 8.

Skraćeni naziv Udruženja je: UGP "PROPOLIS" Banovići.
 Osnovni sadržaj djelatnosti Udruženja je:
 - udruživanje što većeg broja pčelara,
 - razvoj potrebne proizvodnje u oblasti pčelarstva,
 - rad na sadnji medonosnog bilja i drveća u cilju poboljšanja pčelinje paše,
 - razvijanje selekcionarstva u razvoju pčelinjih društava i pčelinjeg fonda,
 - vršenje nabavke i prodaje repromaterijala u pčelarstvu, pčelarskog pribora, otkup i prodaju proizvoda od pčela,
 - organizovanje pčelarskih kurseva i tečajeva, teoretskih i praktičnih predavanja u svrhu unapređivanja pčelarstva,
 - preduzimanje mjera na suzbijanju pčelinjih bolesti naročito zaraznih, te zaštitu pčela od štetoina,
 Udruženje će djelovati na području: općine Banovići.
 Udruženje zastupa i predstavlja: Skaljic Zet, predsjednik i Dostović Rasim, potpredsjednik.
 Danom upisa u registar Udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

109/98

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-56/98 od 10. 03. 1998. godine u registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 390, dana 10. 03. 1998. godine upisano je: Udruženje građana za povratak u općinu Doboj, sa sjedištem u općini Doboj Istok, Klokotnica.
 Osnovni sadržaj djelatnosti Udruženja je:
 - pružanje humanitarne pomoći porodicama šehida teško ranjenih, te licima nesposobnim za rad, kada isti izraze želju za povratak u općinu Doboj,
 - briga o zapošljavanju nezbrinutih, a za rad sposobnih lica,
 - organizovanje raznih tečajeva za sticanje kvalifikacija nekvalfikovanih lica,
 - stipendiranje darovitih daka i studenata lošeg imovinskog stanja,
 - učestvovanje na zbrinjavanju napuštene djece, osnivanje pogodnih domova za smještaj i odgoj djece bez roditelja i sl.,
 - organizovanje seminara, predavanja i drugih pogodnih načina radi širenja socijalne svijesti i etičkih normi ponašanja.
 Udruženje će djelovati na području: Tuzlansko-podrinjskog kantona.
 Udruženje zastupa i predstavlja: Ahmić Edin, predsjednik Udruženja, Halilović Rabija, predsjednik Upravnog odbora i Husaković Mehmed, predsjednik Skupštine.
 Danom upisa u registar Udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

110/98

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-54/98 od 11. 03. 1998. godine u registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 391, dana 11. 03. 1998. godine upisan je: Sportski klub slijepih građana "LUJ BRAJ" Lukavac, sa sjedištem u Lukavcu, Trg grada Bremana 1.
 Skraćeni naziv Udruženja je: SKSG "Luj Braj" Lukavac.
 Osnovni sadržaj djelatnosti Udruženja je:

- okupljanje slijepih i drugih građana radi bavljenja sportom, rekreacijom i šahom,
 - vršenje stručnih priprema slijepih za bavljenje sportsko-šahovskim i rekreativnim aktivnostima,
 - organizovanje svih oblika sportskih takmičenja i rekreacije u kojima slijepi mogu da učestvuju,
 - organizovanje stručnih predavanja i seminara iz oblasti sporta i rekreacije,
 - organizovanje igara na sreću (tombola, zabavne video igre).
 Udruženje će djelovati na području: općine Lukavac.
 Udruženje zastupa i predstavlja: Sakib Arapčić, predsjednik i Mustafa Bajrić, sekretar.
 Danom upisa u registar Udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

111/98

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-38/98 od 16. 03. 1998. godine u registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 392, dana 16. 03. 1998. godine upisano je: Organizacija ratnih vojnih invalida Kalesija, sa sjedištem u Kalesiji.

Skraćeni naziv Udruženja je: ORVI Kalesija.
 Osnovni sadržaj djelatnosti Udruženja je:
 - ostvarivanje prava RVI-a,
 - rješavanje statusnih pitanja RVI-a,
 - pomoć u materijalnom, stambenom i zdravstvenom zbrinjavanju RVI,
 - nabavka ortopedskih pomagala za RVI-e,
 - zapošljavanje RVI-a, prekvalifikacija i doškolovanje RVI-a,
 - organizacija sportskog i kulturnog života za svoje članstvo.
 Udruženje će djelovati na području općine Kalesija.
 Udruženje zastupa i predstavlja: Barčić Ramiz, predsjednik i Islamović Rasim, potpredsjednik Udruženja.
 Danom upisa u registar Udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

112/98

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213- 44/98 od 17. 03. 1998. godine u registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 393, dana 17. 03. 1998. godine upisan je: Fudbalski savez općine Kalesija, sa sjedištem u Kalesiji, Patriotske lige bb.

Skraćeni naziv Udruženja je: FSO Kalesija.
 Osnovni sadržaj djelatnosti Udruženja je:
 - utvrđivanje mišljenja, prijedloga inicijativa u vezi sa donošenjem i ostvarenjem društveno-ekonomskog razvoja općine na osnovama njihovih interesa utiče na razvoj fudbalskog sporta i fizičke kulture na području općine.
 - učestvovanje u utvrđivanju prijedloga za raspodjelu sredstava iz prihoda općine namjenjenih za finansiranje potreba i interesa Udruženja određenih Zakonom o fizičkoj kulturi i sportu,
 - zdravstvena zaštita i osiguranje fudbalera i drugih učesnika u sportu i fizičkoj kulturi,
 - utvrđivanje sistema takmičenja općine, te donošenje stavova, prijedloga i mišljenja o sistemu takmičenja na nivou Kantona,
 - organizovanje sportskih priredbi i manifestacija od značaja za općinu,
 - organizovanje igara na sreću.
 Udruženje će djelovati na području: općine Kalesija.
 Udruženje zastupa i predstavlja: Hasan Džafić, predsjednik i Muhamed Avdić, zamjenik predsjednika.
 Danom upisa u registar Udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

113/98

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-22019/97 od 19. 03. 1998. godine u registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 394, dana 19. 03. 1998. godine upisan je: Bokserski klub "Sloboda", sa sjedištem u Tuzli, Partizanska 2.

Skraćeni naziv Udruženja je: B.K. "Sloboda".
 Osnovni sadržaj djelatnosti Udruženja je:
 - razvijanje, omasovljavanje i unapređivanje bokserskog sporta,

- učestvovanje u svim vidovima takmičenja,
- organizovanje stručnog rada za sve selekcije u Udruženju,
- obezbjeđenje neophodnih uslova za stručni i vaspitno-pedagoški rad u okviru Udruženja.

Udruženje će djelovati na području: općine Tuzla

Udruženje zastupa i predstavlja: Ekrem Šehović, predsjednik, Aziz Kalajdžić, direktor, Muhamed Hadžihrustić, sekretar i Miloš Todorović, trener.

Danom upisa u registar Udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

114/98

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-57/98 od 19. 03. 1998. godine u registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 395, dana 19. 03. 1998. godine upisano je: Bošnjačko kulturno-umjetničko društvo "DADO ALIĆ" Miričina, sa sjedištem u Miričini, općina Gračanica.

Skraćeni naziv Udruženja je: BKUD "Dado Alić" Miričina.

Osnovni sadržaj djelatnosti Udruženja je:

- očuvanje tradicije folklornog i kulturnog života naroda Bosne i Hercegovine.

Udruženje će djelovati na području: Tuzlansko-podrinjskog kantona.

Udruženje zastupa i predstavlja: Alić Hajrudin, predsjednik Udruženja.

Danom upisa u registar Udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

115/98

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-22716/97 od 23. 03. 1998. godine u registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 396, dana 23. 03. 1998. godine upisan je: Nogometni klub "Toplice" Gornja Lukavica, sa sjedištem u Gornjoj Lukavici, Živinice.

Skraćeni naziv udruženja je: NK "Toplice"

Osnovni sadržaj djelatnosti Udruženja je:

- okupljanje građana, naročito mladih radi: druženja, zbližavanja, priprema takmičenja, razvoja fizičke kulture, takmičenja na utakmicama, organizovanja utakmica i sl.

Udruženje će djelovati na području: općine Živinice

Udruženje zastupa i predstavlja: Halilović Jusuf, predsjednik Predsjedništva, Selić Salih, zamjenik, Zehinović Fadil, zamjenik i Tursunović Hidajet, sekretar.

Danom upisa u registar Udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

116/98

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-61198 od 23. 03. 1998. godine u registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 397, dana 23. 03. 1998. godine upisan je: Sportski klub slijepih i slabovidnih općine Živinice, sa sjedištem: Živinice, Ul. Tuzlanskog odreda blok III.

Osnovni sadržaj djelatnosti Udruženja je:

- okupljanje slijepih, slabovidnih i drugih građana,
- organizovanje sportskih, rekreativnih i šahovskih aktivnosti,
- organizovanje svih oblika takmičenja i rekreacije za slijepe i slabovidne,
- organizovanje predavanja, seminara o potrebi za sportom, šahom i rekreacijom,
- organizovanje svih vrsta igara na sreću.

Udruženje će djelovati na području: Tuzlansko-podrinjskog kantona.

Udruženje zastupa i predstavlja: Kulić Stjepan, predsjednik Kluba i Jahić Mevludin, sekretar.

Danom upisa u registar Udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

117/98

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-35/98 od 25. 03. 1998. godine u registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu 1, pod rednim brojem 398, dana 25. 03. 1998. godine upisano je: Udruženje građana kuglaški klub "RUDAR" Banovići, sa sjedištem u Banovićima, Božička Banovića br. 2.

Skraćeni naziv Udruženja je: K.K. "Rudar" Banovići

Osnovni sadržaj djelatnosti Udruženja je:

- ostvarivanje sportskih rezultata u kuglaškom sportu,
- osposobljavanje stručnog kadra za rad sa sportistima,
- rad sa omladinskim i dječijim selekcijama,
- predstavljanje i afirmacija društvenih, privrednih, kulturnih, sportskih i drugih vrijednosti sredine u kojoj je Udruženje osnovano,
- organizovanje igara na sreću.

Udruženje će djelovati na području: općine Banovići.

Udruženje zastupa i predstavlja: Gutić Muhamed, predsjednik i Halilović Mehmed, sekretar.

Danom upisa u registar Udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

118/98

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-21628/98 od 25. 03. 1998. godine u registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 399, dana 25. 03. 1998. godine upisano je: Udruženja građana šahovski klub "Konjuh", sa sjedištem: Kladanj, Vatrogasni dom.

Skraćeni naziv Udruženja je: Š.K. "Konjuh".

Osnovni sadržaj djelatnosti Udruženja je:

- okupljanje djece, omladine i odraslih građana u cilju aktivnog bavljenja šahovskim sportom i podizanju njegovog kvaliteta,
- podizanje zdravstvene i radne sposobnosti svog članstva i ostvarenje što boljih takmičarskih rezultata,
- stvaranje i proširenje materijalne osnove bavljenja šahovskim sportom,
- učestvovanje u takmičenjima prvenstvenog i prijateljskog karaktera u zemlji i inostranstvu,
- usavršavanje i školovanje sopstvenog stručnog kadra,
- okupljanje i obučavanje mladih generacija u šahu,
- organizovanje igara na sreću.

Udruženje će djelovati na području: općine Kladanj.

Udruženje zastupa i predstavlja: Rustemović Ferid, predsjednik i Čamdžić Senad, potpredsjednik.

Danom upisa u registar Udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

119/98

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-58/98 od 26. 03. 1998. godine u registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 400, dana 26. 03. 1998. godine upisan je: Odbojkaški klub "Lukavac", sa sjedištem: Lukavac, sala Mješovite srednje elektro-mašinske škole.

Osnovni sadržaj djelatnosti Udruženja je:

- stručno pedagoški i vaspitni rad,
- razvijanje vrhunskog odbojkaškog sporta,
- briga o zdravstvenoj zaštiti članova,
- rad sa trenerom.

Udruženje će djelovati na području: općine Lukavac.

Udruženje zastupa i predstavlja: Ešef Imširović, predsjednik Skupštine i Denijal Fajić, predsjednik Upravnog odbora.

Danom upisa u registar Udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

120/98

**“Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona”,
broj: 6/98 od 7. jula/srpnja 1998. godine**

SADRŽAJ

SKUPŠTINA KANTONA

| | | | |
|--|------------|--|------------|
| 720. Zakon o lokalnoj samoupravi | 209 | 734. Odluka o davanju suglasnosti na imenovanje direktora D.D. “Transturist” Tuzla | |
| 720. Zakon o lokalnoj samoupravi (hrvatski jezik) | 221 | 735. Rješenje o imenovanju Upravnog odbora D.D. “Grafičar” Tuzla (bosanski i hrvatski jezik) | 117 147 |
| 721. Zakon o zaštiti okoliše | | 736. Rješenje o imenovanju Upravnog odbora D.D. “Tehnika” Lukavac (bosanski i hrvatski jezik) | 178 |
| 721. Zakon o zaštiti okoliša | | 737. Rješenje o imenovanju Upravnog odbora D.D. “Majevica” Srebrenik (bosanski i hrvatski jezik) | 178 178 |
| 722. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javnog preduzeća “Međunarodni aerodrom Tuzla” Tuzla | 233 | 738. Rješenje o imenovanju Upravnog odbora “Ingram” Srebrenik (bosanski i hrvatski jezik) | 178 |
| 722. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnutku Javnog poduzeća “Međunarodni aerodrom Tuzla” Tuzla | 233 | 739. Rješenje o imenovanju Upravnog odbora D.D. “Tehnopromet” Tuzla (bosanski i hrvatski jezik) | 178 |
| 723. Odluka o imenovanju zamjenika Općinskog tužioca u Živinicama | 233 | 740. Rješenje o imenovanju Upravnog odbora D.O.O. “Tuzla-Kvarc” Tuzla (bosanski i hrvatski jezik) | 179 |
| 723. Odluka o imenovanju zamjenika Općinskog tužitelja u Živinicama | 234 | 741. Rješenje o imenovanju Upravnog odbora T.P. “Lukavactrans” Lukavac (bosanski i hrvatski jezik) | |
| 724. Odluka o imenovanju zamjenika Općinskog tužioca u Tuzli | 234 | 742. Rješenje o postavljenju članova Kantonalnog štaba civilne zaštite | 179 |
| 724. Odluka o imenovanju zamjenika Općinskog tužitelja u Tuzli | 234 | 742. Rješenje o postavljenju članova Županijskog štaba civilne zaštite | 179 |
| 725. Odluka o imenovanju Nadzornog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju | | 743. Rješenje o razrješenju dosadašnjeg i imenovanju novog predsjednika Upravnog odbora D.D. “Tuzlaputevi” Tuzla (bosanski i hrvatski jezik) | 179 |
| 725. Odluka o imenovanju Nadzornog odbora Županijske agencije za privatizaciju | 234 235 | | |

VLADA KANTONA

| | | | |
|--|------------|---|------------|
| | 236 | OGLASNI DIO | 180 |
| 726. Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje direktora D.O.O. “Dalekovodmontaža” Tuzla | 237 | 73. Oglas o upisu građana u registar udruženja “Udruženje građanki muslimanki-SUMEJA” Kalesija | 180 |
| 726. Odluka o davanju suglasnosti na imenovanje direktora D.O.O. “Dalekovodmontaža” Tuzla | 237 | 74. Oglas o upisu građana u registar udruženja “Omladinsko sportsko društvo-JEDINSTVO” Tuzla | 181 |
| 727. Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje direktora D.O.O. “Grafičar” Tuzla | 237 | 75. Oglas o upisu građana u registar udruženja “Društvo za gimnastiku i sportsku rekreaciju-PARTIZAN” Tuzla | 181 |
| 727. Odluka o davanju suglasnosti na imenovanje direktora D.O.O. “Grafičar” Tuzla | 237 | 76. Oglas o upisu građana u registar udruženja “Udruženje građana penzionera općine Lukavac” Lukavac | 181 |
| 728. Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje direktora D.D. “Autosaobraćaj” Banovići | 238 | 77. Oglas o upisu građana u registar udruženja “Karate klub-ADNAN BRISTRIC” Gradačac | 181 |
| 728. Odluka o davanju suglasnosti na imenovanje direktora D.D. “Autosaobraćaj” Banovići | 238 | 78. Oglas o upisu građana u registar udruženja “Karate klub-KONJUH” Živinice | 182 |
| 729. Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje direktora D.D. “Litvatrans” Banovići | 238 | 79. Oglas o upisu građana u registar udruženja “Nogometni klub Gračanica-Grin” Gračanica | 182 |
| 729. Odluka o davanju suglasnosti na imenovanje direktora D.D. “Litvatrans” Banovići | 238 | 80. Oglas o upisu građana u registar udruženja “Udruženje građana pčelara-VRIJESAK” Živinice | 182 |
| 730. Odluka o primjeni Odluke o obaveznoj ovjeri zdravstvenih legitimacija | 238 | 81. Oglas o upisu građana u registar udruženja “Nogometni klub-RIJEKA” Šerići | 182 |
| 730. Odluka o primjeni Odluke o obveznoj ovjeri zdravstvenih iskaznica | 244 | 82. Oglas o upisu građana u registar udruženja “Plivački klub-ZMAJ” Tuzla | 182 |
| 731. Odluka o formiranju Koordinacionog tijela Tuzlansko-podrinjskog kantona za povratak raseljenih osoba i izbjeglica | 255 | 83. Oglas o upisu građana u registar udruženja “Udruženje tehničke kulture Srebrenik” Srebrenik | 183 |
| 731. Odluka o formiranju Koordinacionog tijela Tuzlansko-podrinjske županije za povratak raseljenih osoba i izbjeglica | 244 222 | 84. Oglas o upisu građana u registar udruženja “Lovačko društvo-JELEN” Gradačac | 183 183 |
| 732. Odluka o određivanju organa za prodaju stanova u ime Vlade Tuzlansko-podrinjskog kantona | 244 | 85. Oglas o upisu građana u registar udruženja “Organizacija ratnih vojnih invalida općine Doboju-Istok” Klokotnica | 184 |
| 732. Odluka o određivanju organa za prodaju stanova u ime Vlade Tuzlansko-podrinjske županije | 244 | 86. Oglas o upisu građana u registar udruženja “Karate klub-ZMAJ OD BOSNE” Tuzla | 184 |
| 733. Odluka o davanju suglasnosti na imenovanje direktora “Remontmontaža” Tuzla | 244 | 87. Oglas o upisu građana u registar udruženja “Savez udruženja građana penzionera Tuzlansko-podrinjskog kantona” Tuzla | 184 |
| 733. Odluka o davanju suglasnosti na imenovanje direktora “Remontmontaža” Tuzla | 244 | 88. Oglas o upisu građana u registar udruženja “Fudbalski klub-BORAC” Živinice | 184 |
| 734. Odluka o davanju suglasnosti na imenovanje direktora D.D. “Transturist” Tuzla | 244 | 89. Oglas o upisu građana u registar udruženja “Udruženje ZLATNIH LJILJANA općine Živinice” Živinice | 185 |

| | | | | | |
|------|---|-----|------|---|-----|
| 90. | Oglas o upisu građana u registar udruženja "Šahovski klub-BRČANSKA MALTA" Tuzla | 192 | 105. | Oglas o upisu građana u registar udruženja "Organizacija demobilisanih boraca Kalesija" Kalesija | 201 |
| 91. | Oglas o upisu građana u registar udruženja "Savez za sport i rekreaciju invalida Tuzlansko-podrinjskog kantona" Tuzla | 192 | 106. | Oglas o upisu građana u registar udruženja "Društvo za zaštitu i unapređenje čovjekove sredine-EKOLOGIUM" Gračanica | 201 |
| 92. | Oglas o upisu građana u registar udruženja "Fudbalski klub-MEMICI" Memići | 193 | 107. | Oglas o upisu građana u registar udruženja "Bošnjačko društvo-MERHAMET JANJA" Tuzla | 201 |
| 93. | Oglas o upisu građana u registar udruženja "Udruženje građana penzionera Kalesija" Kalesija | 197 | 108. | Oglas o upisu građana u registar udruženja "Nogometni klub-OLMA-INZEJNERING" Bjelave, Srebrenik | 202 |
| 94. | Oglas o upisu građana u registar udruženja "Udruženje građana penzionera općine Gračanica" Gračanica | 198 | 109. | Oglas o upisu građana u registar udruženja "Udruženje građana pčelara-PROPOLIS" Banovići | 202 |
| 95. | Oglas o upisu građana u registar udruženja "Udruženje boraca narodnooslobodilačkog antifašističkog rata 1941-1945. Srebrenik" Srebrenik | 198 | 110. | Oglas o upisu građana u registar udruženja "Udruženje za povratak u općinu Doboju" Klokotnica | 202 |
| 96. | Oglas o upisu građana u registar udruženja "Udruženje građanki-SUMEJJA" Živinice | 198 | 111. | Oglas o upisu građana u registar udruženja "Sportski klub slijepih građana - LUJ BRAJ" Lukavac | 202 |
| 97. | Oglas o upisu građana u registar udruženja "Odbojkaški klub-ZMAJ OD BOSNE" Tuzla | 199 | 112. | Oglas o upisu građana u registar udruženja "Organizacija ratnih vojnih invalida Kalesija" Kalesija | 203 |
| 98. | Oglas o upisu građana u registar udruženja "Udruženje građana penzionera općine Teočak" Teočak | 199 | 113. | Oglas o upisu građana u registar udruženja "Fudbalski savez općine Kalesija" Kalesija | 203 |
| 99. | Oglas o upisu građana u registar udruženja "Kantonalni nogometni savez u Tuzli" Tuzla | 199 | 114. | Oglas o upisu građana u registar udruženja "Boklerski klub-SLOBODA" Tuzla | 203 |
| 100. | Oglas o upisu građana u registar udruženja "Invalidsko-odbojkaški klub-15 MAJ" Tuzla | 199 | 115. | Oglas o upisu građana u registar udruženja "Bošnjačko kulturno-umjetničko društvo - DADO ALIĆ" Miričina | 203 |
| 101. | Oglas o upisu građana u registar udruženja "Klub borilačkih sportova-LOKOMOTIVA" Brčko | 200 | 116. | Oglas o upisu građana u registar udruženja "Nogometni klub-TOPLICE" Gornja Lukavica | 204 |
| 102. | Oglas o upisu građana u registar udruženja "Klub borilačkih sportova Banovići" Banovići | 200 | 117. | Oglas o upisu građana u registar udruženja "Sportski klub slijepih i slabovidnih općina Živinice" Živinice | 204 |
| 103. | Oglas o upisu građana u registar udruženja "Atletski klub invalida-SPORT PROJEKT" Tuzla | 200 | 118. | Oglas o upisu građana u registar udruženja "Udruženje građana kuglaški klub-RUDAR" Banovići | 204 |
| 104. | Oglas o upisu građana u registar udruženja "Nogometni klub-CRNI VUKOVI" Vukovije Donje | 200 | 119. | Oglas o upisu građana u registar udruženja "Šahovski klub-KONJUH" Kladanj | 204 |
| | | 201 | 120. | Oglas o upisu građana u registar udruženja "Odbojkaški klub-LUKAVAC" Lukavac | 204 |
| | | | | | 205 |